

2. MATEMATIČKO PODRUČJE

MATEMATIKA

Uloga i značaj

Nastavni predmet Matematika, posebno danas, u eri dinamičnog naučnog i tehničko tehnološkog razvoja, te opće kompjuterizacije, ima bitan značaj i ulogu u odgoju i obrazovanju mlade generacije i njihovom pripremanju za budući život i rad. Nastava matematike predstavlja glavni segment cjelokupnog općeg obrazovanja i temelj razvoja cjelovite ličnosti učenika jer daje značajan doprinos u sveukupnim učeničkim postignućima (obrazovnim, odgojnim i funkcionalnim).

Obrazovna uloga sastoji se u usvajanju programom propisanih matematičkih sadržaja; funkcionalna se ogleda u njenom velikom utjecaju na razvoj općih intelektualnih sposobnosti (pamćenja, pažnje, rasuđivanja, logičko, stvaralačko i kreativno mišljenje...), a odgojna uloga se ogleda u njenom utjecaju na razvoj pozitivnih crta učeničke ličnosti (tačnost, preciznost, urednost, upornost).

Matematički nastavni sadržaji zbog svoje egzaktnosti i logičke strukture upravo pogoduju razvoju intelektualnih i stvaralačkih sposobnosti učenika, kao i razvoju gore navedenih pozitivnih crta ličnosti, te pomažu pri izučavanju drugih nastavnih predmeta – moje okoline, likovne kulture, fizike, hemije, itd.

Razredi	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX	
	G	S	G	S	G	S	G	S	G	S	G	S	G	S	G	S	G	S
	68	2	105	3	105	3	140	4	140	4	140	4	140	4	140	4	128	4
Trijade	278						520						408					
Ukupno	1206																	

Ciljevi i zadaci

I trijada - Cilj nastave matematike u prvoj trijadi devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na temelju formiranja osnovnih matematičkih pojmoveva i usvajanje sadržaja kao što su upoznavanje, upoređivanje predmeta (geometrijskih tijela), likova i linija po osobinama i uzajamnom položaju (odnosu), skupovi, mjerjenje veličina, mjerne jedinice, prirodni brojevi do 100, relacije među njima, te operacije sabiranja, oduzimanja, množenja i dijeljenja i rimskih brojeva do XX.

II trijada – Cilj nastave matematike u drugoj trijadi devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na temelju formiranja elementarnih matematičkih znanja i usvajanja sadržaja kao što su geometrijski likovi i tijela (krug, kružnica, trougao, kocka i kvadar), prava u ravni i ugao, površina i volumen (zapremina) kocke i kvadra, prirodni brojevi u skupu N i N0, te relacije među njima, računske operacije sabiranja, oduzimanja, množenja i dijeljenja, mjerjenje veličina, mjerne jedinice i razlomci.

III trijada – Cilj nastave matematike u trećoj trijadi devetogodišnje osnovne škole uključuje sticanje znanja, vještina i sposobnosti računanja, procjenjivanja te logičkog i prostornoga mišljenja na temelju usvajanja elementarnih matematičkih sadržaja kao što su razlomci u decimalnom obliku, cijeli, racionalni i relani brojevi, ugao, trougao i četverougao, kružnica i krug, tačka, prava i ravan i geometrijska tijela, mnogougao (poligon), Pitagorina teorema i njena primjena, funkcije direktni i obrnute proporcionalnosti, vektori, linearne jednačine i nejednačine.

Ishodi po trijadama

I trijada	II Trijada	III Trijada
<p>Učenici će:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ovladati osnovnim matematičkim simbolima, steći sposobnost izražavanja matematičkim jezikom, jasno i precizno se izražavati u pismenom i usmenom obliku, ▪ Sabirati, oduzimati, množiti i dijeliti napamet (znajući tablicu sabiranja do $10 + 10$ i tablicu množenja do $10 \cdot 10$) i metodama pisanog računanja, te primjenjujući međusobne veze računskih operacija, ▪ Prepoznati, imenovati i razlikovati geometrijske likove i tijela, ▪ Nacrtati jednostavne geometrijske likove i oblike služeći se geometrijskim priborom, ▪ Prepoznati, imenovati i procjenjivati jedinice za mjerjenje, ▪ Steći sposobnost čitanja matematičkih tekstova s razumijevanjem i obrazlaganje postupaka rješavanja matematičkih zadataka različitih nivoa, složenosti i strukture, ▪ Prikupiti, razvrstati i organizovati podatke koji proizlaze iz svakodnevnog života te ih prikazati jednostavnim tabelama, slikovnim dijagramima, ▪ Postavljati matematički svojstvena pitanja (koliko, kako, zbog čega, ima li rješenje smisla, postoji li više rješenja, šta je poznato, nepoznato), te stvarati i istraživati pretpostavke o matematičkim objektima, pravilnostima i odnosima, ▪ Povezati matematiku sa svakodnevnim životom i drugim odgojnoobrazovnim područjima. 	<p>Učenici će:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sigurno i učinkovito uporedavati, sabirati, oduzimati, množiti i dijeliti prirodne brojeve primjenjujući osnovna svojstva i međusobne veze računskih operacija, ▪ Čitati, zapisati i uporediti cijele brojeve i razlomke, te ih prikazati ekvivalentnim zapisima, ▪ Prepoznati, imenovati, izgraditi, uporediti i klasificirati geometrijske likove i tijela, te istražiti, uočiti, opisati i primjeniti njihova geometrijska svojstva, ▪ Prepoznati, imenovati, izgraditi, uporediti, nacrtati i konstruisati geometrijske likove i tijela, ▪ Znati preračunati standardne mjerne jedinice te ih primjeniti u svakodnevnom životu, ▪ Prikupiti, razvrstati, organizovati podatke te ih na prikidan način prikazati tabelom slikovnim i kružnim dijagramom, sistemskom listom, ▪ Pročitati i protumačiti podatke prikazane tabelama, slikama, grafikonima i dijagramima, ▪ Saslušati i razmjenjivati matematičke ideje i objašnjenja te saradnički rješavati zadatke. ▪ Postaviti i analizirati jednostavniji problem, isplanirati njegovo rješavanje odabirom odgovarajućih matematičkih pojmoveva i postupaka, riješiti ga te protumačiti i vrednovati rješenje i postupak, ▪ Izgrađivati novo matematičko znanje rješavanjem problema. 	<p>Učenici će:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sigurno i učinkovito uporedavati, zaokruživati, sabirati, oduzimati, množiti, dijeliti, kvadrirati i korjenovati realne brojeve zapisane u decimalnom zapisu i u obliku razlomka, ▪ Pretvoriti razlomak u decimalni zapis danom preciznošću, ▪ Riješiti linearne jednačine i jednostavne sisteme dviju linearnih jednačina s dvije nepoznate, te uvrštavanjem provjeriti tačnost dobijenoga rješenja, ▪ Definisati Pitagorinu teoremu i znati je primjenjivati na konkretnim matematičkim zadacima, ▪ Primjeniti cijele, racionalne i realne brojeve, njihove zapise i računske operacije u rješavanju jednostavnih matematičkih problema i problemau svakodnevnom životu, ▪ Postavljati matematički svojstvena pitanja (Postoji li? Ako postoji, koliko? Kako ćemo ih pronaći? Zbog čega? i slična pitanja) te stvarati i istraživati na njima zasnovane matematičke pretpostavke, ▪ Pratiti i stvarati kraće lance matematičkih argumenata, zaključivati nepotpunom indukcijom i neformalnom dedukcijom te primjenjivati analogiju, generalizaciju i specijalizaciju u jednostavnim situacijama. ▪ Postaviti i analizirati jednostavniji problem, isplanirati njegovo rješavanje odabirom odgovarajućih matematičkih pojmoveva i postupaka, riješiti ga te protumačiti i vrednovati rješenje i postupak, ▪ Primjeniti matematičke pojmove i postupke u različitim kontekstima, ▪ Izgrađivati novo matematičko znanje rješavanjem problema i modeliranjem situacija, ▪ Istraživati i analizirati matematičke ideje eksperimentisati s njima, te provjeravati pretpostavke pomoću džepnih računala i raznovrsnih računarskih programa, posebno programa dinamične geometrije i programa za izradu proračunskih tablica, ▪ Steći čvrste temelje za cijeloživotno učenje i nastavak obrazovanja, te povezati matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom u kući i zajednicu, kao i drugim odgojno-obrazovnim područjima.

Struktura nastavnog predmeta po područjima

Nastavna područja	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Upoređivanje, procjenjivanje i mjerjenje veličine predmeta									
7. Mjerjenje i mjere									
11. Mjerjenje, upoređivanje i procjenjivanje									
18. Mjerjenje veličina									
42. Proporcionalnost. Funkcija direktne i obrnute proporcionalnosti									24
48. Grafici funkcije direktne i obrnute proporcionalnosti. Linearna funkcija									15
6. Geometrija									
2. Predmeti oblika lopte (kugle), kocke, valjka i piramide									
15. Krug i kružnica									
3. Ravne i zakrivljene plohe (površi), likovi i linije (crte)									
9. Ravne i zakrivljene plohe (površine) likovi, linije									
13. Prava u ravni									
47. Tačka, prava i ravan									10
24. Ugao									
25. Trougao									
26. Površina pravougaonika									
27. Zapremina kvadra (specijalno kocke)									
29. Kružnica, krug, ugao (kut)									15
45. Kružnica i krug									17
37. Ugao i trougao									30
38. Četverougao, obim i površina trougla i četverougla									20
39. Vektori									17
44. Mnogougao									20
41. Pitagorina teorema i njena primjena									24
51. Geometrijska tijela									45
4. Skupovi, brojevi, relacije i operacije									
28. Skupovi, relacije i preslikavanja									18
5. Brojevi									
12. Brojevi prve hiljade									
17. Brojevi do deset hiljada									

Nastavna područja	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. Brojevi prvog miliona									
22. Brojni izrazi									
43. Cijeli racionalni izrazi									41
46. Razlomljeni racionalni izrazi									15
23. Brojevi veći od miliona. Skup prirodnih brojeva N i No									
30. Prirodni brojevi								13	
34. Decimalni brojevi i računske radnje sa njima									20
35. Cijeli brojevi									31
36. Racionalni brojevi								22	
40. Realni brojevi									14
8. Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100									
14. Sabiranje i oduzimanje do hiljadu									
20. Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu									
10. Množenje i dijeljenje do 100									
16. Množenje i dijeljenje do hiljadu									
21. Množenje i dijeljenje brojeva u prvom milionu									
31. Djeljivost prirodnih brojeva								25	
32. Razlomci								51	
33. Razlomci u decimalnom obliku								18	
49. Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom									25
50. Sistem linearnih jednačina sa dvije nepoznate									18

PRVA TRIJADA

PRVI RAZRED

Glavni ishodi učenja

Znanje i razumijevanje

Učenici će znati koristiti matematički jezik, rješavati opće primjerene matematičke i logičke zadatke, prepoznati podatke (koji su poznati, a koji nepoznati), aritmetičke probleme rješavati numeričkim operacijama, verbalizirati proces i tačno izražavati odgovor. Učenik treba postati svjestan da može koristiti matematiku za bolje upoznavanje stvarnosti i njenu primjenu u svakodnevnom životu.

Sposobnosti

Razvijat će logičke sposobnosti kroz igru, ulaganjem misaonih napora pri rješavanju određenih matematičkih situacija i njihovim povezivanjem sa iskustvima iz vlastitog života .

Sve je slovo – sve je broj!

Vrijednosti i stavovi:

Dijete bi trebalo biti sposobljeno za samostalni rad, rad u parovima, manjim i većim grupama i da pri tome pokazuje odvažnost u otkrivanju i istraživanju novog i nepoznatog, da poštuje pravila, vrednuje lične i stavove drugih, da razvija sposobnost komunikacije i timskog rada.

Indikatori uspješnosti

- Znaju rješavati problemske zadatke koji se odnose na sabiranje i oduzimanje u okviru prve desetice;
- Da znaju prepoznati i imenovati oblike u neposrednoj okolini;
- Da s radošću rješavaju zadatke.
- Do indikatora uspješnosti dolazimo primjenom praktičnih radova, zadataka objektivnog tipa i drugih oblika vrednovanja, portfolija kao pokazatelja aktivnosti u učenju i usvojenosti matematičkih sadržaja.

Očekivani rezultati (ishodi) učenja

1. Uspoređivanje, procjenjivanje i mjerjenje veličine predmeta

- Upoređivanjem otkriti sličnosti i razlike prema osobinama i uzajamnom položaju predmeta;
- Procjenjivanje veličine predmeta na temelju vizualne percepcije i odnosa među predmetima;
- Upoznati čime mjerimo (pedalj, stopa, metar, linijar, štap, termometar, vaga, sat)
- Mjeriti to znači upoređivati;
- Upoznati i imenovati jedinice za pojedine veličine;
- Procjenjivanje rezultata mjerjenja, poređenje dobivenih rezultata sa predviđenim rezultatima.

2. Predmeti oblika lopte, kocke, valjka i piramide

- Promatranjem predmeta iz svoje okoline upoznati i imenovati oblike lopte, kocke, valjka i piramide;
- Uočiti sličnosti i različitosti među njima;
- Prepoznati da predmeti iz životnog okruženja imaju sličnosti i različitosti sa geometrijskim oblicima.

3. Ravne i zakrivljene plohe (površi), likovi i linije (crte)

- Promatranjem prepoznati ravne i zakrivljene plohe (površi), likove, otvorene i zatvorene linije (njihovu unutrašnjost i spoljašnjost);
- Upoznati tačku kao presjek linija;
- Grafičko predstavljanje tačke.

4. Skupovi, brojevi, relacije i operacije

- Osposobiti učenike za promatranje skupova u neposrednoj okolini;
- Upoznati učenike sa postupkom pridruživanja;
- Usvojiti izraz "pripada" i "ne pripada" skupu , "element skupa" i "nije element skupa";
- Zapažati i identificirati skupove iste i različite brojnosti;
- Upoznati brojeve od 1 do 9;
- Upoređivati brojeve (već od broja 3), upoznati i primijeniti izraze "manje", "veće", "jednako" i "nejednako" i oznake $<$, $>$, $=$, \neq ;
- Upoznati učenike sa pojmovima "prethodnik" i "sljedbenik" (već od broja 5);
- Identifikovati sabiranje kroz aktivnosti dodavanja, spajanja i grupiranja;

- Usvajanje izraza "plus" i oznake "+";
- Identifikovati oduzimanje kroz aktivnosti smanjenja, uzimanja i odvajanja;
- Usvajanje izraza "manje" i oznake "-";
- Preko konkretnih primjera navesti učenike da zaključe da se zbir neće promijeniti ako sabirci zamijene mesta i da su sabiranje i oduzimanje suprotne računske operacije (radnje);
- Nula, veza sabirajanja i oduzimanja, brojnost praznog skupa;
- Prepoznati da je desetica skup od 10 jedinica i upoznati učenika s načinom bilježenja broja 10;
- Ospozobiti učenike da sabiraju i oduzimaju na različite načine (korištenjem tabela i brojevnog pravca, pravilna interpretacija jednostavnijih grafikona) u okviru prve desetice;
- Kroz primjere iz svakodnevnog života upoznati redne brojeve.

Programski sadržaji

1. Uspoređivanje, procjenjivanje i mjerjenje veličine predmeta

- Uspoređivanje predmeta po boji, duljini, visini, širini, debljini;
- Blizu, daleko, lijevo, desno, ispred-između-iza, ispod-na-iznad, uspravno-koso-vodoravno;
- Odnos među predmetima i veličina predmeta;
- Mjerjenje veličina - jedinice i mjere (kilogram, metar, litar, sat i KM).

2. Predmeti oblika lopte (kugle), kocke, valjka i piramide

- Upoznavanje predmeta oblika lopte, kocke, valjka i piramide, imenovanje oblika i uočavanje njihovih sličnosti i razlika.

3. Ravne i zakrivljene plohe (površi), likovi i linije (crte)

- Likovi oblika kruga, trokuta, pravokutnika i kvadrata;
- Otvorene i zatvorene ravne i krive linije (crte); unutrašnjost i spoljašnjost (vanjsština), unutra – na – izvan;
- Tačke kao presjeci linija (sjecišta).

4. Skupovi, brojevi, relacije i operacije

- Primjeri skupova, označavanje;
- Članovi skupa, pridruživanje elemenata dvaju skupova, brojnost;
- Brojevi od 1 do 3;
- Upoređivanje brojeva ($<$, $>$, $=$, \neq);
- Brojevi 4 i 5;
- Prethodnik i sljedbenik, opadajući i rastući brojni niz (predstavljanje na brojnoj liniji);
- Redni brojevi od 1 do 5;
- Zbrajanje i oduzimanje;
- Broj 0;
- Brojevi od 6 do 9;
- Broj 10;
- Redni brojevi od 1 do 10.

Napomena:

Nastavnik može sa djecom koja pokazuju interes i visoke sposobnosti za matematiku raditi i računske operacije u skupu brojeva do 20.

Ishodi učenja po programskim sadržajima

Odgjono-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Upoređivanje, procjenjivanje i mjerjenje veličine predmeta	<p>Uočavati sličnosti i razlike prema osobinama i uzajamnom položaju predmeta</p> <p>Procijeniti veličine predmeta na temelju vizuelne percepcije i odnosa među predmetima</p> <p>Prepoznati i imenovati čime mjerimo (pedalj, stopa, metar, linijar, štap, termometar, vaga, sat)</p> <p>Prepoznati i imenovati jedinice za mjerjenje</p>	<p>Demonstrirati saznanja o prostornim dimenzijama i relacijama</p> <p>Izvršiti komparaciju predmeta i serijaciju elemenata</p> <p>Mjeriti nestandardnim mjerama predmete iz neposredne koline i upoređivati ih</p> <p>Izvoditi različite načine mjerena u svakodnevnom životu</p>	<p>Prihvpati ili odbijati tuđe mišljenje na osnovu valjanog razloga ili dokaza</p> <p>Postavljati logična pitanja u cilju rješavanja matematičkih problema (kako, koliko, zašto, šta je poznato ili nepoznato...)</p> <p>Bilježiti informacije putem individualnog i timskog rada</p> <p>Bilježiti i upoređivati rezultate mjerjenja, manipulisati podacima</p>	
2. Predmeti oblika lopte (kugle), kocke, valjka i piramide	<p>Imenovati oblike: lopta, kocka, valjak, piramida</p> <p>Uočiti sličnosti i razlike među pomenutim oblicima</p>	<p>Povezati sličnosti i razlike predmeta iz okoline sa geometrijskim oblicima</p>	<p>Izvještavati o rezultatima matematičkih zadataka</p> <p>Izraziti ideje matematičkim jezikom usmeno, pismeno, vizuelno</p>	
3. Ravne i zakrivljene plohe (površi), likovi i linije (crte)	<p>Prepoznati ravne i zakrivljene plohe (površi), likove, otvorene i zatvorene linije (njihovu unutrašnjost i spoljašnjost)</p> <p>Prepoznati tačku kao presjek linija</p>	<p>U okolini pronalaziti ravne i zakrivljene plohe (površi), likove</p> <p>Crtati otvorene, zatvorene, ravne i krive linije</p> <p>Grafički predstaviti tačku</p>	<p>Bilježiti i upoređivati rezultate istraživanja</p> <p>Rješavati jednostavne problemske zadatke</p>	
4. Skupovi, brojevi, relacije i operacije	<p>Identifikovati skupove u neposrednoj okolini</p> <p>Imenovati brojeve do 10</p> <p>Koristiti matematičke simbole ($<$, $>$, $=$, \neq, $+$, $-$)</p> <p>Identifikovati sabiranje i oduzimanje kroz aktivnosti dodavanja, oduzimanja, spajanja, uzimanja, grupisanja, odvajanja,...)</p> <p>Uočiti vezu sabiranja i oduzimanja</p> <p>Imenovati redne brojeve od 1 do 10</p>	<p>Izvoditi različite operacije sa skupovima</p> <p>Grafički prikazivati odnose u skupovima, brojnost praznog skupa - nula</p> <p>Brojati, pravilno pisati I čitati brojeve do 10</p> <p>Identifikovati broj u brojnom nizu</p> <p>Sabirati i oduzimati u skupu brojeva do 10</p> <p>Pisati i čitati redne brojeve od 1 do 10</p>	<p>Matematička rješenja, kao i jednostavnije problemske zadatke predstaviti crtežima, slikama, dijagramima</p>	

SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Upoređivanje, procjenjivanje i mjerjenje veličine predmeta	Razlikovati predmete po boji, dužini, širini,...	Izvršiti komparaciju tri predmeta po: veličini, dužini, širini, visini i debljinu (npr. po veličini – veliki, veći, najveći; mali, manji, najmanji)		Sintetizirati saznanja o prostornim dimenzijama i relacijama
Upoređivanje predmeta po boji, duljini, visini, širini, debljini	Koristiti pojmove: duže kraće, jednak po dužini; debljane, jednak po debljinu; niže-više, jednak po visini,...	Izvršiti serijaciju elemenata po: veličini, dužini, širini, visini, debljini		Argumentovano braniti svoj stav, uz valjani dokaz prihvatići tuđi stav ili mišljenje
Blizu, daleko, lijevo, desno, ispred –između –iza, ispod –na –iznad,	Identifikovati prostorne relacije: lijevo-desno, ispod-iznad,...	Orijentisati se u prostoru (otvorenom i zatvorenom) u odnosu na sebe i druge		Formulisati pitanja služeći se matematičkim jezikom
Uspravno –koso –vodoravno	Procjenjivati međusobne odnose predmeta i njihove veličine	Demonstrirati položaje predmeta		Uporedjivati, demonstrirati rezultate mjerjenja (jednostavni crteži, tabele, dijagrami)
Odnos među predmetima i veličina predmeta	Odrediti osnovne i relativne položaje predmeta	Manipulisati jedinicama za mjerjenje		
Mjerjenje veličina – jedinice i mjere (kilogram, metar, litar, sat i KM)	Stavljanje predmete u zadani položaj i otkrivati odgovarajuće relacije i njihova svojstva			
	Imenovati jedinice za mjerjenje veličina (kilogram, metar, litar, sat i KM)			
2. Predmeti oblika lopte (kugle), kocke, valjka i piramide	Imenovati i razlikovati predmeta po obliku	Zapažati i prepoznavati sličnosti i različitosti predmeta iz neposrednog okruženja sa geometrijskim oblicima (kao i na modelima geometrijskih tijela i ilustracijama)		Samostalno i timski formulisati zaključke
Upoznavanje predmeta oblika lopte, kocke, valjka i piramide				Vrednovati vlastito postignuće i upoređivati sa postignućima drugih
Imenovanje oblika				
3. Ravne i zakrivljene plohe (površi), likovi i linije (crte)	Prepoznati, imenovati i razlikovati geometrijske likove: krug, trokut, pravougaonik	Uočiti ravne i zakrivljene površi (manipulativi, okolina, ilustracije)		Iskazivati lojalnost u radu para, manje ili veće grupe
Likovi oblika kruga, trokuta i pravokutnika,	Prepoznati, imenovati i razlikovati linije (otvorene, zatvorene, ravne i krive)	Crtati linije		Prezentovati rezultat na organizovan način
Otvorene i zatvorene ravne i krive linije (crte)	Identifikovati i označiti tačku gdje se linije presjecaju	Objasniti relacije unutra-na-izvan		Razviti fleksibilne pristupe rješavanju problema i pronalaziti načine da se prevaziđu poteškoće
Unutrašnjost i spoljašnjost (vanjsština),		Uočavati sjecište linija		

**Unutra – na –
izvan,**

**Tačke kao presjeci
linija (sjecište)**

**4. Skupovi,
brojevi, relacije i
operacije**

**Primjeri skupova,
označavanje,**

Članovi skupa,

**Pridruživanje
elemenata dvaju
skupova, brojnost**

Brojevi od 1 do 3,

**Upoređivanje
brojeva ($>$, $<$, $=$, \neq),
Brojevi 4 i 5,**

**Prethodnik i
sljedbenik,**

**Opadajući i
rastući brojevni
niz (predstavljanje
na brojevnoj
liniji),**

**Redni brojevi od 1
do 5,**

**Sabiranje i
oduzimanje**

**Broj 0, Brojevi od
6 do 9,**

**Cifre (znamenke)
od 0 do 9,**

Broj 10,

**Redni brojevi od 1
do 10,**

**Upoređivanje
brojeva od 0 do 10**

Imenovati skupove prema različitim osobinama (bliža i dalja okolina)

Pridruživati, klasificirati, rastavljati, sastavljati skupove

Povezati brojnost skupa i broj

Upoređivati brojeve

Koristiti simbole ($<$, $>$, $=$, \neq , $+$, $-$)

Identifikovati mjesto broja u brojevnom nizu, prethodnik i sljedbenik

Imenovati redne brojeve od 0 do 10

Formirati skupove kroz igru s manipulativima

Grafički prikazati odnose u skupovima – korištenje simbola (strelica, linija i sl.)

Uočiti brojnost skupa

Pravilno čitati i pisati brojeve od 0 do 10

Napraviti brojevni niz

Sabirati i oduzimati do 10

Rješavati tekstualne zadatke sabiranja i oduzimanja do 10

Bilježiti informacije putem rada u tandemu ili grupi

Kroz svakodnevne životne primjere rješavati jednostavnije tekstualne zadatke

Objasniti rezultate rada matematičkih zadataka

Međupredmetna povezanost	Matematika	Predmet	Nastavno područje	Kompetencije
Upoređivanje, procjenjivanje i mjerjenje veličine predmeta			Sredina u kojoj živim Rad po sjećanju Posmatranje kao poticaj (Moja učionica - crtanje predmeta i njihov položaj) Slušanje, govor (od govora - preko razgovora - do dogovora), uočavanje prostornih odnosa opisivanjem Pjevanje i sviranje Muzičke igre Formiranje vrste, kolone po visini; traženje sakrivenog predmeta Igra: orijentacija u prostoru Igre loptom, simulacijske igre	Samopouzdanje, samokontrola, fleksibilnost u prihvatanju promjena, komunikacija „oči u oči“, stvaranje veza, savjesnost, izdvajanje bitnog od nebitnog, istraživanje
Predmeti oblika lopte (kugle), kocke, valjka i piramide		Tjelesni i zdravstveni odgoj Likovna kultura	Sadržaji po direktnom posmatranju Sadržaji iz mašte (modelovanje, rad sa kolaž papirom, crtanje, bojenje)	Slušati otvoreno, podrška drugima, težnja za poboljšanjem
Ravne i zakrivljene plohe (površi), likovi i linije (crte)		Likovna kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Moja okolina	Crtež- prelazak sa apstraktnog na konkretno, usvojiti pojam prave i krive linije Hodanje i trčanje Slušanje, govor - heuristička upotreba govora (pitanje-odgovor) Škola	Adaptabilnost, uvažavanje različitosti, drugog i drugačijeg, postavljanje pitanja
Skupovi, brojevi, relacije i operacije		Likovna kultura Moja okolina Tjelesni i zdravstveni odgoj Muzička kultura Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Crtanje ili slikanje, modelovanje Škola (odjeljenska zajednica), Domaće životinje, Moja porodica, Kolona (mjesto u kolini, ko je ispred, ko iza,...) Muzičke igre, Pjevanje i sviranje Slušanje, govor	Razumijevanje materije, pamćenje, emocionalna svijest (prepoznavanje svojih i tuđih emocija), timske sposobnosti

Didaktičko – metodičke napomene

U nastavi matematike smatramo kao najidealniju kombinaciju tradicionalnih i savremenih metoda i oblika rada. Zagovaramo tzv. kognitivistički pristup koji podrazumijeva razvijanje konceptualnih znanja i smisleno usvajanje kognitivnih shema (koncepata), umjesto dosadašnjeg asocijativnog pristupa koji insistira na vježbanju (usvajanju) postupaka. Sadržaje iz matematike treba tematski povezivati sa nastavom drugih predmeta. Uvažavajući individualne sposobnosti učenika, u nastavi matematike primjenjivati diferencirani pristup izboru sadržaja i načina rada.

DRUGI RAZRED

Programski sadržaji

1. Brojevi

- Prepoznati simbole <, >, =, +, - i koristiti ih u skupu brojeva do 10,
- Imenovati dijelove zbiru brojeva do 10,
- Usvojiti osobine sabiranja i primjenjivati ih pri rješavanju jednostavnijih zadataka,
- Imenovati dijelove razlike brojeva do 10,
- Usvojiti osobine oduzimanja i primjenjivati ih pri rješavanju jednostavnijih zadataka,
- Usvojiti znanja računanja zbirova od tri sabirka,
- Upotreba zagrada u sabiranju i oduzimanju,
- Koristiti računanje sa zgradama,
- Upoznati brojeve do 20, prepoznavati, imenovati i razlikovati jednocifrene i dvocifrene brojeve,
- Pravilno pisati i čitati brojeve do 20,
- Upoređivati brojeve do 20 po veličini,
- Usmeno i pismeno sabirati i oduzimati brojeve oblika $10+4$, $14-4$, $13+4$, $17-4$, $10+10$,
- Koristeći računske operacije sabiranje i oduzimanje znati dopuniti do desetice i oduzeti brojeve od desetice,
- Koristiti svojstva operacije sabiranja (zamjena mesta i udruživanje sabiraka) i svođenje sabiranja 8 i 7 na oblik $10+5$,
- Uočavati svojstva rastavljanja brojeva na odgovarajuće sabirke, udruživati članove razlike svodeći oduzimanje brojeva do 20 na oduzimanje jedinica od broja 10,
- Uočavati vezu između sabiranja i oduzimanja,
- Prepoznavati i određivati nepoznatu komponentu u jednostavnim tekstualnim zadacima,
- Primjenjivati stečena znanja o nepoznatoj komponenti i rješavati jednostavne problemske zadatke koji se svode na rješavanje brojnog izraza,
- Razumjeti ulogu nule u sabiranju brojeva do 20, znati koristiti osobinu zamjena sabiraka u zbiru,
- Uočiti ulogu nule u oduzimanju i spoznati da je nula razlika dva ista broja,
- Znati rimske brojeve od I do X,
- Razlikovati glavne brojeve od rednih, koristiti i obilježavati redne brojeve (jednostavni grafički prikazi),
- Razumjeti pojam višekratnika broja 10,
- Čitati i pisati višekratnike broja 10 do 100,
- Predstavljati desetice do 100 na brojevnoj pravoj,
- Upoređivati višekratnike broja 10 i primijeniti znanja u jednostavnijim tekstualnim zadacima,
- Sabirati i oduzimati višekratnike broja 10 i primijeniti znanja u jednostavnijim tekstualnim zadacima,
- Prepoznavati, imenovati i razlikovati brojeve do 100,
- Pravilno pisati i čitati brojeve do 100,
- Uočavati i imenovati prethodnike i sljedbenike brojeva do 100,
- Predstavljati brojeve do 100 na brojevnoj pravoj,
- Upoređivati brojeve do 100 po veličini,

2. Geometrija

- Prepoznati, imenovati i razlikovati osnovna geometrijska tijela,
- Uočavati i imenovati ravne i zakrivljene površi,
- Uočavati liniju kao granicu površi,
- Razlikovati vrste linija,
- Uočavati i obilježavati tačke kao presjek linija (sjecišta),
- Usvojiti pojam izlomljene linije,
- Nacrtati, uočiti i razlikovati izlomljenu od pravei zakrivljene linije,
- Usvojiti pojam duži, crtati i obilježavati duži, upoređivati ih po veličini,
- U okruženju prepoznati i imenovati pravougaonik, kvadrat, trougao, krug, precrtavati ih,
- Usvojiti znanja o osnovnim osobinama navedenih geometrijskih likova,
- Uočavati ove geometrijske likove kao površ geometrijskih tijela,

3. Mjerenje i mjere

Prepoznati i imenovati jedinice za mjerenje dužine, mase, tečnosti, vremena, novca,

Prepoznati, imenovati i razlikovati sprave za mjerenje dužine, mase, vremena

Uvoditi učenike u samostalan rad u udžbeniku, čitanje matematičkog teksta i osposobiti ih da razumiju značenje pročitanog,

Integrисati stečena matematička znanja sa drugim odgojno-obrazovnim sadržajima,

Komunicirati matematičkim jezikom i izraziti ideje u usmenom, pisanom i vizuelnom obliku,
 Opisati riječima matematičke objekte, ideje, postupke i rješenja te ih prikazati jednostavnim slikama, crtežima, didaktičkim materijalima, dijagramima i brojevima
 Procjenjivati i upoređivati i u jednostavnim situacijama donositi zaključke,
 Koristiti kreativnost i maštu u rješavanju primjerenih problema,
 Poštovati različite stavove i argumentovano braniti svoje stavove,
 Primjenjivati stečena matematička znanja u stvarnom životu.

Ishodi učenja po programskim sadržajima

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Brojevi	<p>Imenovati i upoređivati brojeve do 20</p> <p>Predstavljati prirodne brojeve na brojevnoj pravoj</p> <p>Zapamtiti postupak sabiranja i oduzimanja u skupu brojeva do 20</p> <p>Upoređivati brojeve do 100; objasniti postupak sabiranja i oduzimanja desetica u skupu brojeva do 100</p> <p>Uočavati vezu između sabiranja i oduzimanja</p> <p>Odrediti nepoznati broj u jednostavnim jednakostima i provjeriti tačnost rješenja</p> <p>Imenovati redne i rimske brojeve</p> <p>Razlikovati redne od glavnih brojeva</p>	<p>Pravilno pisati i čitati brojeve do 20</p> <p>Odrediti mjesto broja na brojevnoj pravoj; sabirati i oduzimati na brojevnoj pravoj; izraditi brojevnu pravu</p> <p>Sabirati i oduzimati u skupu brojeva do 20</p> <p>Sabirati i oduzimati desetice u skupu brojeva do 100</p> <p>Ovladati matematičkim jezikom i simbolima pri sabiranju i oduzimanju u skupu brojeva do 20</p> <p>Izražavati se matematičkim jezikom za saopštavanje ideja</p> <p>Rješavati jednostavne problemske zadatke</p> <p>Čitati i pisati redne i rimske brojeve</p>	<p>Bilježiti brojeve veće od 20 (rješenja predstaviti crtežima, slikama, dijagramima)</p> <p>Rangirati brojeve na brojevnoj pravoj; iskoristiti različite materijale za izradu brojevne prave</p> <p>Koristiti sabiranje i oduzimanje u cilju rješavanja problema iz svakodnevnog života</p> <p>Prihvatanje ili odbijanje tuđe mišljenje na osnovu valjanog razloga ili dokaza</p> <p>Postavljati logična pitanja u cilju rješavanja matematičkih problema (kako, koliko, zašto, što je poznato ili nepoznato...)</p> <p>Bilježiti informacije putem individualnog i timskog rada</p>	
2. Geometrija	<p>Imenovati i razlikovati osnovna geometrijska tijela i likove</p> <p>Imenovati i razlikovati vrste linija</p> <p>Prepoznati tačku i duž</p>	<p>Ovladati jednostavnijim matematičkim priborom</p> <p>Precrtavati trougao, kvadrat, pravougaonik</p> <p>Crtati linije, duži</p>	<p>Izvještavati o rezultatima matematičkih zadataka</p> <p>Izraziti ideje matematičkim jezikom usmeno, pismeno, vizuelno</p>	
3. Mjerenje i mjere	<p>Prepoznati, imenovati i procjenjivati jedinice za mjerjenje</p> <p>Imenovati sprave za mjerjenja</p>	<p>Demonstrirati različite načine mjerjenja u svakodnevnom životu</p> <p>Mjeriti standardnim i nestandardnim jedinicama</p>	<p>Bilježiti i upoređivati rezultate mjerjenja</p> <p>Rješavati jednostavne problemske zadatke</p>	

SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Brojevi				
1.1. Sabiranje i oduzimanje u skupu brojeva do 20				
- Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvoj desetici. (ponavljanje i produbljivanje znanja);	Imenovati simbole <, >, =, +, - u skupu brojeva do 10	Prepoznati simbole <, >, =, +, - u skupu brojeva do 10		Tolerisati različite stavove i argumentovati svoj stav
- Izračunavanje zbirova od tri sabiraka;	Imenovati i koristiti dijelove zbiru i razlike brojeva do 10	Prepoznati dijelove zbiru i razlike		
- Upotreba zagrade u sabiranju i oduzimanju;	Primijeniti znanja računanja zbirova od tri sabirka	Računati zbiroke od tri sabirka		
- Sabiranje brojeva i oduzimanje brojeva u drugoj desetici (oblici kao: $10+4$, $14-4$; $13+4$, $17-4$, $10+10$);	Pratiti redoslijed izračunavanja u zadacima sabiranja i oduzimanja sa zgradom	Izračunavati vrijednost izraza sa zgradama u sabiranju i oduzimanju;		Koristiti resurse znanja u rješavanju jednostavnijih tekstualnih zadataka
- Sabiranja i oduzimanja oblika: $6+4=10$, $10-4$ (ponavljanje i produbljivanje);	Definisati upotrebu zagrada u sabiranju i oduzimanju			Kroz svakodnevne životne primjere rješavati jednostavnije problemske zadatke (pijaca, trgovina,...)
- Sabiranja kada su sabirci iz prve desetice, a zbir iz druge desetice i odgovarajuće oduzimanja;	Imenovati brojeve do 20, jednocifrene i dvocifrene brojeve	Prepoznati razliku između jednocifrenih i dvocifrenih brojeva		
- Veza između sabiranja i oduzimanja;	Predstavljati prirodne brojeve na brojevnoj pravo;			
- I slovo nekada uzimamo da je broj. Nepoznati broj;	Primjenjivati usmeno i pismeno sabiranje i oduzimanje brojeva u drugoj desetici sa i bez prelaza	Napraviti brojevnu pravu Rangirati brojeve na brojevnoj pravo;		Sastavljati jednostavne brojne izraze koji odgovaraju tekstualnom zadatku
- Svojstva zbiru: Nula kao sabirak. Pravilo zamjene mjesta sabiraka;	Provjeriti sabiranje pomoću oduzimanja i obratno	Demonstrirati usmeno i pismeno sabiranje i oduzimanje brojeva u drugoj desetici sa i bez prelaza		Iskazivati lojalnost u radu tandemia ili grupe
- Svojstva razlike: nula kao umanjitelj, umanjitelj jednak umanjeniku;	Objašnjavati vezu između sabiranja i oduzimanja	Demonstrirati vezu između sabiranja i oduzimanja		Kritički vrednovati vlastita postignuća
	Zapamtiti postupak izračunavanja nepoznatih komponenti	Ovladati svojstvima operacija sabiranja (komutativnost i asocijativnost)		
		Uočavati kako se mijenja zbir i razlika u zavisnosti od promjene komponenti		Prepoznati nepoznatu komponentu u jednostavnim tekstualnim zadacima
		Rješavati zadatke u kojima je 0 rezultat ili jedan od članova u računskoj radnji		
		Usmjerrenom didaktičkom igrom određivati nepoznati broj		Upoređivati rezultate sa rezultatima drugih (par, grupa, razred)

Rimske cifre od I do X;	Imenovati rimske brojeve od I do X	Napraviti rimske brojeve od jednostavnog materijala
Redni brojevi ;	Imenovati redne brojeve; Razlikovati redne od glavnih brojeva	Prikupiti i urediti podatke o rednim brojevima Prepoznati redne brojeve u tekstu
1.2. Skup brojeva do 100	Objasniti pojam višekratnika broja 10	Čitati i pisati višekratnike broja 10 do 100
- Formiranje pojmovevišekratnika broja 10		Prikazati podatke korištenjem tabela, jednostavnih dijagrama
- Brojevna linija (crta): 0, 10, 20, 30,, 100;		Primjenjivati stečena znanja u jednostavnijim tekstualnim zadacima
- Upoređivanje višekratnika broja 10 u prvoj stotini;	Upoređivati višekratnike broja 10	Sabirati i oduzimati višekratnike broja 100
- Sabiranje i oduzimanje višekratnika broja 10 u prvoj stotini;	Primjenjivati sabiranje oduzimanje višekratnika broja 10	Pravilno pisati i čitati brojeve do 100
- Formiranje pojmovevišekratnika broja 10, ostalih brojeva prve stotine;		Obrazložiti postupke rješavanja matematičkih zadataka različitih nivoa, složenosti, strukture
- Niz brojeva: 0, 1, 2, 3, ... 99, 100. Brojanje (u oba smjera). Prethodnici i sljedbenici brojeva iz prve stotice;	Uočavati i imenovati prethodnike i sljedbenike brojeva do 100	Redati po veličini prirodne brojeve do 100
- Brojevna linija (crta): 0-100;		Bilježiti informacije putem individualnog i timskog rada
-Upoređivanje brojeva iz prve stotice Znaci: <, > i =	Matematičkim zapisom iskazati odnos među brojevima do 100 (znaci: <, >, =)	
2. Geometrija		
2.1. Predmeti oblika lopte, kocke, kvadra, valjka, piramide i kupe	Imenovati i razlikovati predmete po veličini, boji, obliku	Prepoznati predmete iz životnog okruženja koji imaju sličnosti i različitosti sa geometrijskim oblicima
- Predmeti oblika valjka, lopte i kupe;		Sakupljati i uređivati podatke, što preglednije ih prikazati i pročitati
- Predmet oblika kocke, kvadra piramide (strane, bridovi, vrhovi);		
- Površi-granice predmeta. Ravne i zakrivljene površi.	Prepoznati i imenovati ravne i zakrivljene površi	Integrirati nastavne sadržaje sa drugim odgojno-obrazovnim područjima

		Prikazati, mjeriti, zapisivati izmjereno, vježbati tačnost i preciznost	
2.2. Površi (površine) i linije (crte)	Identificirati i pokazati liniju kao granicu površi Razlikovati vrste linija	Uočavati liniju kao granicu površi; Crtati ravne i zakrivljene linije	Razmjenjivati matematičke ideje i saradnički rješavati zadatke
- Linija (crta) kao granica površi (površine);		Obilježavati tačke kao presjek linija (sjecišta)	
- Ravne i zakrivljene linije (crte). Tačke kao granice linije (crte);			
- Izlomljena linija (crta)			
- Duž kao dio izlomljene linije (crte);	Definisati duž kao najkraće rastojanje između dvije tačke	Crtati, napraviti duži, upoređivati ih	Vrednovati svoje i tuđe stavove
- Upoređivanje duži;	Imenovati duž te označiti krajnje tačke Uporediti duži		
- Pravougaonik, kvadrat i trougao kao zatvorene (proste) izlomljene linije;	Prepoznati i imenovati mnogouglove (pravougaonik, kvadrat, trougao)	U okruženju pronalaziti i imenovati pravougaonik, kvadrat, trougao, krug, precrtavati ih, Praviti geometrijske likove od različitog materijala	Koristiti resurse znanja u rješavanju jednostavnijih i složenijih zadataka
- Granica kruga kao zatvoren zakrivljena linija (crta).	Upoređivati i procjenjivati veličinu površi	Uočavati geometrijske likove kao površ geometrijskih tijela	
3. Mjerjenje i mjere			
-Mjerjenje dužine; Jedinice za dužinu (m)	Imenovati jedinice za mjerjenje Koristiti različite načine mjerjenja, sprave za mjerjenja uključujući i kalendar	Mjeriti nestandardnim i standardnim jedinicama za mjerjenje, procjenjivati Zapisati mjerjenje mernim brojem i jedinicom Sabirati i oduzimati mjerne jedinice	Bilježiti i upoređivati rezultate mjerjenja Primjeniti mjerjenje pri rješavanju problemskih zadataka Rješavati jednostavne problemske zadatke i primjeniti matematički jezik (ishod vjerovatan, moguć, nemoguć, slučajan, siguran,...)
- Mjerjenje mase; Jedinice za masu (kg);			
-Jedinice za tečnost (l);			
-Jedinice za vrijeme (h,min);	Imenovati sprave kojima se vrše mjerjenja	Mjeriti vrijeme	
-Jedinice za novac (KM, KF).	Grupisati metalni i papirni novac, uporediti njihovu vrijednost i odnose		Računati s novcem u svakodnevnom životu i polaziti od konkretnih primjera

Međupredmetna povezanost

Matematika	Predmet	Nastavno područje	Kompetencije
Brojevi	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Prirodni oblici kretanja	Vještina odabira informacija, empatija, nenasilna komunikacija, težnja za poboljšanjem
	Moja okolina	Sve teme	
	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Razumijevanje pročitanog sadržaja (Matematičke priče)	
	Muzička kultura	Pjevanje, Muzičke igre	
	Likovna kultura	Teme po sjećanju, Rad po mašti	
Geometrija	Moja okolina	Orijentacija u prostoru, Saobraćaj	Samopouzdanje, perzistencija, spremnost da se iskoriste ukazane mogućnosti
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Hodanje i trčanje	
	Likovna kultura	Igre	
Mjere i mjerjenje	Likovna kultura	Crtanje ili slikanje, Prostorno-plastično oblikovanje	Preuzeti odgovornost za lična ostvarenja, samokontrola, fabrikovanje novih ideja
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Crtanje ili slikanje	
	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Trčanje	
	Moja okolina	Razumijevanje pisanog materijala (povezuje znanja sa drugim situacijama iz svoje pozicije)	
		Orijentacija u vremenu	

Didaktičko-metodičke napomene

Za uspješno savladavanje programskih sadržaja u nastavi matematike drugog razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja neophodno je napraviti uspješan spoj tradicionalnih i savremenih oblika i metoda rada. Pri tome je značajno da se vodi računa o spoznajnim mogućnostima učenika, o sposobnosti shvatanja i razumijevanja matematičkih zakonitosti, te o interesima i optimalnim igrovnim metodama kojima će se apstraktni pojmovi i činjenice približiti učeničkim spoznajnim mogućnostima.

Ravnopravno zastupiti tri pristupa: skupovni, brojevni i perceptivno-predodžbeni (korištenje brojevnih slika) kod predstavljanja brojeva;

- Približiti racionalizirani postupak tumačenja i objašnjavanja broja ($10+7 = 17$ nije produkt sabiranja već poimanje broja 17);
- Primjena korelativnih odnosa među predmetima;
- Kroz poučavanje i učenje brojeva, a naročito kod sabiranja i oduzimanja insistirati na razumijevanju, a tek kasnije na pamćenju;
- Primjena didaktičkog materijala s ciljem boljeg razumijevanja određenih matematičkih radnji;
- Unutarpredmetna korelacija (povezivanje sadržaja unutar predmeta);
- Podsticanje kreativnosti istraživačkog rada i insistiranje na ravnopravnom učeštu dječaka i djevojčica u fizičkom i slikovnom materijalu;
- Podsticanje samostalnog (individualnog) i timskog rada;
- Prikupljanje didaktičkog materijala iz okoline i njegova primjena u adekvatnim situacijama;
- Prikupljanje i ukazivanje na oblike i slike predmeta u bližoj okolini bez obaveze crtanja pomenutih predmeta;
- Taktivnim (dodirnim) efektima razumijevanje pojma površi i njihovo perceptivno (vizualno) prepoznavanje predmeta i slika, da na taj način razlikuju ravne i zakrivljene površi i linije;
- Produbljivanje i proširivanje pojma brojeva do 20, te brojeva od 21 do 100.

Pomenute programske zahtjeve realizirati kroz sva tri postupka: skupovni, brojevni i perceptivno-predodžbeni.

- Korištenjem brojevne linije omogućiti očiglednost nizanja i niza brojeva prve stotine;
- Sabiranje i oduzimanje u skupu višekratnika broja 10 tumačiti analogno sabiranju u prvoj desetici; Mjerenu i mjeri pristupiti isključivo praktičnim aktivnostima učenika (vaganjem, pretakanjem, korištenjem sata i novca);
- Geometrijska tijela u prostoru nisu cilj, već sredstvo da učenici pouzdano modeliraju skupove, kao i osnov za formiranje pojmoveva brojeva.

TREĆI RAZRED

Programski sadržaji

1. Brojevi

- Ponoviti i utvrditi primjenu simbola $<$, $>$, $=$ u skupu brojeva do 20,
- Ponoviti i utvrditi sabiranje i oduzimanje brojeva do 20 i rješavati jednostavnije tekstualne zadatke,
- Ponoviti i utvrditi pravilno čitanje, pisanje i upoređivanje brojeva do 100,
- Ponoviti i utvrditi operacije sa deseticama do broja 100 i znati primjeniti stecena znanja pri rješavanju odgovarajućih tekstualnih zadataka,
- Ovladati postupcima usmenog i pismenog sabiranja brojeva sa i bez prelaza u drugu deseticu oblika $50+4$, $54+4$, $50+34$, $54+32$, $54+6$, $54+36$, $54+9$ i $54+38$ i rješavati jednostavnije tekstualne zadatke,
- Ovladati postupcima usmenog i pismenog oduzimanja brojeva sa i bez prelaza u drugu deseticu oblika $54-4$, $58-4$, $54-30$, $54-32$, $60-6$, $54-9$ i $54-38$ i rješavati jednostavnije tekstualne zadatke,
- Koristiti date relacije u rješavanju odgovarajućih nejednakosti,
- Pravilno koristiti zagrade za lakše oduzimanje više brojeva,
- Uočiti vezu sabiranja i oduzimanja (sabiranje provjeravamo oduzimanjem),
- Pronalaziti vrijednost brojnih izraza pomoću sabiranja i oduzimanja sa i bez upotrebe zgrade,
- Rješavati jednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom i umanjiocem, kao i jednostavnije tekstualne zadatke,
- Rješavati jednostavnije nejednačine i pravilno zapisati rješenja,
- Rješavati jednostavnije problemske zadatke, svođenjem na rješavanje odgovarajućih jednačina,
- Pisati i čitati rimske brojeve do 20,
- Pisati i čitati redne brojeve do 100,
- Razlikovati parne i neparne brojeve i rješavati odgovarajuće tekstualne zadatke,
- Pisati, čitati i upoređivati stotice prve hiljade,

2. Geometrija

- Opažati, razlikovati i klasificirati odgovarajuće ravne i zakrivljene površi,
- Prepoznati, imenovati, crtati i obilježavati pravu (pravac), polupravu (polupravac), duž, ugao
- Usvojiti pojam okomitih (normalnih) i paralelnih pravih i crtanje,
- Upoređivati duži po veličini njihovih dužina,

3. Množenje i dijeljenje brojeva do 100

- Prepoznati množenje kao sabiranje jednakih sabiraka,
- Prepoznati znak „•“ kao znak za množenje, znati dijelove proizvoda,
- Razumjeti osobinu komutativnosti kod množenja brojeva do 100,
- Znati množenje brojem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i množenje broja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, te primjenjivati u jednostavnijim tekstualnim zadacima,
- Razumjeti rezultate množenja sa 1 i 0, kao i množenje 1 i 0 sa brojevima,
- Usvojiti tablicu množenja do nivoa automatizma,
- Razumjeti da se rezulta množenja tri broja ne mijenja promjenom redoslijeda množenja i načina udruživanja faktora,
- Pisati dvocifrene brojeve u obliku $a \cdot 10 + b$,
- Prepoznati znak „:“ za dijeljenje, dijelove količnika,
- Znati dijeljenje brojem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, te primjenjivati u jednostavnijim tekstualnim zadacima,
- Razumjeti dijeljenje 0 sa brojevima i dijeljenje brojeva sa brojem 1,
- Usvojiti tablicu dijeljenja do nivoa automatizma,
- Uočiti vezu između množenja i dijeljenja, množenje se provjerava dijeljenjem i obratno,
- Prepoznati osobinu distributivnosti množenja zbira ili razlike brojeva, te primjeniti u jednostavnijim tekstualnim zadacima,
- Usvojiti izvantablično množenje korištenjem prethodnog gradiva,

- Rješavati jednostavnije jednačine sa nepoznatim faktorima u proizvodu, nepoznatim dijelovima količnika (dijeljenik, djelilac) i jednostavnije tekstualne zadatke,
- Računati sa više računskih operacija sa i bez upotrebe zagrada u jednostavnijim tekstualnim zadacima,

4. Mjerenje, upoređivanje i procjenjivanje

- Prepoznati, imenovati i razlikovati jedinice za mjerenje dužine, mase, tečnosti, vremena i novca, odnose među njima i rješavati jednostavnije tekstualne zadatke.

Ishodi učenja po programskim sadržajima

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Sabiranje i oduzimanje do 100	<p>Koristiti matematički jezik i simbole za osnovne matematičke operacije u skupu brojeva do 100</p> <p>Formiranje brojnog niza do 100</p> <p>Primijeniti usmeno i pismeno sabiranje i oduzimanje brojeva sa i bez prelaza do 100 i rješavati jednostavnije i složenije tekstualne zadatke</p> <p>Uočiti vezu i redoslijed između osnovnih računskih operacija</p> <p>Imenovati, upoređivati redne brojeve do 100</p> <p>Imenovati, razlikovati, upoređivati rimske brojeve do XX</p> <p>Nabrajati, uočavati, razlikovati i klasifikovati parne i neparne brojeve do 100</p> <p>Upoređivati stotine prve hiljade</p>	<p>Izvoditi računske operacije kroz različite tipove zadataka</p> <p>Napraviti brojevni niz prirodnih brojeva do 100</p> <p>Ovladati usmenim I pismenim sabiranjem i oduzimanjem brojeva do 100 sa i bez prelaza</p> <p>Rješavati jednačine i nejednačine i tekstualne zadatke do 100</p> <p>Rješavati jednostavne I složenije tekstualne zadatke</p> <p>Izvoditi operacije jednostavnijih problemskih zadataka</p> <p>Ovladati zadacima čitanja i pisanja rednih, parnih, neparnih, rimskih brojeva, stotica prve hiljade</p>	<p>Rješavati probleme kroz igru i zabavu poštujući matematička pravila</p> <p>Vrednovati lične i stavove drugih</p> <p>Koristiti resurse znanja u rješavanju jednostavnijih i složenijih tekstualnih zadataka</p> <p>Upoređivati rezultate sa rezultatima drugih (par, grupa, razred)</p> <p>Kritički vrednovati vlastita postignuća i postignuća drugih</p> <p>Prikazati podatke korištenjem tabela, lista dijagrama i grafikona</p> <p>Integrirati matematička znanja sa drugim nastavnim sadržajima</p> <p>Sintetizirati i generalizirati saznanja o množenju i dijeljenju do 100</p>	
2. Ravne i zakrivljene plohe (površine), likovi i linije	<p>Opažati, razlikovati i klasificirati odgovarajuće ravne i zakrivljene površi,</p> <p>Prepoznati, imenovati i obilježavati pravu (pravac), polupravu (polupravac), duž, ugao, krug i kružnicu</p> <p>Usvojiti pojam okomitih (normalnih) i paralelnih pravih</p> <p>Upoređivati duži po veličini njihovih dužina</p> <p>Prepoznati, imenovati i razlikovati geometrijske likove (krug, trougao, pravougaonik i kvadrat)</p>	<p>U okruženju uočavati tijela i likove</p> <p>Povezati geomatrijske likove i tijela u okruženju</p> <p>Crtati pravu, polupravu, duž, ugao, krug, kružnicu</p> <p>Crtati okomite i paralelne prave</p> <p>Napraviti duži od različitog materijala, upoređivati</p> <p>Crtati geometrijske likove (krug, trougao, pravougaonik i kvadrat)</p>	<p>Razvijati i nadograđivati pozitivne stavove</p> <p>Poštovati zajednički donešena pravila za rad i igru</p> <p>Argumentovano braniti svoje stavove</p> <p>Identifikovati podatke potrebne da se riješi problem</p> <p>Koristiti jasan matematički rječnik</p>	
3. Množenje i dijeljenje do 100	<p>Usvojiti postupak množenja i dijeljenja do 100</p> <p>Usvojiti tablicu množenja i dijeljenja do nivoa automatizma</p>	Množiti i dijeliti u jednostavnim i složenijim zadacima	Obrazložiti postupke rješavanja matematičkih zadataka različitih nivoa, složenosti, strukture	

4. Mjerenje, upoređivanje i procjenjivanje	Prepoznati, imenovati procjenjivati jedinice za mjerenje Objasniti odnos između jedinica upoznatih mjera	Mjeriti uz korištenje dogovorenih jedinica i sprava Tačno izračunavati rezultate mjerenja	Bilježiti i predviđati ishode mjerenja i upoređivati ih
---	---	--	---

SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Načini učenja	
		Sposobnosti	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Sabiranje i oduzimanje do 100	Prepoznati i upoređivati brojeve do 100	Prikazati prirodne brojeve do sto na različite načine (uključujući sliku, brojevni pravac)	Pokazivati zanimanje za samostalan rad, rad u parovima, malim i velikim grupama
Sabiranje i oduzimanje brojeva unutar desetica (oblici kao: $50+4$, $54-4$, $73+4$, $77-4$)	Identificirati prethodnika i sljedbenika zadatog broja	Čitati i pisati brojeve do 100	Poduzimati različite načine rješavanja problema i tražiti logična rješenja
Upoznavanje relacija i određivanje nepoznatih brojeva ($x < 15$, $40 < x < 50$)	Prepoznati podatke koji su poznati i koji su nepoznati u nejednačinama	Predstavljati odnose među brojevima	Pravilno interpretirati grafički prikaz (tabela, grafikon,...)
Sabiranje brojeva prve stotine kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka manji od 10 ($ab+cd$, $b+d < 10$) i odgovarajuća oduzimanja	Koristiti date relacije u rješavanju odgovarajućih nejednakosti	Odrediti mjesnu vrijednost broja	Pokazivati interesovanje prilikom upoznavanja novih pojmljiva i proširivanja matematičkog znanja
Sabiranje brojeva prve stotine kada je zbir naznačenih jedinica pribrojaka jednak 10 i odgovarajuća oduzimanja;	Primjenjivati sabiranje i oduzimanje brojeva sa i bez prelaza do 100	Rješavati jednostavnije nejednačine i pravilno zapisati rješenja	Pokazivati želju za razumijevanjem postavljajući jasna pitanja
Sabiranje brojeva prve stotine kada je zbir naznačenih jedinica pribrojaka veći od 10 i odgovarajuća oduzimanja;	Koristiti zakone komutacije i asocijacije	Sabirati i oduzimati brojeve sa i bez prelaza do 100	Samostalno vršiti potragu za različitim izvorima znanja u cilju učenja nečeg novog
Sabiranje više pribrojaka;		Demonstrirati svojstva sabiranja i oduzimanja služeći se didaktičkim materijalom	
Zagrade	Pravilno koristiti zagrade za lakše oduzimanje više brojeva	Izračunavati vrijednost brojnih izraza sa i bez upotrebe zagrade	
Oduzimanje više brojeva; Zagrade;		Računati na različite načine (okomito i vodoravno, pomoću brojevne ose)	
Veza sabiranja i oduzimanja;			
Zadaci sa dvije operacije;			
Brojni izrazi; Rješavanje jednostavnijih jednačina;			
Izračunavanje nepoznatog sabiraka;			
Izračunavanje nepoznatog umanjenika;			
Izračunavanje nepoznatog umanjitelja;			

Jednostavniji tekstualni (problemski) zadaci;	Predstaviti problemsku situaciju brojnim izrazom i riješiti tekstualni zadatak koji se svodi na rješavanje brojnog izraza	Rješavati jednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom i manjiocem, kao i jednostavnije tekstualne zadatke	Razvijati fleksibilne postupke u rješavanju problemskih zadataka sabiranja, oduzimanja, množenja i dijeljenja do 100
Redni brojevi do 100	Prepoznati podatke koji su poznati i koji su nepoznati u jednačinama	Čitati i pisati redne brojeve, parne i neparne, rimske brojeve i stotice prve hiljade	Usmeno objašnjavati metode rješavanja problema
Rimski brojevi od XI do XX;	Predviđati približan ishod računskih operacija		Učestrovati u rješavanju matematičkih zadataka iz svakodnevnog života
Parni i neparni brojevi do 100;	Koristiti simbole <, >, =		
Stotice prve hiljade	Imenovati i zapisivati redne brojeve do 100		
2. Ravne i zakrivljene plohe (površine), likovi i linije	Imenovati simbole I, V i X kao simbole pomoću kojih pišemo sve rimske brojeve do XX		
Pravac, polupravac, duž, ugao–crtanje i obilježavanje	Prepoznati, razlikovati parne i neparne brojeve do 100		
- Crtanje paralelnih i okomitih pravaca;	Upoređivati stotice prve hiljade		
- Upoređivanje duži;	Prepoznati, imenovati i klasificirati ravne i zakrivljene površi	Primijetiti (putem čula) odnose granice/ruba i regije/područja, linije, površine i prostora	Rješavati probleme kroz igru i zabavu poštujući pravila
	Prepoznati i razlikovati vrste linija (ravna, izlomljena, zakrivljena, otvorena i zatvorena)	Crtati sve vrste linija, paralelne i okomite prave uz korištenje odgovarajućeg pribora	Pronaći najbolji način kako organizovati i predstaviti rješenja
	Prepoznati, imenovati pravu, polupravu, duž, ugao, kružnicu i krug	Crtati i obilježavati tačku i duž	Koristiti jasan matematički jezik u radu sa geometrijom
	Razlikovati krug i kružnicu	Crtati uglove u proizvoljnom položaju, linijarom i trougaonikom (vježbati rukovanje trougaonikom), obilježavati tjemena, krake	Objasniti i opravdati metode korištene u rješavanju zadataka
	Prepoznati i obilježavati ugao	Uočavati likove: trougao, kvadrat, pravougaonik, krug u okruženju	
	Prepoznati tačku kao presjek linija i duž kao dio ravne linije	Crtati geometrijske likove	
3. Množenje i dijeljenje do 100	Prepoznati i imenovati znak „•“ kao oznaku za množenje i znak „:“ kao oznaku za dijeljenje	Vježbati preciznost, urednost i spretnost rukovanja priborom za crtanje	Istražiti različite načine množenja i dijeljenja
Množenje kao sabiranje jednakih sabiraka;		Prikazati množenje broja i brojem žetonima i drugim didaktičkim materijalom	
Znak "•" (puta); Množilac, množenik (množenje broja i množenjem brojem) i umnožak;			
Činitelj ili faktori;	Objašnjavati vezu zbira istih sabiraka i proizvoda:		
Množenje brojeva (i množenje brojem) prve desetice;	$(4+4+4= 3 \cdot 4)$		
Tablica množenja;	Imenovati dijelove proizvoda i količnika	Usvojiti tablicu množenja i dijeljenja do automatizma	
Broj 1 i broj 0 kao činitelji množenja;	Zapamtitи tablicu množenja i dijeljenja u skupu brojeva do 100		
Osobine umnoška: zamjena mjesta činitelja (komutativnost i asocijativnost)			

Pisanje dvocifrenog broja u obliku a10+b	Primjenjivati zakon komutacije, asocijacije i distribucije radi lakšeg računanja	Odrediti dijelove cjeline sjećenjem i rezanjem	Samostalno sastavljati i rješavati jednostavne matematičke probleme putem jednačina i nejednačina
Djeljenik (broj koji se dijeli), djelitelj (broj kojim se dijeli), količnik (ishod dijeljenja);	Prepoznati značenje termina „dvostruko više“ i „polovina“ broja	Uvježbati ulogu 0 i 1 kod množenja i dijeljenja	Kritički se ophoditi prema radu i rezultatima rada
Dijeljenje brojevima prve desetice;	Primijeniti postupak rješavanja jednačina i nejednačina	Ovladati zadacima u kojima se rezultat množenja tri broja ne mijenja promjenom redoslijeda množenja i načina udruživanja faktora	Razvijati matematičku radoznavlost i motivaciju u sticanju znanja
Količnik čiji je djeljenik broj 0;		Pisati dvocifreni broj u obliku a10+b	Kritički i samokritički prihvati grešku
Količnik čiji je djelitelj broj 1; (dijeljenje nulom nema smisla);		Uočavati vezu množenja i dijeljenja provjerom	Pružiti pomoć učenicima/učenicama koji/koje se ne snalaze u radu
Tablica dijeljenja;			Identifikovati množenje i dijeljenje kao model pomoću kojeg se mogu predstavljati različite situacije i procesi
Veza množenja i dijeljenja;			
Množenje zbira i dijeljenje zbira;	Prepoznati osobinu distributivnosti množenja zbiru ili razlike brojeva		
Osobine dijeljenja: distributivnost;			
Izvantablična množenja i izvantablična dijeljenja (30:2, 20:10);	Odrediti broj ‘toliko puta veći/manji’ od datog broja	Izračunati vrijednost brojevnog izraza sa i bez upotrebe zagrada poštujući redoslijed računskih operacija	
Rješavanje jednačina oblika $3x=18$, $x4=24$, $45:x=5$, $x:9=8$			
Računske operacije prvog i računske operacije drugog reda; Red računanja u izrazima sa više računskih operacija; Upotreba zagrada.			
4. Mjerenje, upoređivanje i procjenjivanje	Koristiti standardne jedinice za mjerenje dužine, mase, obujma tekućine, vremena i novca Upoređivati odnos manje i veće mjere	Mjeriti uz korištenje standardnih jedinica za mjerenje, kao i sprava za mjerenje Računati pomoću istih jedinica mjere Tačno izražavati rezultate mjerenja	Prikupljati podatke iz svakodnevnih situacija, predviđati ishode mjerjenja i bilježiti rješenja Prepoznati potrebu za standardnim jedinicama za mjerenje i koristiti ih svakodnevno

Međupredmetna povezanost

Matematika	Predmet	Nastavno područje	Kompetencije
Sabiranje i oduzimanje do 100	Moja okolina Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Likovna kultura Muzička kultura	Sve teme (tekstualni zadaci, brojanje, upotreba slikovnih simbola,...) Prikaz pročitanih tekstova Teme po sjećanju Pjevanje i sviranje	Istinoljubivost, slušati otvoreno i slati uvjerljive poruke, savjesnost, težnja za poboljšanjem
Ravne i zakrivljene plohe (površine), likovi i linije	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Trčanje do 20m, cik-cak	Inovativnost, podržavanje

	Likovna kultura	Crtanje terena za igru (koristiti termine „vrh ugla“ i „krak ugla“, crtanje na kvadratnoj mreži	sposobnosti drugih, inicijativnost
	Muzička kultura	Sadržaji po direktnom posmatranju	
	Moja okolina	Sadržaji iz mašte (Igra linija i boja, igranje trouglova, origami tehnika)	
		Muzičke igre	
		Saobraćaj (saobraćajni znakovi)	
Množenje i dijeljenje do 100	Likovna kultura	Izrada aplikacija kroz sve sadržaje i različitim tehnikama	
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Igra: Podjela u igri na dvije, tri, četiri,... jednake grupe	Izdvajanje bitnog od nebitnog,
	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Rad na tekstu, jezik, kultura izražavanja: rad u paru, jednakim grupama	samopouzdanje, razumijevanje drugih individua i grupa, savjesnost
Mjerenje, upoređivanje i procjenjivanje	Moja okolina	Orijentacija u vremenu	Pamćenje, adaptabilnost,
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Trčanje: Mjerenje brzine trčanja	sposobnost uvjerenjana, perzistencija
	Likovna kultura	Slikanje, crtanje	

Didaktičko metodičke napomene

Za uspješno savladavanje programskih sadržaja u nastavi Matematike za III razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja neophodno je načiniti uspješan spoj tradicionalnih i savremenih oblika i metoda rada. Pri tome, značajno je voditi računa o spoznajnim mogućnostima učenika, o sposobnosti shvatanja i razumijevanja matematičkih zakonitosti, te o interesima i optimalnim igrovnim metodama kojima će se apstraktni pojmovi i činjenice približiti učeničkim spoznajnim mogućnostima.

- Ravnopravno zastupiti tri pristupa: skupovni, brojevni i perceptivno-predodžbeni (korištenje brojevnih slika) kod predstavljanja brojeva;
- Približiti sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica pribrojaka manji od 10 ($ab+cd$, $b+d < 10$); Na primjer $23+34$, $3+4 < 10$;
- Objasniti sabiranje i oduzimanje s prelazom različitim metodama;
- Kroz poučavanje i učenje brojeva, a naročito množenja i dijeljenja, insistirati na razumijevanju, a tek kasnije na pamćenju;
- Produbljivanje i proširivanje pojma brojeva do 100, te stotica do 1000;
- U geometrijskim sadržajima učenika dovesti na nivo prepoznavanja, poimanja, imenovanja i označavanja (prava, duž, ugao, kružnica...);
- U domeni mjera i mjerena učenik treba da zna mjeriti, upoređivati, procjenjivati jedinice;
- Primjenjivati didaktički materijal s ciljem boljeg razumijevanja određenih matematičkih radnji;
- Kroz različite oblike rada poticati i razvijati samostalnost, kooperativnost, kreativnost i istraživački duh;
- Sakupljanje didaktičkog materijala iz okolice i njegova primjena u odgovarajućim situacijama;
- Ukazivati na oblike, slike i primjere predmeta u bližoj okolini;
- Nastojati uspostaviti što užu korelaciju unutar samog predmeta a i sa drugim predmetima;

Spomenute programske zahtjeve realizirati kroz sva tri postupka: skupovni, brojevni i perceptivno - predodžbeni.

- Uz pomoć brojevne linije omogućiti ociglednost nizanja i niza brojeva prve stotine i stotica prve hiljade;
- U domeni mjera i mjerena, osim praktičnih aktivnosti, učenik treba znati zapisati i pretvarati mjere.

DRUGA TRIJADA

ČETVRTI RAZRED

Programski sadržaji tematskih cjelina

1. Brojevi prve hiljade

- Modeliranje brojeva prve hiljadice izvan prve stotice (prebrojavanje skupova realnih objekata/ zrnjevlja, šibica, papirića/ modeliranjem stotica i desetica)
- Zapisivanje brojeva hiljadice
- Čitanje brojeva hiljadice
- Struktura brojeva hiljadice: $S \times 100 + D \times 10 + J \times 1$
- Stotice hiljadice
- Brojevna crta 0-1000
- Modeliranje brojevne crte 0-1000 iz (10) brojevnih crta stotica
- Položaji brojeva na brojevnoj crti 0-1000
- Redni brojevi prve hiljadice (zapisivanje rimskim ciframa)
- Upoređivanje brojeva prve hiljadice

2. Prava u ravnini

- Crte/linije, ravne linije, duži (sistematizacija)
- Prava/pravac i poluprava /polupravac (misaono modeliranje)
- Tačka i prave
- Prava koja prolazi dvjema tačkama
- Prava koja prolazi jednom tačkom

3. Sabiranje i oduzimanje do hiljadu

- Pravila o nepromjenljivosti zbiru i nepromjenljivosti razlike
- Nealgoritamsko (usmeno) sabiranje i oduzimanje.
- Proširivanje naučenih svojstava sabiranja i oduzimanja na brojeve hiljadice
- Algoritamsko (pismeno) sabiranje i algoritamsko (pismeno) oduzimanje u hiljadici
- Zadaci zadani riječima i složeniji brojevni izrazi u prvoj hiljadici (u rješavanju koriste se jednačine i nejednačine odgovarajućih oblika)

4. Krug i kružnica

- Uočavanje kruga i kružnice na valjku i kupi
- Precrtavanje kružnice sa kupe i valjka
- Modeliranje krugova od papira
- Određivanje elemenata kružnice na modelima origami-tehnikama, ispitivanje položaja središta i crtanje kružnice šestarom
- Elementi kruga i kružnice

5. Množenje i dijeljenje do hiljadu

- Osobine produkta (komutativnost i asocijativnost)
- Množenje brojem zbiru i razlike (zakon distributivnosti)
- Nealgoritamsko množenje u prvoj hiljadici (množenje višekratnika broja 10, broja 100 i ma kojeg broja)
- Algoritamsko množenje u prvoj hiljadici
- Dijeljenje u prvoj hiljadici
- Zadaci zadani riječima i složeniji brojevni izrazi u prvoj hiljadici (u rješavanju koriste se jednačine i nejednačine odgovarajućih oblika)

6. Brojevi do 10 000

- Hiljadice i stotice desethiljadice
- Struktura brojeva hiljadice (višecifreni brojevi)
- Brojevna linija 0-10000, sa naznačenim višekratnicima broja 100 (10)
- Sabiranje i oduzimanje višekratnika broja 10 u desethiljadici

7. Mjerenje veličina

- Mjerenje dužine. Jedinične mjere za dužinu:
1 m, 1 dm, 1 cm, 1 mm (-, deci, centi, mili) /
1 m, 1 dam, 1 hm, 1 km (-, deka, hekto, kilo)

- Mjerenje mase. Jedinične mjere za masu:
1 g, 1 dg, 1 cg, 1 mg / 1 g, 1 dag, 1 hg, 1 kg

- Mjerenje zapremine tekućine. Jedinične mjere za zapremine tekućine:
1 l, 1 dl, 1 cl, 1 ml / 1 l, 1 dal, 1 hl, 1 kl

- Zadaci o mjerama i mjerjenjima**

- Problematski zadaci**

Ishodi učenja po programskim sadržajima

Programski sadržaji	Odgojno - obrazovni ciljevi			Načini učenja Vrijednosti, stavovi, ponašanje
	Znanje	Sposobnosti		
1. Brojevi prve hiljade	Koristiti matematičke simbole u skupu brojeva do 1 000 Imenovati, nabrojati brojeve prve hiljade Uočiti brojeve prve hiljade na brojevnoj liniji Upoređivati brojeve prve hiljade, matematičkim zapisom izraziti odnos među brojevima	Rješavati zadatke uz pravilno korištenje matematičkih simbola Predstavljanje brojeva od 0 do 1.000 na brojevnoj liniji		Prepoznati važnost i značaj primjene matematike u svakodnevnom životu i radu Saslušati argumentaciju i kritički preispitati lične stavove i stavove drugih
2. Prava u ravni	Prepoznati i imenovati pravu, polupravu, duž, tačku	Manipulisati priborom za crtanje Crtati i obilježavati pravu, polupravu, duž		Poboljšati vlastitu „listu“ motiva, emocija i doživljaja Imati pozitivan stav prema novim saznanjima
3. Sabiranje i oduzimanje do 1000	Primijeniti računske operacije sabiranja i oduzimanja do 1.000 Objasniti vezu između suprotnih računskih operacija u skupu brojeva do 1.000	Sabirati i oduzimati brojeve do 1.000 Izvršiti provjeru jedne računske operacije pomoću suprotnе Rješavati brojevne izraze uz korištenje jednačina i nejednačina različitog oblika		Prepoznavati vrijednost unutrašnjeg života i unutrašnje nagrade, pokazati više samopouzdanja i vlastite odgovornosti i inicijative
4. Krug i kružnica	Pokazati krug i kružnicu kao ravne površi valjka i kupe Razlikovati krug i kružnicu Pokazati krug i kružnicu kao ravne površi valjka i kupe Razlikovati krug i kružnicu	Crtati i označavati elemente kružnice i kruga (crtati kružnicu zadano središta)		Koristiti kreativnost i maštu za rješavanje djeci i poluprečnika primjerenih problema, te primijeniti matematička znanja u svakodnevnom životu
5. Množenje i dijeljenje do 1000	Primijeniti zakon komutacije, asocijacije i distribucije radi lakšeg računanja u skupu brojeva od 1 000 Prepoznati zadatke date riječima (problemske zadatke)	Nealgoritamski i algoritamski množiti u prvoj hiljadici Dijeliti u prvoj hiljadici Rješavati brojevne izraze uz korištenje jednačina i nejednačina različitog oblika Izvoditi jednostavnije zaključke induktivnim mišljenjem i analogijom ($a+b=b+a$; $a \cdot b = b \cdot a$; $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$)		Prezentirati podatke i prenositi informacije kroz različite oblike rada m, m, \dots - Pokazati više samopouzdanja i odgovornosti Obradivati i prerađivati podatke u korisne informacije koje su rješenje na postavljeni zadatak

6. Brojevi do 10.000	Uočavati strukturu i zakonitosti predstavljanja četverocifrenih brojeva	Modelirati brojevne izraze prema datim (tekstualnim) uvjetima	Pronalaziti podatke u jednostavnijoj tabeli – bez interpretacije
7. Mjerenje veličina	Uočiti važnost procjene i provjere rezultata pomoću jedinica za dužinu, masu i zapreminu Pravilno i na proizvodima čitati mjere odgovarajućih veličina	Razvrstavati brojeve po različitim kriterijima Napraviti modele 1 mm, 1ml, 1 dg, 1 cg, 1 mg Izvoditi jednostavnija praktična mjerenja Mjeriti dužine uz prethodno procjenjivanje i pravilan izbor mjere	Služiti se matematičkim jezikom pri iskazivanju i predstavljanju ideja i rješenja Procjenjivati, kritički vrednovati vlastite rezultate i upoređivati ih sa rezultatima drugih

SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
Brojevi prve hiljade	Prepoznati i upoređivati brojeve do 1.000 na brojevnoj liniji	Citati i zapisivati brojeve do 1.000		Spremnost da se nadvrlada „strah od brojeva“
Zapisivanje i čitanje brojeva prve hiljade	Matematičkim simbolima iskazati odnos među brojevima	Redne brojeve prve hiljade zapisivati rimskim ciframa		Pokazivati interes za učenje o brojevima i kvantitativnim odnosima
Stotice prve hiljade (1100, 1200, ...)	Objasniti strukturu brojeva prve hiljade			
Položaji (redoslijed) brojeva na brojevnoj liniji 0-1000				
Redni brojevi prve hiljade (zapisivanje rimskim ciframa)				
Upoređivanje brojeva prve hiljadice				
Prava u ravni	Prepoznati modele pravih u okruženju	Crtati i označiti pravu i polupravu		Integrirati nastavne sadržaje sa drugim odgojno-obrazovnim područjima
Prava, poluprava i duž	Objasniti pojam prave, poluprave i duži	Crtati duž kao dio prave i istaknuti njene krajnje tačke		
Tačke i prave, duž kao dio prave	Objasniti da prava nema granicu	Crtati pravu koja prolazi jednom tačkom i dvjema tačkama		Uvažavati zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika
Prava koja prolazi jednom tačkom	Uočiti da je duž dio prave i poluprave, da je prava skup tačaka			Kritički prihvatanje greške
Prava koja prolazi dvjema tačkama				
Uzajamni položaj pravih: ukrštene, okomite i paralelne				
Sabiranje i oduzimanje u prvoj hiljadi	Definisati pravila i zakonitosti sabiranja i oduzimanja u prvoj hiljadi	Rješavati zadatke sabiranja i oduzimanja u prvoj hiljadi poštujući pravila i zakonitosti		Stvarati i koristiti različite modele računanja
Pravila o nepromjenljivosti zbira i	Uočavati strukturu i zakonitosti predstavljanja trocifrenih brojeva	Predstavljati brojeve iz prve hiljade na različite načine		Pronaći najbolji način kako organizovati i predstaviti rješenja
		Pismeno i usmeno sabirati dva ili više brojeva prve hiljade		

nepromjenljivosti razlike	Primijeniti usmeno i pismeno sabiranje i oduzimanje u prvoj hiljadi	Sastavljati i izračunavati jednostavnije tekstualne zadatke uz primjenu jednačina i nejednačina	Objašnjavati prikaze rješenja (tabela, lista, grafikon)
Usmeno sabiranje i oduzimanje u prvoj hiljadi	Odrediti približne vrijednosti brojeva i uspješno vršiti procjenu rezultata računskih operacija	Precizno i sigurno izvršiti „vodoravno“ i „uspravno“ sabiranje i oduzimanje	Crtati zaključke na osnovu podataka iz tabela, grafikona
Pismeno sabiranje i oduzimanje u prvoj hiljadi	Analizirati i sintetizirati različite zapise brojeva prve hiljade	Računati sigurno uz korištenje olakšica	Diskutovati koristeći rječnik koji sadrži rječi poput (jednako dobro, sigurno, dokazati,...)
Zadaci zadani riječima i složeniji brojevni izrazi u prvoj hiljadi			Pokazivati zanimanje za Složenije matematičke igre
Krug i kružnica	Prepoznati i imenovati krug i kružnicu na valjku i kupi	Uočavati oblike kruga i kružnice u okruženju	Identifikovati podatke potrebne da se riješi problem
Uočavanje kruga i kružnice na valjku i kupi	Odrediti elemente kruga i kružnice koristeći se origami tehnikom	Steći preciznost u crtaju kružnice	Koristiti jasan matematički jezik
Crtanje kružnice uz pomoć kupe i valjka	Isticati na kružnici središte, prečnik i poluprečnik	Crtati i obilježavati elemente kružnice i kruga	Samostalno i timski formulisati zaključke
Određivanje elemenata kružnice na modelima origami tehnikom		Vježbati preciznost, urednost i spretnost rukovanja priborom za crtanje (šestar)	Kritički vrednovati vlastite rezultate i rezultate drugih
Crtanje kružnice šestarom			
Elementi kruga i kružnice i njihovo označavanje			
Množenje i dijeljenje u okviru prve hiljade	Povezivati i primjenjivati zakonitosti i pravila množenja i dijeljenja u računanju	Pismeno množiti i dijeliti u prvoj hiljadi	Selektirati i upotrijebiti odgovarajuću računsku operaciju u cilju rješavanja problema
Osobine produkta (komutativnost, asocijativnost i distributivnost).	Primijeniti množenje i dijeljenje u prvoj hiljadi	Rješavati matematičke zadatke koristeći se jednačinama i nejednačinama odgovarajućeg oblika	Provjeriti rezultate i uvjeriti se da su odabrani načini dobri za rješenje problema
Usmeno i pismeno množenje u prvoj hiljadi Dijeljenje u prvoj hiljadi. Zadaci zadani riječima i složeniji brojevni izrazi u prvoj hiljadi	Koristiti množenje i dijeljenje pri rješavanju svakodnevnih životnih izazova	Strpljivo i pažljivo rješavati složenije zadatke množenja i dijeljenja	Pristupiti problemu fleksibilno, uključujući i alternativne načine koji će pomoći rješenju zadatka
Brojevi do 10.000	Uočavati da je prva hiljada 1-1.000, a deseta 9.001-10.000	Predstavljati odnose među brojevima	Pokazivati interesovanje za rješavanje problema i zadataka samostalno, u paru i timu
Struktura brojeva do 10.000	Sastavljati brojevne izraze po zadanim uvjetima	Odrediti mjesnu vrijednost broja	Pokazivati svijest o značaju igre u učenju
Brojevna linija	Primijeniti sabiranje i oduzimanje sadržilaca broja 10 u skupu brojeva do 10.000	Rješavati jednostavne problemske zadatke sabiranja i oduzimanja sadržilaca broja 10 u skupu brojeva do 10.000	Razmjenjivati informacije, ishode, rješenja i iskustva sa drugarima
0 -10.000, sa naznačenim sadržiocima broja 100 (10)	Interpretirati znanja o brojevima prve desethiljadice u svakodnevnom životu		
Sabiranje i oduzimanje sadržilaca broja 10 u skupu brojeva do 10.000			

Mjerenje veličina	Imenovati i nabrojati manje i veće jedine za mjerenje dužine, mase, zapremine tečnosti	Precizno mjeriti i tačno izražavati rezultate mjerenja koristeći jedinične mjere	Pokazivati interes za istraživački rad
Jedinične mjere za dužinu: 1m, 1dm, 1cm, 1mm; (-, deci, centi, mili)	Preračunati jedinice mjerenja istovrsnih veličina	Intuicijom i analogijom povezati decimetar-decigram- decilitar, milimetar-miligram-militar,...	Pronalaziti i koristiti različite resurse i materijale
1m, 1dam, 1hm, 1km; (-, deka, hekto, kilo)	Spoznati da jedan mililitar vode ima masu od jednog grama	S preciznošću mjeriti veličine od 1mm, odnosno 5 g, 5 ml	Koristiti matematiku u korelaciji sa drugim predmetima
Mjerenje mase	Procjenjivati veličine od 1 m, 1l, 1 kg	Rješavati jednostavnije i složenije zadatke s mjeranjima i jedinicama za mjerenje	Primijeniti znanja o mjerama, odnosima među njima i njihovim vrijednostima u svakodnevnom životu
Jedinične mjere za masu: 1g, 1dg, 1cg, 1mg; 1g, 1dag, 1hg, 1kg	Demonstrirati znanja o manjim jedinicama mjerenja, uočavati odnose među njima		
Mjerenje zapremine tekućine			
Jedinične mjere za zapreminu tekućine:			
1l, 1dl, 1cl, 1l; 1l, 1dal, 1hl, 1kl.			
Zadaci s mjeranjima i jedinicama mjerena			
Problemski zadaci			

Međupredmetna povezanost

Matematika	Predmet	Nastavno područje	Kompetencije
Brojevi prve hiljade	Moja okolina Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Vrijeme i prostor (prošlost, sadašnjost i budućnost kraja - vremenska traka) Jezik (čitanje i pisanje brojeva)	Izdvajanje bitnog od nebitnog, fleksibilnost, volja za rad
Prava u ravnini	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Hodanje i trčanje; Ritmika i ples	
Krug i kružnica	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Muzička kultura Likovna kultura Moja okolina	Jezičko izražavanje Dječje igre Linija (vrste, ritam, omjer), krug (formacija kruga) Priroda i prirodni procesi – Atmosferske padavine Vrijeme i prostor - Orientacija na geografskoj karti Društvo – Saobraćajna povezanost u širem zavičaju-kantonu	Podrška drugima i servilna orientacija, preuzimanje odgovornosti, odabir informacija koje je nužno zapamtiti
Sabiranje i oduzimanje u prvoj hiljadi	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Likovna kultura	Jezičko izražavanje Izrada aplikacija kroz sve sadržaje i različitim tehnikama	Evaluacija, samokontrola, saglasnost – kolaboracija sa drugim članovima grupe, težnja za poboljšanjem
Množenje i dijeljenje u okviru prve hiljade	Tjelesni i zdravstveni odgoj Moja okolina	Igra Društvo – vremenska karta (decenija, vijek (stoljeće) Razvijenost šireg zavičaja-Privreda, turizam	
Brojevi do 10.000			
Mjerenje veličina	Moja okolina	Orijentacija u prostoru i vremenu	Postavljanje pitanja o gradivu, inovacija,

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Pisanje skraćenica	organizacione sposobnosti, optimizam
Tjelesni i zdravstveni odgoj	Trčanje	
Likovna kultura	Slikanje, crtanje	

Didaktičko-metodičke napomene

1. Brojevi prve hiljade

U odnosu na dosadašnje programske sadržaje koji se situiraju pod tematskom cjelinom brojevi prve hiljade, pojavljuju se dva nova momenta.

Prvo, umjesto formulacije brojevi do 1.000 uvodi se formulacija kao u nazivu.

2. Prava u ravnim

Geometrijske sadržaje početne nastave matematike treba prezentirati djeci imajući u potpunosti na umu da smo ovdje u neformalnoj (intuitivnoj) geometriji (tijelo – površ – linija – tačaka), a ne u formalnoj geometriji (tačka – linija – površ – tijelo). Dakle, do pojma prave (i poluprave) dijete dolazi misaonim produživanjem duži preko njenih granica. Treba biti oprezan u upotrebi pojma beskonačno (dobra je zamjena: preko svakog broja).

Djeci su od naročitog značaja zadaci da prepoznaju i imenuju sve geometrijske oblike na pravoj i na njoj dviju naznačenih tačaka (prava, dvije tačke, duž, četiri poluprave).

3. Sabiranje i oduzimanje u prvoj hiljadi

Ovdje je predviđeno postepeno uvođenje pojmove usmeno, odnosno pismeno računanje.

Abakus–računanje je izuzetno lijep i očigledan primjer sabiranja i oduzimanja među brojevima prve hiljade.

Rad na abakusu snažno podstiče razvoj različitih učenikovih sposobnosti (pamćenje, naročito vizuelno, prostornu organizaciju i orijentaciju, prepoznavanje ideje zamjene itd.).

4. Krug i kružnica

Već i sama struktura teksta koji je naveden, daje niz jasnih metodičkih uputa i učitelju i autoru udžbenika.

Međutim, podcrtavamo da smo u intuitivnoj geometriji. Redoslijed: djeca na predmetima prvo uočavaju krug, pa onda kružnicu. Precrtavaju kružnicu i isijecaju model kruga. Presavijanjem modela kruga uočavaju središte i intuicijom naslućuju uzajamni položaj tačaka kružnice i središta kružnice. Kružnica ne sadrži (svoj) centar ali ga ima.

Elemente kružnice, nakon ovakvog pristupa, lako je objasniti.

5. Množenje i dijeljenje u okviru prve hiljade

Gledano s aspekta pojmove množenja i dijeljenja, u prvoj hiljadi proširuju se i produbljuju sadržaji iz prve stotine. Ovdje predviđamo izvjesno proširivanje dosadašnjeg zahtjeva „množenje i dijeljenje jednocifrenim brojem“, time što će se govoriti o množenju i dijeljenju u okviru prve hiljade, bez limitiranja veličine množitelja („jednocifrenim brojem“). Težište će se dati na uočavanje, razumijevanje i primjenu zakona distributivnosti množenja prema sabiranju i na pravilo „svaki sa svakim“.

6. Brojevi do 10 000

Proširivanje skupa brojeva hiljadica na skup brojeva desethiljadice treba realizirati postupno: upoznavanjem svih višekratnika broja hiljade, pa višekratnika broja 100 i konačno broja 10 u prvoj hiljadici. Ovo treba uraditi uz korištenje brojevnih linija.

7. Mjerenje veličina

Usvajanjem brojeva prve hiljadice stvorene su osnove za zaokruživanje svih standardnih (za osnovno obrazovanje) jediničnih veličina i njihovih odnosa. U suštini ova tematska cjelina ima za cilj da se prošire i prodube znanja o mjerenu i mjerama ranije upoznatih veličina. U programu smo, kada su u pitanju mjere za masu, odstupili od uobičajenog, iz fizike izvučenog sistema (metar, kilogram, sekunda). Naime, iz više razloga smatramo da je uputno (ali, predloženim metodičkim rješenjima, i moguće) u četvrtom razredu operirati pojmovima: decigram, centigram i miligram.

Naime, petina jednog standardnog (80 gramskog) copy-papira, ima masu približno 1g. Dijeljenjem ovog modela na 10 jednakih dijelova u dječijim je rukama model mase od 1dg, a nakon toga, radeći na sličan način i modeli mase 1cg i 1mg. Slično se može dijeliti sadržaj vrećica šećera od 1g na 10dg, zatim 1dg na 10cg, i konačno 1cg na 10mg.

Model miligrama od copy–papira djeca mogu sama isjeći. Dimenzije su mu približno: 4 mm x 3 mm, (a oznaka miligrama su pune ladice za lijekove u djetetovom domu).

Nadamo se da će djeca koja prođu ovu školu mjeru moći utjecati da na bocama Koka-kole nađu i oznake 33cl umjesto, za njih nerazgovjetne oznake 0,33L (Šta je ovdje zarez, Zašto je L umjesto l?).

Puno značenje mase od jednog grama dijete stvara nakon spoznaje da je masa jednog mililitra vode jedan gram. Koristeći se različitim pomagalima dijete može postići takva znanja i sposobnosti da procjenjuje masu jedne kapi vode ili masu suze

PETI RAZRED

Programski sadržaji tematskih cjelina

1. Brojevi prvog miliona

- Čitanje, pisanje i upoređivanje brojeva do 1.000 – ponavljanje
- Zapisivanje brojeva u obliku zbiru višekratnika dekadskih jedinica
- Čitanje, pisanje i upoređivanje brojeva prvog miliona
- Klase i razredi. Mjesne vrijednosti cifara
- Brojevna crta 1.000.000

2. Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu

- Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvoj hiljadici □ - ponavljanje
- Povezanost sabiranja i oduzimanja – ponavljanje
- Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu (usmeni postupak)
- Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu
- Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu (pismeni postupak)
- Osnovna svojstva sabiranja (komutativnost, asocijativnost, nula kao sabirak)
- Primjena osnovnih svojstava sabiranja u računanju
- Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem
- Zavisnost zbiru od sabiraka. Nepromjenljivost zbiru i primjena
- Zavisnost razlike od umanjenika i umanjioca. Nepromjenljivost razlike i primjena
- Oduzimanje zbiru od broja
- Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem koji sadrže slovo (promjenljivu)
- Određivanje nepoznatog sabirka, umanjenika i umanjitelja
- Rješavanje jednačina oblika: $x \pm a = b$, $a \pm x = b$, $(x \pm a) \pm b = c$
- Nejednačine oblika: $x \pm a < b$, $a \pm x < b$, $x \pm a \leq b$, $x \pm a > b$, $a \pm x > b$, $x \pm a \geq b$

3. Množenje i dijeljenje u prvom milionu

- Množenje u prvom milionu kao sabiranje jednakih sabiraka. Množenje jednoscifrenim brojem
- Nula i jedinica kao činioci/faktori
- Dijeljenje kao obrnuta operacija množenju. Jedinica i nula u dijeljenju
- Množenje broja dekadskom jedinicom i višekratnikom broja deset. Množenje dekadskom jedinicom
- Dijeljenje broja dekadskom jedinicom
- Množenje zbiru i razlike brojem (Distributivnost množenja prema sabiranju i oduzimanju)
- Dijeljenje zbiru i razlike brojem
- Pismeno množenje i dijeljenje jednoscifrenim brojem
- Pismeno množenje i dijeljenje dvocifrenim brojem
- Pismeno množenje trocifrenim brojem
- Osnovna svojstva množenja i primjena (komutativnost i asocijativnost množenja)
- Zavisnost proizvoda od činilaca (faktora)
- Nepromjenljivost proizvoda i primjena
- Zavisnost količnika od djelenika i djelitelja
- Nepromjenljivost količnika i primjena
- Množenje i dijeljenje proizvoda brojem
- Množenje i dijeljenje korištenjem olakšica

- Brojevni izrazi u prvom milionu s množenjem i dijeljenjem koji sadrže promjenljivu (slovo)
- Jednačine oblika: $a \cdot x = b$, $x \cdot a = b$, $x : a = b$, $a : x = b$
- Nejednačine oblika: $a \cdot x > b$, $a \cdot x \geq b$, $a \cdot x < b$, $a \cdot x \leq b$, $x : a < b$

4. Brojni izrazi

- Brojni izrazi sa operacijama različitog reda (stepena), sa zagrada i bez zagrada.
- Sastavljanje jednostavnijih brojnih izraza koji odgovaraju tekstualnim zadacima

5. Brojevi veći od miliona. Skup prirodnih brojeva (N) I Skup NO

- Primjeri brojeva koji su veći od miliona. Tablica sa razredima/ klasama cifara. Upisivanje brojeva u tablice.
- Skup prirodnih brojeva (N) i skup N_0 . Brojna poluprava brojeva skupa N_0 .

6. Ugao

- Par polupravih sa zajedničkom početnom tačkom – ugao
- Kraci i vrh ugla. Obilježavanje uglova
- Upoređivanje uglova
- Pravi, oštri i tupi ugao
- Uglovi tangram figura
- Mjerenje uglova tangram figura polovinom pravog ugla

7. Trougao

- Stranice, vrhovi i uglovi trougla.
- Raznostraničan, jednakokraki i jednakostraničan trougao - crtanje. Pravougli trougao – crtanje
- Crtanje tangram-figura
- Izračunavanje obima trougla

8. Površina pravougaonika

- Modeliranje pravougaonika od kvadrata, rastavljanje pravougaonika na kvadrate
- Upoređivanje i mjerenje površine pravougaonika
- Jedinične mjere za površinu (1 m^2 , 1 dm^2 , 1 cm^2 , 1 mm^2 ; 1 a , 1 ha , 1 km^2)
- Izračunavanje površine pravougaonika (spec. kvadrata)
- Mreža kvadra (spec. kocke). Izračunavanje površine kvadra (spec. kocke)
- Kvadratni oblici i kvadratni brojevi

9. Zapremina kvadra (specijalno kocke)

- Modeliranje kvadra od kocki, rastavljanje kvadra na kocke. Upoređivanje i mjerenje zapremine kvadara
- Jedinične mjere za zapreminu (1 m^3 , 1 dm^3 , 1 cm^3 , 1 mm^3 , 1 km^3)
- Izračunavanje zapremine kvadra (specijalno kocke)
- Površina kvadra i kocke, zapremina kvadra (specijalno kocke) – zadacima iz prakse

Ishodi učenja po programskim sadržajima

Odgovorno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
Brojevi prvog miliona	Razlikovati i pravilno koristiti matematičke simbole	Čitati i zapisivati brojeve prvog miliona i skupa brojeva N_0	Saslušati argumentaciju i kritički preispitati lične stavove i stavove drugih Ocenjivati i samoocenjivati na osnovu objektivnog i konstruktivnog vrednovanja	Saslušati argumentaciju i kritički preispitati lične stavove i stavove drugih Ocenjivati i samoocenjivati na osnovu objektivnog i konstruktivnog vrednovanja
	Prepozнатi brojeve prvog miliona i skupa brojeva N_0	Uočiti prethodnik i sljedbenik datog broja		
	Prepoznati i upoređivati brojeve prvog miliona i skupa brojeva N_0 na brojevnoj polupravoj i njihovu strukturu	Prepoznati primjere iz okruženja u kojima se koriste prirodni brojevi		
Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu	Primjeniti usmeno i pismeno sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu i skupu brojeva N_0	Demonstrirati prikaz prirodnih brojeva tačkama na brojevnoj polupravoj	Koristiti adekvatan rječnik u rješavanju matematičkih problema iz svakodnevнog života	Razvijati pozitivan odnos prema radu i rezultatima svog rada i rada svojih drugara

	Zapamtiti svojstva sabiranja (komutativnost i asocijativnost)	Izvoditi svojstva sabiranja (komutativnost i asocijativnost)	Težiti estetskoj kvaliteti izražavanja prilikom izlaganja svog rada
	Identificirati nepoznatu komponentu kod sabiranja i oduzimanja	Rješavati jednostavnije jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem	Poznavati korake dobrog govorništva u cilju što zanimljivije prezentacije rada u paru, grupi ili samostalno
Množenje i dijeljenje u prvom milionu	Primijeniti množenje i dijeljenje u prvom milionu Povezivati i primjenjivati zakonitosti i pravila množenja u računanju (komutativnost, asocijativnost, distributivnost)	Modelirati brojevne izraze sa slovnom oznakom za datu vrijednost oznake Množiti i dijeliti u prvom milionu poštujući zakonitosti i pravila, koristeći olakšice Izvoditi zaključke $a \cdot b = b \cdot a; a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$	Prepoznavati vrijednost unutrašnjeg života i unutrašnje nagrade, pokazati više samopouzdanja i vlastite odgovornosti i inicijative Izabrati i koristiti odgovarajući način objašnjavanja metoda rada tokom množenja i dijeljenja
Brojni izrazi	Identificirati nepoznatu komponentu kod množenja i dijeljenja Primijeniti postupak rješavanja brojevnih izraza sa i bez zagrada poštujući redoslijed računskih operacija	Rješavati jednostavnije jednačine i nejednačine sa množenjem i dijeljenjem Modelirati brojevne izraze sa slovnom oznakom za datu vrijednost oznake Prema datom tekstu postavljati odgovarajući brojevni izraz i izračunavati njegovu vrijednost	Pronalaziti razloge da bi se potkrijepile tvrdnje
Brojevi veći od miliona. Skup prirodnih brojeva (N) i skup No	Imenovati višecifrene brojeve i objasniti njihovu strukturu Prepoznati brojeve skupa N_0 na brojevnoj polupravoj	Odrediti mjesnu vrijednost broja Čitati i pisati višecifrene brojeve	Koristiti numeričko izražavanje u cilju rješavanja problema za vrijeme svakodnevnog rada i porodičnog života Pokazati više samopouzdanja i odgovornosti
Ugao	Prepoznati, imenovati, nabrojati elemente ugla Upoređivati uglove Klasificirati uglove	Manipulisati priborom za crtanje Crtati i obilježavati uglove	Služiti se matematičkim jezikom pri iskazivanju i predstavljanju ideja i rješenja Pokazati samopouzdanje i preciznost kod predstavljanja vlastitih ideja
Trougao	Prepoznati, imenovati, nabrojati elemente trougla Klasificirati trouglove Objasniti obim trougla	Manipulisati priborom za crtanje Crtati i obilježavati trouglove Izračunati obim trougla	Procjenjivati, kritički vrednovati vlastite rezultate i upoređivati ih sa rezultatima drugih
Površina pravougaonika	Prepoznati, imenovati pravougaonik i kvadrat Imenovati i nabrojati jedinicu za mjerjenje površine Primijeniti računanje površine pravougaonika i kvadrata Procjenjivati i pravilno izabrati jedinične mjere	Crtati pravougaonik (kvadrat) Mjeriti jediničnim površinama površinu pravougaonika, kvadrata Izračunati površinu pravougaonika i kvadrata Izraditi modele $1 \text{ mm}^2, 1\text{cm}^2, 1\text{dm}^2$ i 1 m^2 Izraditi modele kvadra (spec. kocke) iz modela njihovih mreža i na druge načine	Prepoznati, predstaviti i interpretirati mjerne jedinice riječima, ne samo oznakama (skraćenicama), te uočiti vezu korištenja istih u stvarnom životu Pokazivati interes za istraživački rad Koristiti matematiku u korelaciji sa drugim predmetima

Zapremina kvadra (specijalno kocke)	Imenovati i nabrojati jedinice za mjerjenje zapremine kvadra Primijeniti računanje zapremine kvadra i kocke Procjenjivati i pravilno izabrati jedinične mjere	Izračunati zapreminu kvadra i kocke Izraditi modele 1 cm^3 i 1 dm^3	Identifikovati podatke potrebne da se riješi problem Koristiti jasan matematički rječnik
--	---	--	---

SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	
			Vrijednosti, stavovi, ponašanje	
Brojevi prvog miliona	Prepoznati i imenovati brojeve prvog miliona	Brojati, čitati i pisati dekadske jedinice i višekratnike dekadskih jedinica do milion	Spremnost da se nadvlada „strah od brojeva“	
Čitanje, pisanje i upoređivanje brojeva do 1.000 - ponavljanje	Identificirati mjesnu vrijednost cifre	Pisati brojeve do milion u obliku zbiru višekratnika dekadskih jedinica	Pokazivati interes za učenje o brojevima i kvantitativnim odnosima	
Zapisivanje brojeva u obliku zbiru višekratnika dekadskih jedinica	Upoređivati brojeve do milion	Uočavati mjesnu vrijednost cifre u tabelarnom ili drugom prikazu	Biti fleksibilan u prihvatanju drugog i drugačijeg mišljenja	
Čitanje, pisanje i upoređivanje brojeva prvog miliona	Povezati tačku i broj na brojevnoj polupravoj	Grafički predstavljati brojeve do milion na brojevnoj polupravoj	Integrirati nastavne sadržaje sa drugim odgojno-obrazovnim područjima	
Klase i razredi. Mjesne vrijednosti cifara	Interpretirati, razmatrati i davati odgovore na bitna pitanja.		Uvažavati zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika	
Brojevna crta 1.000.000			Kritički prihvpati greške	
Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu		Grafički, na brojevnoj polupravoj, prikazivati računske operacije sabiranje i oduzimanje	Izabrati i koristiti odgovarajući način objašnjavanja metoda rada tokom množenja i dijeljenja	
Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvoj hiljadici – ponavljanje			Pokazivati interesovanje za rješavanje problema i zadatka samostalno, u paru i timu	
Povezanost sabiranja i oduzimanja – ponavljanje			Uvažavati zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika	
Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu (usmeni postupak)	Primijeniti nealgoritamsko (usmeno) i algoritamsko (pismeno) sabiranje i oduzimanje u prvom milionu	Rješavati usmeno i pismeno jednostavne i složenije zadatke sabiranja i oduzimanja u prvom milionu		
Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu (pismeni postupak)	Objasniti i primijeniti zakone računskih operacija u skupu N_0 (komutativnost, asocijativnost i distributivnost)	Uvježbati računske operacije u prvom milionu uz poštovanje redoslijeda računskih operacija i prioriteta zagrada		
	Utvrđiti redoslijed računskih operacija i prioriteta zagrada	Izvoditi računske operacije i rješavati jednačine i nejednačine u prvom milionu, koristeći ranije stečena znanja		
Osnovna svojstva sabiranja (komutativnost, asocijativnost, nula kao sabirak)	Zapamtitи postupak izrade zadataka sa nepoznatom komponentom (nepoznat sabirak, umanjenik, umanjilac)			
Primjena osnovnih svojstava sabiranja u računanju				

Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem

Zavisnost zbira od sabiraka.

Nepromjenljivost zbira i primjena

Zavisnost razlike od umanjenika i umanjioca.

Nepromjenljivost razlike i primjena

Oduzimanje zbira od broja

Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem koji sadrže slovo (promjenljivu)

Određivanje nepoznatog sabirka, umanjenika i umanjioca

Rješavanje jednačina

oblika: $x \pm a = b$, $a \pm x = b$,
 $(x \pm a) \pm b = c$

Nejednačine oblika: $x \pm a < b$, $a \pm x < b$, $x \pm a \leq b$, $x \pm a > b$, $a \pm x > b$, $x \pm a \geq b$

Množenje i dijeljenje u prvom milionu

Množenje u prvom milionu kao sabiranje jednakih sabiraka. Množenje jednoscifrenim brojem

Nula i jedinica kao činioci/faktori

Dijeljenje kao obrnuta operacija množenju.

Jedinica i nula u dijeljenju

Množenje broja dekadskom jedinicom i višekratnikom broja deset.

Množenje dekadskom jedinicom

Dijeljenje broja dekadskom jedinicom

Množenje zbira i razlike brojem (Distributivnost množenja prema sabiranju i oduzimanju)

Dijeljenje zbira i razlike brojem

Pismeno množenje i dijeljenje jednoscifrenim brojem

Pismeno množenje i dijeljenje dvocifrenim brojem

Objasniti i primijeniti postupak zavisnosti zbira od sabiraka, stalnost zbira

Objasniti i primijeniti postupak zavisnosti razlike od umanjenika i umanjioca, stalnost razlike

Izračunavati vrijednosti jednostavnog i složenog izraza sa slovnom oznakom

Uočiti vezu između množenja i dijeljenja

Množiti broj dekadskom jedinicom i višekratnikom broja deset

Dijeliti broj dekadskom jedinicom

Uočiti da je primjenom zakonitosti kod množenja i dijeljenja postupak računanja kraći, lakši i jednostavniji

Stvarati i koristiti različite modele računanja

Pronaći najbolji način kako organizovati i predstaviti rješenja

Objašnjavati prikaze rješenja (tabela, lista, grafikon)

Crtati zaključke na osnovu podataka iz tabela, grafikona

Uporediti računske operacije množenje i dijeljenje i zaključiti da su suprotne

Objasniti zakonitosti izračunavanja zadataka sa jedinicom i nulom u množenju i dijeljenju

Primjenjivati distributivnost množenja prema sabiranju i oduzimanju; asocijativnost i komutativnost množenja

Uočiti da je primjenom zakonitosti kod množenja i dijeljenja postupak računanja kraći, lakši i jednostavniji

Objašnjavati i koristiti olakšice pri množenju

Ovladati postupkom pismenog množenja i dijeljenja jednoscifrenim, dvocifrenim i trocifrenim (množenje) brojem

Diskutovati koristeći rječnik koji sadrži riječi poput (jednako dobro, sigurno, dokazati, objasniti, pokazati, raščlaniti, podjeliti, grupisati, zamijeniti, udružiti...)

Pismeno množenje	
trocifrenim brojem	
Osnovna svojstva množenja i primjena (komutativnost i asocijativnost množenja)	Primjenjivati pravila množenja i dijeljenja proizvoda brojem; stalnost količnika
Zavisnost proizvoda od činilaca (faktora)	Upotrijebiti pravila izračunavanja jednačina i nejednačina sa množenjem i dijeljenjem
Nepromjenljivost proizvoda i primjena	Uvježbavati računske radnje uz poštovanje redoslijeda računskih radnji i prioriteta zagrada
Zavisnost količnika od djeljenika i djelitelja	Izračunavati brojevne izraze u prvom milionu koji sadrže slovnu oznaku
Nepromjenljivost količnika i primjena	Pokazivati zanimanje za složenije matematičke igre
Množenje i dijeljenje proizvoda brojem	Procjenjivati i vrednovati vlastite stavove i stavove drugih
Množenje i dijeljenje korištenjem olakšica	Posjedovati samopouzdanje, jasan osjećaj vlastitih moći i limita
Brojevni izrazi u prvom milionu s množenjem i dijeljenjem koji sadrže promjenljivu (slovo)	
Jednačine oblika: $a \cdot x = b$, $x \cdot a = b$, $x : a = b$, $a : x = b$	
Nejednačine oblika: $a \cdot x > b$, $a \cdot x \geq b$, $a \cdot x < b$, $a \cdot x \leq b$, $x : a < b$	
Brojni izrazi	
Brojni izrazi sa operacijama različitog reda (stepena), sa zagradama i bez zagrada	Objasniti postupak računanja brojevnih izraza (redoslijed računskih operacija; izrazi sa i bez zagrada)
Sastavljanje jednostavnijih brojnih izraza koji odgovaraju tekstualnim zadacima	Rješavati jednostavnije i složenije brojevne izraze Sastaviti jednostavniji brojevni izraz na osnovu teksta
Brojevi veći od miliona. Skup prirodnih brojeva (\mathbb{N}) i skup \mathbb{N}_0	Identifikovati podatke potrebne da se riješi problem Koristiti jasan matematički jezik
Primjeri brojeva koji su veći od miliona.	Razumjeti i analizirati tekstualne matematičke zadatke, kao i oblikovati otvorena pitanja iz teksta
Tablica sa razredima/klasama cifara. Upisivanje brojeva u tablice.	
Skup prirodnih brojeva (\mathbb{N}) i skup \mathbb{N}_0.	Selektirati i upotrijebiti odgovarajuću računsku operaciju u cilju rješavanja problema
Brojna poluprava brojeva skupa \mathbb{N}_0.	Provjeriti rezultate i uvjeriti se da su odabrani načini dobri za rješenje problema
Ugao	Optimistično i motivirano iskazati volju za radom
Par polupravih sa zajedničkom početnom tačkom – ugao	
Kraci i vrh ugla. Obilježavanje uglova	
Definisati ugao	Pokazivati interesovanje za rješavanje problema i zadataka samostalno, u paru i timu
Prepoznati, imenovati, nabrojati elemente ugla	Poštovati pravila obrazovne igre i aktivnosti uopšte

Upoređivanje uglova	Upoređivati i klasificirati uglove(origami tehnika, tangram)	Prepoznati i uočavati vrste uglova u okruženju	Razmjenjivati informacije, ishode, rješenja i iskustva sa drugarima
Pravi, oštri i tupi ugao			
Uglovi tangram figura	Razlikovati vrste uglova (pravi, oštri, tupi)	Crtati uglove (pravi, oštri, tupi)	
Mjerenje uglova tangram figura polovinom pravog ugla			
Trougao			
Stranice, vrhovi i uglovi trougla.	Prepoznati, nabrojati i imenovati elemente trougla	Manipulisati priborom za crtanje	Pokazivati interes za istraživački rad, prikupljati materijale iz različitih resursa
Raznostraničan, jednakokraki i jednakostraničan trougao - crtanje.	Prepoznati i imenovati raznostranični, jednakokraki i jednakostranični trougao	Crtati trougao sa njegovim elementima, obilježiti ga	Koristiti matematiku u korelaciji sa drugim predmetima
Pravougli trougao – crtanje	Prepoznati pravougli trougao	Crtati raznostranični, jednakokraki, jednakostranični i pravougli trokut, obilježiti ga	Primjeniti znanja o izračunavanju obima trougla u svakodnevnom životu
Crtanje tangram-figura	Definisati obim trougla kao zbir dužina njegovih stranica	Razvrstati trouglove prema stranicama i uglovima	
Izračunavanje obima trougla		Izračunati obim trougla (raznostranični, jednakokraki, jednakostranični)	
Površina pravougaonika	Prepoznati, razlikovati pravougaonik, kvadrat,	Crtati i označavati stranice, vrhove i uglove pravougaonika i kvadrata	
Modeliranje pravougaonika od kvadrata, rastavljanje pravougaonika na kvadrate	Koristiti kvadratnu mrežu u određivanju površine	Mjeriti površinu prekrivanjem jediničnih kvadrata	
Upoređivanje i mjerenje površine pravougaonika	Imenovati i nabrojati mjerne za površinu ($1m^2$, $1dm^2$, $1cm^2$, $1mm^2$; $1a$, $1ha$, $1km^2$)	Uočiti zavisnost površine pravougaonika i kvadrata od dužine njihovih stranica	Obradivati i prerađivati podatke u korisne informacije koje su rješenje na postavljeni zadatak
Jedinične mjere za površinu ($1m^2$, $1dm^2$, $1cm^2$, $1mm^2$; $1a$, $1ha$, $1km^2$)	Navoditi primjere u svakodnevnom životu kada se određena jedinica za mjerenje površine koristi	Izračunati površinu pravougaonika kojem su zadate dužine stranica, koristeći jedinične mjerne	Pronalaziti podatke u jednostavnijoj tabeli i interpretirati ih
Izračunavanje površine pravougaonika (specijalno kvadrata)	Procijeniti površinu pravougaonika i kvadrata	Izračunati površinu kvadrata kojem je zadata dužina stranice, koristeći jedinične mjerne	Čitati podatke iz dijagrama, mreže
Mreža kvadra (specijalno kocke). Izračunavanje površine kvadra (kocke)	Definisati formulu za izračunavanje površine pravougaonika i kvadrata	Uočavati predmete i njihove površi u okruženju, na modelima	Tumačiti i razmatrati podatke – odgovarati na bitna pitanja
Kvadratni oblici i kvadratni brojevi	Opisati kocku i kvadar	Crtati i isijecati mrežu kvadra i kocke	Formulirati zadatke, birati primjere veličina i podatke o obliku
	Interpretirati prethodno stećena znanja tako što će površinu kvadra (kocke) izračunati kao površinu sastavljenu od pravougaonika, (kvadrata)	Sastaviti model kvadra (kocke)	Sistematično zapisivati mjerjenja u tabelu
	Definisati formulu za izračunavanje površine kvadra i kocke	Mjeriti ivice kvadra (kocke) i izračunati njihove površine	

Zapremina kvadra (specijalno kocke)	Opisati pojam zapremine i uporediti zapreminu dva tijela Razlikovati zapreminu od površi	Mjeriti zapreminu kvadra i kocke brojanjem kockica – jedinica mjere za mjerjenje zapremine	Obradživati i prerađivati podatke u korisne informacije koje su rješenje na postavljeni zadatak
Modeliranje kvadra od kocki, rastavljanje kvadra na kocke. Upoređivanje i mjerjenje zapremine kvadara	Imenovati i nabrojati jedinice za mjerjenje zapremine	Uočiti zavisnost zapremine od dužine stranice	Pronalaziti podatke u jednostavnoj tabeli i interpretirati ih
Jedinične mjere za zapreminu ($1m^3$, $1dm^3$, $1cm^3$, $1mm^3$, $1km^3$)	Definisati formulu za izračunavanje zapremine kvadra i kocke	Izračunavati zapreminu kvadra i kocke	Čitati podatke iz dijagrama, mreže
Izračunavanje zapremine kvadra (specijalno kocke)		Rješavati zadatke koji su tematski vezani za primjere iz okruženja	Tumačiti i razmatrati podatke – odgovarati na bitna pitanja
Površina kvadra i kocke, zapremina kvadra (kocke) – zadacima iz prakse			Formulisati zadatke, birati primjere veličina i podatke o obliku
			Sistematicno zapisivati mjerjenja u tabelu

Međupredmetna povezanost

Matematika

Predmet

Nastavno područje

Kompetencije

1. Brojevi prvog miliona		Boja, Tačka i linija	
2. Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu	Likovna kultura	Moja domovina, Iz prošlosti domovine, Geografska obilježja BiH	Vještina odabira informacija, slušati otvoreno i komunicirati „oči u oči“, samopouzdanje, istražavanje na ciljevima, podjela rada, brzo pronalaženje i korištenje informacija,
3. Množenje i dijeljenje u prvom milionu	Društvo	Biljke, Životinje	
4. Brojni izrazi	Priroda	Čitanje, Pisanje, Jezik, Kultura izražavanja, Medijska kultura	
5. Brojevi veći od miliona. Skup prirodnih brojeva (N) i Skup N₀	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Tjelesni i zdravstveni odgoj Muzička kultura Kultura življenja Osnove tehnike i informatike	ITM, Hodanje, Trčanje, Igre Dječje stvaralaštvo, Muzičke igre Opća kultura ponašanja (bonton), Savremena porodica Kreativna radionica, Kreativne vježbe Saobraćaj	konvergentna (izvođenje logičkih zaključaka iz datih podataka) i divergentna produkcija (iznalaženje što većeg broja logičkih alternativa), opšta informatička i komunikacijska pismenost
1. Ugao			
2. Trougao			
3. Površina Pravougaonika	Društvo	Čitanje, Pisanje, Jezik, Kultura izražavanja	Rukovanje informacijama, empatija, saglasnost, perzistencija, konvergentna i divergentna produkcija, inicijativa, opšta informatička i komunikacijska pismenost, evaluacija, tolerancija, motiv postignuća
4. Zapremina kvadra (specijalno kocke)	Priroda Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Tjelesni i zdravstveni odgoj Likovna kultura Muzička kultura Osnove tehnike i informatike Kultura življenja	ITM, Skakanje, Trčanje, Bacanje, Ritmika i ples Tačka i linija, Masa i prostor, Ploha Dječje stvaralaštvo, Muzičke igre Kreativna radionica i vježbe, Opća kultura ponašanja (bonton), Savremena porodica	

Didaktičko-metodičke napomene

Brojevi prvog miliona

Sadržajima ove tematske cjeline prirodno se proširuju i produbljuju znanja koja su djeca stekla u okviru tematske cjeline hiljada.

Sva pravila i zakonitosti o brojevima i računskim radnjama iz prve hiljade uvode se i provjeravaju i u skupu brojeva prvog miliona, odnosno u skupu brojeva N_0 .

I ovdje će se koristiti sva tri pristupa: skupovni, brojni i perceptivno predodžbeni, ali sa dominacijom brojnog pristupa.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti poimanju skupa prirodnih brojeva i važnom svojstvu beskonačnosti. Pojam beskonačnosti treba kod djece razvijati samo intuitivno i uz izbjegavanje riječi beskonačno. Moguće je koristiti izraz preko svakog broja.

Računske operacije u prvom milionu

Svi metodički postupci koji su se koristili prilikom usvajanja računskih operacija u prvoj hiljadi koriste se i kod usvajanja računskih operacija u prvom milionu, kada su u pitanju usmena računanja.

Pismenom računanju dati adekvatan (ne prevelik) značaj, s obzirom na njegovu malu upotrebu u savremenom životu.

Zadnjom konstatacijom ne misli se na umanjivanje značaja pismenog računanja na razvoj široke lepeze sposobnosti djeteta.

Kao i u matematičkim sadržajima prethodnih razreda, jednačine i nejednačine rješavati, isključivo, na osnovu definicija računskih operacija i komponenti koje ih čine.

Rješavanje jednačina i nejednačina, u kojima je nepoznata „na jednom mjestu“, ne smije biti samo sebi svrha, nego te postupke treba vezivati za rješevanje različitih logičkih, problemskih, a posebno praktičnih zadataka.

Ugao i trougao

Imajući u vidu da djeca geometrijske sadržaje u početnoj nastavi matematike usvajaju polazeći od konkretnog, doživljajnog, poučavanje u znanjima o uglu i trouglu treba započeti od konkretnih rogljastih oblika (tijela) iz okruženja. Posebnu pažnju treba obratiti kod formiranja pojma pravog ugla.

Korištenje origami tehniku (tehnike presavijanja papira) pokazalo se kao izvanredna mogućnost u formiranju pojma pravog ugla i u upoređivanju uglova.

Jednakokrakom i pravouglom trouglu treba pristupiti s posebnom pažnjom. Izvanredno nastavno sredstvo za to je tangram - set figura.

Površina pravougaonih oblika

Dosadašnja iskustva i pokušaji (u četvrtom razredu osmogodišnje osnovne škole) u pomalo deduktivnom zasnivanju učenja površine pokazali su da je taj pristup bio neshvatljiv za veći broj djece.

Ovdje preporučujemo da se učenje o mjerenu površine isključivo veže za mjerenu površine pravougaonika. Bitno je da djeca praktičnim modeliranjem (isijecanjem u papiru) jediničnih površina (kvadrata) formiraju pravilne predodžbe o površini kvadrata, a poslije toga i pravougaonika.

Izračunavanje površine pravougaonika ne smije se pretvoriti u formalizam koji „ogoljava“ postupak izračunavanja površine do tabličnog množenja brojeva. Slično, površinu kvadra treba postaviti u kontekst učenja i vježbanja površine pravougaonika.

Mjerenje i računanje zapremine kvadra

I ovdje treba početi od modeliranja jediničnih zapremina (kocki). Koristeći prirodnu sklonost djeteta ka igri i istraživanju, može se dosta uspješno razviti pojam zapremine (kvadra). Nastavnik treba biti duboko svjestan važnog zakona konzervacije zapremine koju dijete može doživjeti slaganjem različitih kvadara od jednakih kocki i obliskujući kvadre od plastelina.

ŠESTI RAZRED

Program nastave matematike za šesti razred sadrži šest tema. U okviru prve četiri teme proširuju se do sada stečena i stječu nova znanja o skupovima, pisanju, načinima zadavanja i osnovnim računskim radnjama sa skupovima, zatim se učenici upoznaju sa pojmom i osnovnim elementima kružnice, kruga, ugla kao skupova tačaka te skupom prirodnih brojeva, računskim radnjama i njihovim osobinama u skupu prirodnih brojeva te djeljivošću i načinima određivanja najvećeg zajedničkog djelitelja i najmanjeg zajedničkog sadržatelja. U petoj i šestoj temi uvodi se skup pozitivnih racionalnih brojeva, osnovne računske radnje sa njima i pretvaranje iz jednog oblika u drugi. Naime, uvodi se i decimalni zapis za pozitivne racionalne brojeve. Ovim učenici obogaćuju svoja saznanja o brojevima i koriste ih u rješavanju konkretnih problema (kroz rješavanje zadataka problemskog tipa, rješavanje linearnih jednačina i nejednačina i sl.).

Programski sadržaji tematskih cjelina

1. Skupovi, relacije i preslikavanja

- Skupovi
- Presjek, unija i razlika skupova
- Direktni produkt skupova
- Relacije. Funkcije (preslikavanja)
- Koordinatni polupravac i koordinatni sistem u ravni

2. Kružnica, krug, ugao (kut)

- Izlomljena linija, mnogougao (mnogokut), kružnica i krug.
- Prava i kružnica; Dvije kružnice
- Ugao (elementi, obilježavanje)
- Konveksni i nekonveksni uglovi
- Središnji ugao, kružni luk i tetiva
- Prenošenje uglova; Upoređivanje uglova
- Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova
- Vrste uglova: puni, opruženi, tupi, pravi, oštri, nula – ugao, susjedni i usporedni
- Mjerjenje uglova (jedinice: stepen, minuta, sekunda), uglomjer
- Računske operacije s mjernim brojevima za uglove
- Komplementni i suplementni uglovi

3. Prirodni brojevi

- Skup N i N_0
- Sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje (s ostatkom) u skupu N_0
- Svojstva računskih operacija: komutativnost, asocijativnost, distributivnost
- Izrazi s promjenljivim
- Pridruživanje brojeva po datom pravilu (brojna vrijednost izraza)

4. Djeljivost u N_0

- Dijeljenje u skupu N_0 (Jednakost $a = b c + r$)
- Djeljivost u skupu N_0 , faktori i sadržaoci prirodnog broja
- Djeljivost zbiru, razlike i proizvoda prirodnih brojeva
- Djeljivost dekadnim jedinicama i brojevima: 2, 3, 4, 9, 25
- Prosti i složeni brojevi
- Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore
- Zajednički djelitelji brojeva, najveća zajednička mjera
- Zajednički sadržalac i najmanji zajednički sadržalac danih brojeva

5. Razlomci

- Pojam razlomka b/a ($a, b \in N$): brojnik i nazivnik
- Razlomci veći i manji od 1
- Proširivanje i skraćivanje razlomaka
- Upoređivanje razlomaka
- Razmjera (omjer)

- Decimalni i postotni zapis razlomka, postotak
- Pridruživanje tačaka brojnog polupravca razlomcima
- Osnovne računske operacije sa razlomcima i njihova svojstva
- Aritmetička sredina danih brojeva
- Brojevni izrazi sa zagrada, Tekstualni zadaci
- Izrazi s promjenljivim; Brojna vrijednost izraza
- Jednačine i nejednačine u Q^+ (najjednostavniji oblici)

6. Razlomci u decimalnom obliku.

- Decimalni zapis razlomka. Decimalni brojevi. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak oblika $\frac{a}{b}$ ($a, b \in N$).
- Pridruživanje tačaka brojne poluprave decimalnim brojevima. Uspoređivanje decimalnih brojeva.
- Zaokruživanje decimalnih brojeva. Osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima.

Ishodi učenja po programskim sadržajima

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Skupovi, relacije i preslikavanja	Koristiti matematički jezik i simbole kod osnovnih pojmoveva o skupovima i geometrijskim likovima (izlomljena linija, mnogougao (mnogokut), prava, kružnica, krug, ugao) i osnovne matematičke operacije u skupu Primijeniti Dekartove ideje pridruživanja uređenih parova realnih brojeva tačkama ravni.	Primjenjuje skupovne operacije i njihove osnovne zakonitosti na geometrijske likove (prava, poluprava, duž, ugao, trougao, četverougao, kružnica, krug...) koje doživljava kao skupove tačaka. Povezuje i primjenjuje pojam funkcije i relacije u praktičnom životu.	Razvijanje smisla za oblik, uzajamne odnose među skupovima i likovima, preciznost, jasnoću. Prikazati podatke korištenjem tabela, lista dijagrama i grafikona	Integrисati matematička znanja sa drugim nastavnim sadržajima
2. Kružnica, krug, ugao (kut)	Prepozna, imenuje i razlikuje pojmove: tačka, duž, prava, poluprava, ravan uoči i crta paralelne i normalne prave Prepozna, imenuje geometrijske figure (kružnica, krug, kvadrat, pravougaonik, trougao) Razlikuje osnovne pojmove (tačka, prava, ravan, prostor, skup) od izvedenih (dužina, izlomljena linija, kružnica, krug, centralni ugao...) Prepozna i obilježi razlikuje vrste uglova ; pojam komplementnih i suplementnih uglova; poznaje i koristi mjerne jedinice	Nacrtati i obilježiti geometrijske likove, različite vrste uglova Poznaje i koristi pojam komplementnih i suplementnih uglova u računskim i konstruktivnim zadacima; Rješava zadatke sa mernim jedinicama za uglove	Funkcionalno posmatranje i rasuđivanje. Razvijanje istraživačkog duha i osjećaja zadovoljstva poslije riješenih zadataka. Primjenjivanje matematičkog znanja na razne probleme iz svog okruženja.	Sticanje osnovne matematičke kulture potrebne za nastavljanje obrazovanja
3. Prirodni brojevi	Čitati i zapisivati, razlikovati i predstavljati/ prikazati na različite načine (uključujući sliku, brojevnu pravu) prirodne brojeve i međusobno ih upoređuje	Računa sa brojevima u skupu No, rješi brojne izraze s više računskih operacija (sa ili bez zagrada); Izračuna vrijednost izraza sa promjenjivim (općim brojevima)	nadograđivati pozitivne stavove izvoditi i formulirati zaključke precizno i spretno koristiti geometrijski pribor. Iskoristiti podatke potrebne da se riješi problem	Opravdati postupke rješavanja matematičkih zadataka različitih nivoa, složenosti, strukture

		Predstavi/ prikaže problemsku situaciju brojnim izrazom i riješi tekstualni zadatak koji se svodi na rješavanje brojnog izraza	
4. Djeljivost u \mathbb{N}_0	Razlikovati pojmove sadržilac, djelilac, biti djeljiv; Primijeniti pravila djeljivosti u skupu \mathbb{N}_0 (s dekadskim jedinicama i brojevima 2, 3, 4, 5, 6, 9, 25) Primjeniti pravila djeljivosti zbiru, razlike, proizvoda razlikovati proste i složene brojeve i rastaviti složene brojeve na proste faktore;	riješi jednačine i nejednačine koristeći svojstva računskih operacija Primjenjuje svojstva računskih operacija određuje najmanji zajednički sadržilac; Određuje zajedničke djelioce i najveći zajednički djelilac	
5. Razlomci		Zastupa razvijanje istrajnosti, strpljenja, discipliniranosti, preciznosti u pismenom i usmenom izražavanju. Usvajanje pozitivnih navika, volje i moralnih vrlina	
6. Razlomci u decimalnom obliku.	Uočiti vezu između razlomaka i decimalnih brojeva i znati ih predstavljati na brojevnoj pravoj obavljati sve četiri računske operacije sa decimalnim brojevima	Računa s razlomcima, poznaje i primjenjuje svojstva računskih operacija Pretvara razlomke u decimalne brojeve i obrnuto Grafičkom metodom ilustriraju jednačine u skupu $\mathbb{N} \cup \mathbb{Q}^+$ koje imaju jedinstveno rješenje, koje nemaju rješenje i one jednačine koje imaju beskonačno mnogo rješenja. Računa s decimalnim brojevima, poznaje i primjenjuje svojstva računskih operacija	Prepostavlja jednačine odnosno nejednačine u skupu \mathbb{N} i \mathbb{Q}^+ kao uslove izražene algebarskim jezikom koji postoji između poznatih i nepoznatih veličina. Utječe na razvijanje sposobnosti uočavanja zavisnosti u različitim matematičkim sadržajima. Usvaja jasan matematički rječnik

SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Načini učenja	
		Sposobnosti	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Skupovi, relacije i preslikavanje	Odvojiti skupove po načinu zadavanja (Venov dijagram, isticanje zajedničke osobine, nabranjem elemenata...)	Nabraja elemente skupa iz svog okruženja (skup učenika, knjiga, sportaša, ptica...)	Izražava spremnost da koristi numeričko izračunavanje kako bi se rješavali pribljeni za vrijeme svakodnevnog rada
Skupovi Presjek, unija i razlika skupova Direktni produkt skupova Relacija; Funkcija Koordinatni polupravac i koordinatni sistem u ravni	Predstavljati skicom skupove tačaka (prava, poluprava, duž, kružnica, krug...) Upotrijebiti pravila o računskim radnjama sa skupovima na konkretnim primjerima	crta Venov dijagram kroz načine zadavanja skupova Odradi računske operacije sa skupovima i ilustrira rezultate grafički	Servira podatke korištenjem tabela, lista dijagonala i grafikona
2. Kružnica, krug, ugao (kut)	Razdvojiti osnovne pojmove (tačka, prava, ravan, prostor, skup) od izvedenih (dužina, kružnica, krug...)	Koristeći geometrijski pribor predstavlja skupove tačaka (prava, poluprava, duž, kružnica, krug...)	Pokazuje potrebu za kolektivnim radom Zastupa primjenu matematičkog mišljenja u
Izlomljena linija, mnogougao, kružnica (kružna crta) i krug			

Prava i kružnica	izlomljena linija, kružnica, krug, centralni ugao...)	Određuje zadanu tačku na koordinatnom pravcu i pravouglom koordinatnom sistemu u ravni	životu savremenog čovjeka
Ugao; Vrste uglova; Središnji ugao	Primjenjivati skupovne operacije i njihove osnovne zakonitosti na geometrijske linije i likove (prava, poluprava, duž, ugao, trougao, četverougao, kružnica i krug) koje doživljava kao skupove tačaka	Pokazuje ugao pomoću dvije šipke	Usvaja stavove drugih učenika
Jedinice za mjerjenje uglova	Primjenjivati pojma relacija i funkcije uz upotrebu (graf, Venov dijagram, koordinatna mreža)	Upotrebljava uglomijer, uočava sličnost između algebarskih i geometrijskih zadataka, kroz računske operacije provjeravajući uglovjemerom tačnost	
Mjerjenje uglova	Predstavlja uglove (crtežom, mijernom jedinicom) te rješava njihovo grafičko upoređivanje, sabiranje i oduzimanje.		
Računske operacije sa mijernim brojevima za uglove	Primjenjuje četiri računske operacije sa mijernim brojevima za uglove		
Suplementarni, komplementarni uglovi	Upotrebiti osnovne računske operacije sa prirodnim brojevima u svakodnevnim situacijama .	Sprovodi stečena znanja iz računskih operacija sa prirodnim brojevima rješavajući zadatke iz svakodnevnog života (uspoređivanje cijena, vođenje kućnog proračuna)	Pokazuje potrebu da se koristi numeričko izračunavanje kako bi se rješavali problemi za vrijeme svakodnevnog rada i obiteljskog života
Prenošenje uglova	Rješavati zadatke s više računskih operacija i zagrada, kako bi identificirali redoslijed računskih operacija i oslobođanja od zagrada.	Odrađuje zadatke iz drugih matematičkih oblasti i predmeta (geometrija, tehnički odgoj...), gdje su potrebne računske operacije prirodnih brojeva	Usvaja stavove drugih učenika
Upoređivanje uglova	Prodiskutirati rješavanje zadataka s općim brojevima, sa i bez zadanih vrijednosti općeg broja i primijeniti svojstva računskih operacija.		Podržava i brani lične stavove i stavove drugih
Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova	Primjenjivati osnovna pravila djeljivosti, u rješavanju zadataka i rastavljanju složenog broja na proste faktore.	Izračunavati najmanji zajednički sadržilac i najveći zajednički djelilac (podijeliti knjige učenicima, klikere, olovke, raspolažanje sa vremenskim periodima, novcem...)	Pokazuje više samopouzdanja i odgovornosti
	Upotrijebiti pravila djeljivosti kod selektiranja brojeva djeljivih sa: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15 ...		
	Objasniti razliku izmedju prostih i složenih brojeva, kao i relativno proste brojeve.		
3. Prirodni brojevi			
Skup N i N ₀			
Sabiranje (sabiranje), oduzimanje, množenje i dijeljenje (s ostatkom) u skupu N ₀			
Svojstva računskih operacija: komutativnost, asocijativnost, distributivnost			
Izrazi s promjenljivim			
Pridruživanje brojeva po danom pravilu (brojna vrijednost izraza)			
4. Djeljivost u N₀			
Djelitelj i sadržalac broja			
Djeljivost zbira, razlike i proizvoda			
Djeljivost sa 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15...			
Prosti, složeni i relativno prosti brojevi			
Rastavljanje broja na proste faktore			
Najveći zajednički djelitelj			
Najmanji zajednički sadržalac			
5. Razlomci			
- Pojam razlomka	Ilustruje, zapisuje i čita pojma cijelog, polovine, trećine,...	Pokazuje vezu razlomaka i njihove upotrebe u poređenju veličina u prirodi, njihove raspolođene.	Preferira poštivanje istine kao temelja matematičkog razmišljanja
- Upoređivanje razlomaka	Pravilno primijeniti svojstva računskih operacija pri rješavanju različitih jednačina i nejednačina	Adaptira matematički jezik na probleme iz života koristeći stečena znanja iz jednačina i nejednačina	Usvaja pozitivan ali kritički stav prema upotrebi stvarnih informacija i svijest o potrebi logičkog postupka donošenja zaključaka -
- Sabiranje i oduzimanje razlomaka istih i različitih nazivnika			
- Proširivanje i skraćivanje razlomaka			

<ul style="list-style-type: none"> - Svođenje razlomaka na jednake nazivnike - Upoređivanje razlomaka - Sabiranje i oduzimanje razlomaka - Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka: $(x+a=b; x-a=b; a-x=b; (x-a)+b=c; (x+a)-b=c)$ - Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka: $(a+x < b; x+a > b; x-a < b; x-a > b; a-x < b; a-x > b)$ - Množenje i dijeljenje razlomka razlomkom - Jednačine (jednačine) u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka $(ax=b; x:a=b; a:x=b; ax+b=c; ax-b=c)$ - Nejednačine (nejednačine) u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka - Postotak - Razmjera i njena primjena 	<p>analizirati tekstualne zadatke uz primjenu jednačina i nejednačina (kombinuje) primjenjuje matematički jezik na tekstualni zadatak</p>	<p>(izračunava nepoznate dužine, godine starosti, izjednačava prihode i rashode...)</p>	<p>praktično primjenjuje cijelo i razumljeno.</p> <p>Usvaja pojmove cjeline i jedinke i opće odnose između dijela nečega i kolektiviteta (cjeline)</p>
<p>6. Razlomci u decimalnom obliku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decimalni zapis razlomka. Decimalni brojevi. - Pretvaranje decimalnog broja u razlomak. - Pridruživanje tačaka brojevne poluprave decimalnim brojevima. - Upoređivanje decimalnih brojeva. - Zaokruživanje decimalnih brojeva - Upoznavanje sa odnosom pozitivnog razlomka i decimalnog broja i pretvaranje iz jednog oblika u drugi - Usvajanje pravila za izvođenje računskih operacija sa decimalnim brojevima - Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva 	<p>Definiraju pojam decimalnog razlomka i decimalnog broja, način zapisivanja i čitanja te prevođenja iz jednog oblika u drugi.</p> <p>Lociraju decimalne brojeve sa jednom decimalom na brojevnoj polupravoj.</p> <p>Istražuju koji je od dva decimalna broja veći, redaju tri ili više decimalnih brojeva po veličini.</p> <p>Zaokružuju decimalne brojeve do zadanog broja decimala.</p> <p>Izvode osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima</p>	<p>Na konkretnim primjerima dijeljenja uviđaju potrebu izračunavanja i zadržavanja određenog broja decimala.</p>	<p>Daje primjer značaja znanja o vezi razlomaka i decimalnih brojeva.</p> <p>Podržava interes za rješavanje zadataka u životnim situacijama.</p>

Međupredmetna povezanost

Matematika	Predmet	Nastavno područje	Kompetencije
Skupovi, relacije i preslikavanje	Likovna kultura	Crtanje ili slikanje, modelovanje	Izdvajanje bitnog od nebitnog, fleksibilnost, volja za rad
Prirodni brojevi	Geografija	Vrijeme i prostor (prošlost, sadašnjost i budućnost kraja-vremenska traka)	
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Kolona (mjesto u kolini, ko je ispred, ko iza,...)	

	Muzička kultura	Muzičke igre, Pjevanje i sviranje
	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Notna ljestvica/skala Slušanje, govor Jezik (čitanje i pisanje brojeva)
Kružnica, krug, ugao (kut)		Hodanje i trčanje; Ritmika i ples Jezičko izražavanje
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Dječije igre Linija (vrste, ritam, omjer), krug (formacija kruga)
	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Priroda i prirodni procesi – Atmosferske padavine
	Muzička kultura	Vrijeme i prostor - Orientacija na geografskoj karti
	Likovna kultura	Društvo – Saobraćajna povezanost u širem zadanim geografskom području
	Biologija	Jezičko izražavanje
	Geografija	Izrada likovnih radova kroz sve sadržaje i različitim tehnikama
Razlomci		Igra, raspored igrača u različitim formacijama za napad, odbranu, zadržavanje rezultata...
		Društvo – vremenska karta (decenija, vijek (stoljeće))
	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Razvijenost zadanih geografskog područja- Privreda, turizam
	Likovna kultura	Zapisivanje, sviranje pjevanje određenih notnih dijelova (polovina, četvrtinka...)
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Jezičko izražavanje
	Historija	Izrada likovnih radova kroz crtanje (slikanje) zadanih dijelova slike
	Geografija	Formulacija i zapisivanje odnosa željenih i postignutih sportskih rezultata
	Muzička kultura	Evidencija rezultata osvajačkih pohoda u odnosu na postavljene ciljeve
Razlomci u decimalnom obliku.		Razumijevanje materije, pamćenje, emocionalna svijest (prepoznavanje svojih i tudiš emocija), timske sposobnosti
	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	
	Likovna kultura	
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	
	Historija	
	Geografija	
	Muzička kultura	

Evidencija rezultata,
proizvodnje, potrošnje,
trgovine

Notni zapisi pojedinih
dijelova

Didaktičko-metodičke napomene

1. Skupovi, relacije i preslikavanja

Skup, koji su djeca ranije poimala više intuitivno, u ovoj se temi, do određenog stepena formalizira. Međutim, formaliziranju ovih sadržaja mora se pristupiti oprezno i postupno od konkretnih životnih situacija.

Potrebno je uvesti pojam skupa i elementa, kao osnovnih pojmova, pomoću različitih primjera iz djetetovog svakodnevnog okruženja.

Navesti djecu da sama prepoznaju skupove i da odrede njihove elemente po prepoznatoj osobini.

Navesti djecu da naučene geometrijske likove (pravac, polupravac, dužina, izlomljena linija...) dožive kao skupove tačaka.

S (Venovim) dijagramima uvesti slikoviti zapis skupova, presjeka, razlike kao i produkte skupova.

Odnose između geometrijskih likova zapisati pomoću simbola za uniju, presjek i razliku skupova.

Dijagramom uvesti produkt skupova. Kasnije na dijagramu uvesti relacije i funkcije, kao i za koordinatni sistem u ravnini. Uvesti pojam relacije i funkcije na jednostavnijim primjerima.

2. Kružnica, krug, ugao

Već ranije dijete je upoznalo oblike kruga i kružnice. Ova su znanja bila na intuitivno konkretnom nivou (kružnica je bila granica kruga). U ovom programu dijete ispituje udaljenost tačaka kružnice i središta kružnice, zaključujući da su te udaljenosti jednakе. Djeca sada kružnicu i krug poimaju kao skup tačaka. Znanja o uglu ovdje se proširuju i produbljuju. Uvođenje pojma centralni ugao povezuju se ugao i kružnica čime se ostvaruju prepostavke za konstruiranje podudarnih uglova odnosno za (grafičko) sabiranje i oduzimanje uglova.

Uvesti ugao i vrste uglova kao kretanje polupravca oko krajnje tačke, uglomjer, jedinice za mjerjenje uglova (po mogućnosti koristiti namjenske računarske softvere (npr. Geometer's Sketchpad i Geogebra – kompjuterski program za nastavu matematike) ili grafo-folije)

Uvježbati računske operacije s višeimenovanim brojevima (stepen, minuta, sekunda): +, -, •, :.

Uvježbati grafičko sabiranje i oduzimanje uglova.

3. Prirodni brojevi

Realizaciju ove tematske cjeline treba, u najvećem dijelu, postaviti kao ponavljanje, proširivanje i produbljivanje znanja koja je dijete usvojilo ranije. Međutim, u toku ponavljanja treba podići nivo znanja od konkretnog poimanja pojmova koji se ponavljaju ka njihovom apstraktnom značenju. Ovdje prvenstveno mislimo na važne generalizacije kao što su svojstva skupa N i operacija u njemu.

Ponoviti sve računske operacije s brojevima.

Djeci pokazati neke interesantne jednostavnije operacije množenja (tablica malih brojeva, do 10, pomoću prstiju lijeve i desne ruke, množenje prirodnih brojeva kojima je zbir posljednjih cifri 10, množenje dvocifrenih brojeva napisanih jedan ispod drugoga, ili pronaći neke druge zanimljivosti vezane za brojeve).

Uvježbati svojstva računskih operacija, osobito distribuciju množenja prema sabiranju i oduzimanju.

Uvježbati grupiranje jednakih faktora u zagradu.

Uvježbati zadatke sa zagradama, izračunavanje i oslobođanje zagrada.

4. Djeljivost brojeva

Kroz niz primjera dijete treba da količnik „a podijeljeno sa b“ povezuje sa relacijom $a = b \cdot q + r$, odnosno sa jednakošću $a = b \cdot q$. Pojam djeljivosti može se sada korektno tumačiti, pa i definirati. Prije nego što se krene sa djeljivosti konkretnim brojevima (2, 5 ...) potrebno je na dosta primjera pokazati djeljivost zbira odnosno produkta brojem. Nakon toga rezultate zaključivanja uopćiti u stavove odnosno teoreme.

Potrebno je proširiti znanja o djeljivosti prirodnih brojeva i naučiti pravila (teoreme) djeljivosti.

Tvrđnje o djeljivosti djeca trebaju naučiti kroz različite „plastične“ primjere.

Uvesti pojam najmanjeg zajedničkog sadržaoca i najvećeg zajedničkog djelitelja za dva ili više prirodnih brojeva.

5. Razlomci

U ovom sadržaju obraditi samo pozitivne razlomke.

S djecom raditi figurice od papira, i pri tome radu naglašavati da se papir počinje savijati od cijelog, prema polovinama, četvrtinama, itd.

Pripremiti (na crtežu ili napraviti model sata) i pokazati učenicima dijelove sata kao razlomke a koristan je i iskoristiv primjer i kod proširivanja i skraćivanja razlomaka.

Djeca mogu donijeti i kolaž papir, makaze i ljepilo, pa zadane likove lijepiti cijele, isijecati polovine, trećine..., lijepiti i razgovarati o razlomcima.

Na internetu pronaći web stranice s urađenim materijalima, vezanim za uvođenje razlomaka.

Za korištenje u neposrednom radu na času, dobar je također i računarski program Geogebra.

Uvesti decimalne razlomke.

Uvesti pojam postotka, kao razlomka s nazivnikom 100.

Kod množenja, razlomak prvo množiti prirodnim brojem, zatim razlomak i prividni razlomak, a tek onda razlomak s razlomkom.

Uvježbati sve četiri računske operacije.

Aritmetičku sredinu uvesti na brojnoj polupravoj, kako bi djeci bio jasniji navedeni pojam.

Jednačine i nejednačine uvesti pomoću vase za mjerjenje: lijeva strana jednaka desnoj, ako dodamo ili oduzmemmo istovremeno na jednoj i drugoj strani jedan broj nećemo narušiti ravnotežu, isto razmišljamo i kad množimo i dijelimo lijevu i desnu stranu brojem različitim od nule. Postepenim prebacivanjem poznatih na jednu stranu riješimo jednačinu, odnosno nejednačinu.

6. Razlomci u decimalnom obliku.

Nakon uvedenih decimalnih razlomaka uvesti i decimalni zapis razlomka i decimalni broj.

Kod pretvaranja decimalnog broja u razlomak oblika $\frac{a}{b}$ ($a, b \in N$) objasniti ponavljanjem mjesnih vrijednosti.

Uvesti pridruživanje tačaka brojne poluprave decimalnim brojevima, kako bi učenicima bile jasnije decimalne mjesne vrijednosti.

Uvesti uspoređivanje i zaokruživanje decimalnih brojeva.

Uvesti osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima.

TREĆA TRIJADA

SEDMI RAZRED

Program nastave matematike za sedmi razred sadrži šest tema. U prve tri teme proširuju se do sada stečena znanja o brojevima i osnovnim računskim operacijama sa brojevima. Proširuju se spoznaje o mogućnostima primjene znanja o decimalnom zapisu za pozitivne racionalne brojeve, zatim se učenici upoznaju sa pojmom negativnog cijelog broja i sa operacijama i poretkom u skupu cijelih brojeva. U trećoj temi uvodi se skup racionalnih brojeva, osnovne računske operacije i uređenje skupa racionalnih brojeva. Ovim učenici obogaćuju svoja saznanja o brojevima i koriste ih u rješavanju konkretnih problema (rješavanje linearnih jednačina i nejednačina i sl.).

Naredne dvije teme obnavljaju i produbljuju znanja iz oblasti geometrije i daju nove spoznaje o uglovima, trouglu, kružnicu i četverougлу. Proširuju se osnovna znanja o međusobnim odnosima tih pojmove u ravnini i stiču nova znanja o osnovnim konstruktivnim problemima i zadacima. Takodjer, definišu se pojmovi obima i površine i daju se formule za njihovo izračunavanje. Šesta tema: Vektori nudi osnovne pojmove i operacije sa vektorima.

Programski sadržaji tematskih cjelina

1. Tema – Razlomci u decimalnom obliku

Brojevni izrazi. Jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe) u skupu \mathbb{Q}^+ (decimalni zapis).

2. Tema – Cijeli brojevi

Pojam negativnog cijelog broja. Skup cijelih brojeva. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja. Uređenje u skupu cijelih brojeva. Osnovne računske operacije u skupu cijelih brojeva i njihova svojstva. Jednačine i nejednačine u skupu cijelih brojeva.

3. Tema – Racionalni brojevi

Uvodjenje u skup racionalnih brojeva. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Uporedjivanje racionalnih brojeva. Apsolutna vrijednost racionalnog broja. Uređenje u skupu racionalnih brojeva.

Decimalni zapis racionalnog broja. Osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva (u obliku $\frac{a}{b}$ i u decimalnom zapisu) i njihova svojstva. Brojevni izrazi. Linearne jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva – rješavanje i primjena.

4. Tema – Ugao i trougao

Ponavljanje pojma ugla. Jednakost uglova. Uglovi sa paralelnim kracima. Uglovi sa normalnim kracima. Trougao. Vrste trouglova prema stranicama i uglovima. Uglovi trougla. Zbir uglova trougla. Odnos stranica i uglova u trouglu. Odnos stranica u trouglu. Konstrukcije nekih uglova ($60^\circ, 120^\circ, 45^\circ, 75^\circ, 135^\circ$). Podudarnost trouglova. Primjena pravila o podudarnosti trouglova. Osnovne konstrukcije trougla. Pravougli trougao. Značajne tačke trougla i njihove konstrukcije. Centralni i periferni ugao. Uzajamni položaj prave i kružnice. Konstrukcija tangente kružnice. Uzajamni položaj dvije kružnice. Opisana i upisana kružnica trougla.

5. Tema – Četverougao. Obim i površina trougla i četverougla

Četverougao. Vrste četverouglova. Uglovi četverougla. Paralelogram. Svojstva paralelograma. Vrste paralelograma. Pravougaonik. Romb. Kvadrat. Konstrukcije paralelograma. Trapez. Svojstva trapeza. Srednja linija trapeza. Konstrukcije trapeza. Deltoid. Pojam i svojstva. Konstrukcije deltoida.

Obim trougla i četverougla. Mjerenje površina. Površina paralelograma. Površina trougla. Površina trapeze. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama.

6. Tema - Vektori

Pojam vektora. Jednakost vektora. Osnovne računske operacije sa vektorima. Neke primjene vektora.

Ishodi učenja po programskim sadržajima

Programski sadržaji	Znanje	Odgojno-obrazovni ciljevi	Načini učenja	
			Sposobnosti	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Razlomci u decimalnom obliku.	<p>Prepoznati cijele i racionalne brojeve i odrediti njihov položaj na brojnoj pravoj</p> <p>Primjeniti pravila za izvođenje računskih operacija sa decimalnim brojevima</p> <p>Primjeniti pravila o rješavanju izraza sa racionalnim brojevima</p> <p>Kombiniranje i planiranje postupaka u radu</p>	<p>Određuje zadane tačke na koordinatnom pravcu računa s decimalnim brojevima, poznaje i primjenjuje svojstva računskih operacija</p> <p>Razvijanje mišljenja identifikacijom i diferencijacijom,</p> <p>Samostalno sa pouzdanjem sprovede sastavljanje novih zadataka</p>		<p>Daje primjer integracije matematičkih znanja sa drugim nastavnim sadržajima</p> <p>Podržava funkcionalno posmatranje i rasuđivanje.</p> <p>Traži da se radi sistematicno, ustrajno, precizno i postupno,</p> <p>Pokazuje brigu za logičkim povezivanjem podataka i izvodjenjem zaključaka,</p> <p>Traži način kako prevesti tekstualne zadatke na matematički jezik</p>
2. Cijeli brojevi	<p>Analizira matematičke i praktične potrebe uvođenja negativnih brojeva, upoznavanje strukture skupa Z i skupa Q</p> <p>Navodi primjer određivanja apsolutne vrijednosti cijelog i racionalnog broja</p> <p>Upotrijebi postupak za izvođenje osnovnih računskih operacija u skupu Z i u skupu Q uz korištenje njihovih svojstava</p>	<p>Izvoditi osnovne računske operacije u skupu Z i primjenjivati racionalne postupke u računanju</p> <p>Rješavati i primjenjivati jednačine i nejednačine u praktičnim problemima</p> <p>Za brzo i tačno računanje (usmeno i pismeno),</p> <p>Odraditi brojne izraze s više računskih operacija (sa ili bez zagrada); izračuna vrijednost izraza sa promjenjivim (općim brojevima)</p>		<p>Zastupa razvijanje istraživačkog duha i osjećaja zadovoljstva poslije riješenih zadataka.</p> <p>Utječe na primjenu matematičkog znanja na razne probleme iz svog okruženja.</p> <p>Daje primjer osnovne matematičke kulture potrebne za nastavljanje obrazovanja</p> <p>Doprinosi nadogradijanju pozitivnih stavova</p>
3. Racionalni brojevi	<p>Čitati i zapisivati, razlikovati i predstavljati/prikazati na različite načine (uključujući sliku, brojnu pravu) racionalnene brojeve i međusobno ih upoređivati</p> <p>O jednačinama i nejednačinama u skupu Z i u skupu Q</p>	<p>Odraditi računske operacije sa brojevima u skupu Q^+, riješiti brojne izraze s više računskih operacija (sa ili bez zagrada); izračuna vrijednost izraza sa promjenjivim (općim brojevima)</p> <p>predstavi/prikaže problemsku situaciju brojnim izrazom i riješi tekstualni zadatak koji se svodi na rješavanje brojnog izraza riješi jednačine i nejednačine koristeći svojstva računskih operacija</p>		<p>Klasificira podatke potrebne da se riješi problem</p> <p>Odabire postupke rješavanja matematičkih zadataka različitih nivoa, složenosti, strukture</p> <p>Prepostavlja jednačine odnosno nejednačine u skupu $i Q^+$ kao uslove izražene algebarskim jezikom koji postoji između poznatih i nepoznatih veličina.</p>

4. Ugao i trougao	Objasniti podjelu trouglova i nabrojiti njihova osnovna svojstva Analizirati relacije podudarnosti trouglova i njene primjene u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla i četverougla Upotrijebiti značajne tačaka trougla i konstruirati ih Upotrijebi obrasce za računanje obima i površine trougla	Izvršiti dokaz jednostavnije tvrdnje i rješavati praktične zadatke primjenom tvrdnji o uglu i trouglu Izvoditi osnovne konstrukcije trougla i značajne tačke trougla Računati obim i površinu trougla Precizno se izražavati i simbolički zapisivati	Podržava razvijanje istrajnosti, strpljenja, discipliniranosti, preciznosti u pismenom i usmenom izražavanju. Inicira izgrađivanje pozitivnih navika, volje i moralnih vrlina Precizno i spretno koristiti geometrijski pribor. Odgovorno i planski pristupa problemima i rješava ih
5. Četverougao. Obim i površina trougla i četverougla	Objasniti podjelu četverouglova i nabrojiti njihova osnovna svojstva Analizirati osnovne osobine i elemente četverouglova i njihove primjene u izvođenju osnovnih konstrukcija četverougla Upotrijebi obrasce za računanje obima i površine četverougla	Dokazivati jednostavnije tvrdnje i rješavati praktične zadatke primjenom tvrdnji o četverouglu Izvoditi osnovne konstrukcije četverougla Računati obim i površinu nekih četverouglova	Podržava zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika, Adaptira primjenu matematičkog mišljenja u životu savremenog čovjeka. Precizno i spretno koristiti geometrijski pribor. Zastupa samostalno sticanje znanje primjenom didaktičkog materijala
6. Vektori	Definiranje pojma vektora i osnovnih operacija sa vektorima. Upotrijebi pravila za računske operacije sa vektorima	Odradi zadatke sa primjenom vektora i osnovnih operacija sa vektorima. Obavi računske operacije sa vektorima Kako računskim tako i konstruktivnim putem.	Želi razviti sposobnosti uočavanja zavisnosti u različitim matematičkim sadržajima. Usvaja jasan matematički rječnik Inicirati vlastito iskustvo i potrebu za kolektivni rad, Podržati razlike u sposobnostima i predznanju drugih.

SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Razlomci u decimalnom obliku <ul style="list-style-type: none"> - Svojstva sabiranja decimalnih brojeva - Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva : $x+a=b$. $x-a=b$. $a-x=b$. $(x-a)+b=c$. $(x+a)-b=c$ - Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva: $x+a < b$. $x+a > b$. $x-a < b$. $x-a > b$. $a-x < b$. $a-x > b$. - Množenje decimalnih brojeva - Osobine množenja decimalnih brojeva - Dijeljenje decimalnih brojeva 	<p>Primjenjuju osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima u svakodnevnim situacijama</p> <p>Procjenjuju rješenja prije računanja,</p> <p>primjenjuju stečeno znanje na preračunavanje mjernih jedinica.</p> <p>Pravilno primjeniti svojstva računskih operacija pri rješavanju različitih jednačina i nejednačina</p> <p>Analiziraju tekstualne zadatke uz primjenu jednačina i nejednačina</p>	<p>Sprovodi stečena znanja iz računskih operacija sa decimalnim brojevima rješavajući zadatke iz svakodnevnog života (uspoređivanje cijena, vođenje kućnog proračuna)</p> <p>Odrađuje zadatke iz drugih matematičkih oblasti i predmeta (geometrija, fizika, tehnički odgoj...), gdje su potrebne računske operacije decimalnih brojeva</p> <p>Adaptira probleme iz života na matematički jezik koristeći stečena znanja iz jednačina i nejednačina</p>	<p>Inicira interes za rješavanje zadataka u životnim situacijama.</p> <p>Utječe na razvijanje osjećaja odgovornosti kritičnosti prema svome i tuđem radu.</p> <p>Izražava spremnost da se koristi numeričko izračunavanje kako bi se rješavali približni problemi za vrijeme svakodnevnog rada</p> <p>Zastupa primjenu matematičkog mišljenja u životu savremenog čovjeka</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva: $ax=b$. $x:a=b$. $a:x=b$. $ax+b=c$. $ax-b=c$. - Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva 	<p>Prevode tekstualne zadatke na matematički jezik</p>	<p>Podržava stavove drugih učenika</p>	
<p>2. Cijeli brojevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pojam negativnog cijelog broja. Skup cijelih brojeva. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. - Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broj. - Uređenje u skupu cijelih brojeva. - Sabiranje cijelih brojeva. - Oduzimanje cijelih brojeva. - Svojstva sabiranja cijelih brojeva. - Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. - Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. - Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja. - Dijeljenje cijelih brojeva. - Jednačine i nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva. 	<p>Na brojnoj pravoj s prikladnom jediničnom dužinom prikazuju cijele brojeve</p> <p>Pravilno primjenjuju svojstva računskih operacija pri rješavanju različitih jednačina i nejednačina</p> <p>Analiziraju tekstualne zadatke uz primjenu jednačina i nejednačina</p> <p>Kombinuje matematički jezik sa tekstualnim zadatkom</p>	<p>Sprovodi stečeno znanje na temperaturnoj skali, računanjem sa novcem (uspoređivanje cijena, dugovanja i potraživanja) vođenju kućnog proračuna, ravnomernim pravolinijskim kretanjima i drugim primjerima iz svakodnevnog života (putovanje, udaljenost i trajanje putovanja)</p> <p>Adaptira matematički jezik na probleme iz života koristeći stečena znanja iz jednačina i nejednačina</p>	<p>Opravdava upornost, dosljednost i ostale pozitivne crte ličnosti.</p> <p>Obavezuje se razumijeti razlike u sposobnostima i stavovima drugih</p> <p>Izražava spremnost za usvajanje novih znanja i proširivanja postojećih</p> <p>Zastupa spremnost da se koristi numeričko izračunavanje kako bi se rješavali problemi za vrijeme svakodnevnog rada i porodičnog života.</p>
<p>3. Racionalni brojevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Skup racionalnih brojeva - Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj - Apsolutna vrijednost racionalnog broja. Uređenje u skupu racionalnih brojeva. - Decimalni zapis racionalnog broja. - Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. - Svojstva sabiranja racionalnih brojeva. - Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. - Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. - Množenje racionalnih brojeva (u obliku $\frac{a}{b}$ i u decimalnom zapisu). - Svojstva množenja racionalnih brojeva. 	<p>Kombinovanjem stečenih znanja o prirodnim brojevima, cijelim brojevima, razlomcima i decimalnim brojevima, izvode zalučke po analogiji (vrše transformaciju racionalnog broja u decimalni broj i obratno, prikazuju na brojnoj pravoj)</p> <p>Pravilno primjenjuju svojstva računskih operacija pri rješavanju različitih jednačina i nejednačina</p> <p>Analiziraju tekstualne zadatke uz primjenu jednačina i nejednačina</p> <p>Kombinuje matematički jezik sa tekstualnim zadatkom</p>	<p>Povezuju racionalne brojeve i njihovu upotrebu u poređenju veličina u prirodi, njihovu raspodijelu.</p> <p>Adaptira matematički jezik na probleme iz života koristeći stečena znanja iz jednačina i nejednačina (izračunava nepoznate dužine, godine starosti, izjednačava prihode i rashode...)</p> <p>Upućuju se da samostalno izaberu pogodniji oblik racionalnog broja u smislu racionalnog pristupa u rješavanju zadatka.</p>	<p>Utječe na poštivanje istine kao temelja matematičkog razmišljanja</p> <p>Usvaja pozitivan ali kritički stav prema upotrebni stvarnih informacija i svijest o potrebi logičkog postupka donošenja zaključaka</p> <p>Održava motiviranost za individualni i rad u parovima.</p> <p>Daje primjer za jasan osjećaj vlastitog dostignuća.</p> <p>Zastupa i daje primjer za ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu</p>

- Dijeljenje racionalnih brojeva (u obliku $\frac{a}{b}$ i u decimalnom obliku).
- Brojevni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim operacijama (sa zagradama i bez zagrada).
- Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva.
- Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva.
- Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom.

4. Ugao i trougao

- Jednakost uglova. Uglovi sa paralelnim i normalnim kracima.
- Trougao. Elementi trougla.
- Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi).
- Vrste trouglova prema prema stranicama i prema uglovima.
- Zbir unutrašnjih uglova trougla.
- Vanjski uglovi trougla.
- Odnos stranica i uglova u trouglu.
- Odnos stranica u trouglu.
- Konstrukcije uglova ($60^\circ, 120^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 75^\circ, 135^\circ$)

- Podudarnost trouglova. Pravila podudarnosti.
- Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog i jednakokrakog trougla
- Osnovne konstrukcije trougla
- Pravougli trougao
- Značajne tačke trougla.
- Centralni i periferijski ugao.
- Uzajamni položaj prave i kružnice. Konstrukcija tangente **kružnice**.
- Uzajamni položaj dvije kružnice.
- Opisana i upisana kružnica trougla.

5. Četverougao, obim i površina trougla i četverougla

- Četverougao. Elementi četverougla.
- Vrste četverouglova.
- Uglovi četverougla.
- Paralelogram. Svojstva paralelograma.
- Vrste paralelograma. Pravougaonik, romb, kvadrat.

Nabraja, prepoznaće, razdvaja i konstruiše uglove prema njegovim osobinama

Primjenjuje pojam transferzale prepoznavajući uglove uz presječnicu

Nabraja, prepoznaće, razdvaja, konstruiše, trouglove prema njihovim osobinama

Razvija preciznost u mjerenu i crtjanju, sposobnost za posmatranje zapažanje i zaključivanje, kroz konstrukciju uglova i trouglova primjenom sve četiri etape (skiciranje, analiza, konstrukcija i diskusija)

Usavršavaju precizno izražavanje i simboličko zapisivanje.

Preferira razvijanje zapažanja posebnog i općeg.

Pokazuje spremnost stjecanja naučnog znanja i interes za nauku i tehnološku karijeru

Iskazuje spremnost prihvaćanja ili odbijanja tuđeg mišljenja na temelju valjanih (ili nevaljanih) razloga ili dokaza

Prepoznaće, nabrala, konstruiše i vrši podjelu četverouglova prema njihovim osobinama prikazuje skup četverouglova

Venovim dijagramom primjenjuju postojeća znanja iz jednačina u računanju obima i površine kroz razne zadatke

Usavršava vještina korištenja geometrijskog pribora, vršeći razne konstrukcije četverouglova

Napreduje sa sigurnošću u matematičkom mišljenju primjenom dedukcije u dokazima svojstava paralelograma izračunava obim i površinu kroz razne primjere iz svakodnevnog života (izračunavanje

Zastupa razvijanje sposobnosti za posmatranje, opažanje i logičko stvaralačko mišljenje.

Inicira razvijanje osjećaja odgovornosti za izvršavanje postavljenih zadataka.

- Konstrukcije paralelograma.		površine bazena, koji se treba popločati, fudbalskog terena, dvorišta, sobe, ...).	Želi pokazati više samopouzdanja i odgovornosti
- Trapez. Svojstva trapeza. Srednja linija i konstrukcije trapeza.		Crta školski teren, kroji odijevne predmete	
- Deltoid. Svojstva i konstrukcija deltoida.		Izrađuje modele trougla i četverougla	
- Obim trougla i četverougla.			
- Mjerenje površina.			
- Površina peralelograma, trougla, trapeze.			
- Površina četverougla sa normalnim dijagonalama.			
6. Vektori			
- Usmjerene duž – vektor. Jеднакост vektora.	Upoznaju pojam vektora i osnovne operacije sa vektorima.	Pokazuju spremnost za posmatranje, zapažanje i zaključivanje.	Pokazuju interes prilikom upoznavanja novih pojmove i proširivanja matematičkih znanja.
- Sabiranje vektora.	Izvoditi potrebne konstrukcije.	Stećeno znanje o vektorima pokazuju pri rješavanju zadataka iz fizike.	
- Množenje vektora prirodnim brojem.	Analiziraju konkretnе primjene vektora.		
- Neke primjene vektora.			
Međupredmetna povezanost			
Matematika	Predmet	Nastavno područje	Kompetencije
Cijeli brojevi			
Vektori	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Jezik (čitanje i pisanje i izgovor brojeva)	Izdvajanje bitnog od nebitnog, fleksibilnost, volja za rad
	Muzička kultura	Tonovi na skali, viši, niži	
	Likovna kultura	Kontrasti	
	Biologija	Pozitivni i negativni prirodni utjecaji na razvoj i rast (i nestajanje) biljnog i životinjskog svijeta	
	Fizika	Pojave u prirodi i utjecaji. Sila i slaganje sila	
	Geografija	Temperatura i temperaturne razlike na dijelovima Zemljine hrane (klima i klimatske promjene)	
	Historija	Vrijeme i prostor (prošlost, sadašnjost i budućnost kraja-prije nove ere-poslije nove ere)	
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Hodanje, trčanje i dodavanje lopte naprijed nazad Jezičko izražavanje Poljored i plodored Osnovne konture i forma Raspoređivanje i prostiranje zvuka	
Ugao i trougao			
Četverougao, obim i površina trougla i četverougla	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Hodanje i trčanje; Ritmika, ples, zaokret, dodavanje lopte pod uglom, formacijski raspored timskih igrača	
	Biologija	Vrijeme i prostor - Orientacija na geografskoj karti. Saobraćajna povezanost	
	Likovna kultura		
	Muzička kultura		
	Tjelesni i zdravstveni odgoj		
	Geografija		

Didaktičko-metodičke napomene

1. Tema – Razlomci u decimalnom obliku

U ovoj temi obraditi decimalne brojeve, računske operacije sa decimalnim brojevima i racionalnu tehniku računanja.

- Uvesti pojma decimalnog broja kao rezultat mjerjenja veličine koja se ne može tačno izmjeriti jedinicom za mjerjenje nego i mjerenim dijelovima. Potrebno je da učenici sami mjere veličine i predstavljaju ih decimalnim brojevima.
- Vježbati čitanje i pisanje decimalnih brojeva, pomjerati zarez u datim decimalnim brojevima udesno ili uljevo.
- Uspoređivati decimalne brojeve po analogiji sa uspoređivanjem prirodnih brojeva (najjednostavnije je poredati ih tako da im se dopisivanjem nula izjednači broj decimala, a onda izvršiti poređenje kako da su prirodni brojevi).
- Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva obraditi na konkretnim problemima (prvo kao sabiranje i oduzimanje imenovanih brojeva) uz naglašavanje kako treba vršiti potpisivanje.
- Kod množenja ići ovim redom: množenje decimalnog broja prirodnim (jednocifrenim, dekadnom jedinicom, višecifrenim brojem) a zatim množenje decimalnog broja decimalnim brojem.
- Provjeravati zakone komutacije, asocijacije i distribucije u računskim zadacima.
- Dijeljenje decimalnih brojeva vršiti koristeći imenovane brojeve pa tek onda preći na dijeljenje neimenovanih brojeva.
- Vježbati i dijeljenja u kojima je rezultat beskonačan periodičan decimalan broj i objasniti periodičnost decimalnog broja.
- Pokazati pravila u vezi sa odbacivanjem zadnjih decimala (zaokruživanje decimalnih brojeva na približne vrijednosti koje mogu biti manje ili veće od datih decimalnih brojeva).

2. Tema – Cijeli brojevi

Pri uvođenju cijelih brojeva treba iskoristiti znanja o prirodnim brojevima, ali je potrebno koristiti i druga znanja i iskustva učenika.

- Formirati pojam pozitivnog i negativnog broja korištenjem nekih matematičkih i praktičnih razloga: rješavanja jednačina, izvodljivosti računskih operacija, računanja sa veličinama koje se mogu mijenjati u dva suprotna smjera (vrijeme, kretanje udesno – uljevo, gore – dole, geografska dužina i širina itd.)
- Definirati pojam suprotnog broja na brojevnoj pravoj povezujući to sa centralnom simetrijom.
- Istaknuti značenje predznaka + i – brojeva za razliku od znakova za računske operacije sabiranja i oduzimanja.
- Prvo definirati skup cijelih negativnih brojeva i uvesti drugi naziv za skup prirodnih brojeva (kao skup pozitivnih cijelih brojeva), a zatim definirati skup cijelih brojeva.
- Ilustrirati apsolutnu vrijednost i upoređivanje cijelih brojeva na brojevnoj pravoj i upotrijebiti termin „koordinata tačke“.
- Sabiranje cijelih brojeva izvesti koristeći primjere stanja temperature, promjene vodostaja rijeke, nadmorske visine – dubine mora, dobitka – gubitka i dr. Zatim sabiranje ilustrirati na brojevnoj pravoj i poslije više primjera usmenog računanja uvesti definiciju sabiranja cijelih brojeva.
- Operaciju oduzimanja uvesti kao obrnutu operaciju sabiranju čime je postignut jedan od ciljeva proširivanja skupa prirodnih brojeva do skupa cijelih brojeva.
- Koristiti odgovarajuće primjere iz stvarnosti za uvođenje definicije množenja u skupu cijelih brojeva. Poslije toga dati zadatke u kojima se izračunavaju proizvodi od dva faktora, a zatim preći na proizvode od više faktora.
- Dijeljenje definisati kao obrnutu operaciju operacije množenja.
- Pokazati svojstva operacija sabiranja i množenja na primjerima.
- Jednačine u skupu Z rješavati na osnovu svojstava računskih operacija, a za rješavanje nejednačina koristiti svojstva nejednakosti i svojstva računskih operacija.

3. Tema – Racionalni brojevi

Realizacija ove tematske cjeline vrši se proširivanjem skupa Z cijelih brojeva na osnovu čega se određenim matematičkim postupcima gradi i razvija skup Q racionalnih brojeva i skup R realnih brojeva (8. razred).

- Uvesti prvo skup negativnih razlomaka a zatim skup racionalnih brojeva.
- Ponoviti sa učenicima decimalni zapis pozitivnog razlomka da bi mogli usvojiti decimalni zapis racionalnog broja.

- Operacije sabiranja i oduzimanja koje su već definisane u skupu cijelih brojeva proširiti sa skupa cijelih u skup svih racionalnih brojeva.
- Potvrditi na primjerima svojstva sabiranja u skupu Q , ne treba ih dokazivati.
- Uvesti definiciju oduzimanja u skupu Q polazeći od definicije oduzimanja u skupu Q^+ (6. razred) i ilustraciju oduzimanja na brojevnoj pravoj.
- Obraditi rješavanje jednačina i nejednačina u skupu Q određujući nepoznate komponente zbiru ili razlike na osnovu ovisnosti rezultata od komponenata.
- Koristiti znanja o množenju pozitivnih razlomaka i o množenju cijelih brojeva za usvajanje pravila za množenje racionalnih brojeva.
- Dijeljenje, kao obratnu operaciju uvesti pomoću već poznatih pravila množenja.
- Rješavanje jednačina i nejednačina zasnovati na definicijama operacija množenja i dijeljenja. Obratiti pažnju slučaju kada se nejednačina množi, odnosno dijeli negativnim brojem.

4. Tema – Ugao i trougao

Proučavanje trougla treba nadovezati na usvojena znanja o trouglu u nižim razredima. Zato je potrebno ponoviti sve što se zna o trouglu a nova znanja usvajati posmatranjem, neposrednim mjerjenjem i ogledom.

- Formirati pojam trougla kao skup tačaka.
- Crtati uglove sa paralelnim i normalnim kracima korištenjem pribora.
- Predočiti sve elemente trougla i insistirati da nasuprot svakog vrha odnosno ugla trougla je odgovarajuća stranica i obrnuto.
- Odrediti zbir uglova trougla eksperimentalno na modelu trougla od papira, a zatim izvesti dokaz da je $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.
- Odnos stranica i uglova u raznostraničnom trouglu uočiti posmatrajući ilustracije ili projekciju sa grafofolije više trouglova. Dokazati tvrdnju.
- Odnos stranica u trouglu najprije pokazati na odgovarajućem modelu a zatim izvesti dokaz tvrdnje. Obrnutu tvrdnju ne treba dokazivati.
- Ponoviti podudarnost duži, uglova i geometrijskih figura uopće prije obrade sadržaja o podudarnosti trouglova.
- Dokazati podudarnost trouglova koristeći ogled (mehaničko kretanje modela trougla). Upotrijebiti i grafskop.
- Koristiti osobine simetrala duži i ugla u obradi centra opisane i centra upisane kružnice.
- Eksperimentalno provjeriti težište trougla i objasniti odnos dijelova težišne duži jer se to koristi kod određivanja poluprečnika upisane i opisane kružnice jednakostraničnog trougla.
- Izvesti zaključak o centru opisane kružnice pravouglog trougla.
- Osnovne konstrukcije trougla bazirati na primjeni pravila podudarnosti i elementarnih konstrukcija (određivanje presjeka dvije prave, prave i kružnice i dvije kružnice).
- Rješavati konstruktivne zadatke po etapama, a naročito insistirati na analizi jer je ona bitna za uviđanje ovisnosti među datim elementima, kao i za utvrđivanje svih koraka u samoj konstrukciji.

5. Tema – Četverougao. Obim i površina trougla i četverougla

Znanja o nekim četverouglovima učenici su dobili u mlađim razredima što sada treba ponoviti i nastaviti sa detaljnijom obradom ovog sadržaja.

- Objasniti pojam četverougla pomoću pojma mnogougla. Početi sa posmatranjem objekata u učionici i na pripremljenim modelima.
- Precizirati pojmove: suprotne stranice i suprotni uglovi, susjedne stranice i uzastopni uglovi.
- Dokazati tvrdnje o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla koristeći tvrdnje o zbiru unutrašnjih uglova trougla i suplementnost uporednih uglova. Ove dokaze učenici mogu samostalno izvoditi uz pomoć nastavnika.
- Ukazati na određenost četverougla sa pet elemenata.
- Ukazivati na uvjete sadržane u definicijama jer to smanjuje broj potrebnih elemenata za konstrukciju paralelograma, trapeza, deltoida. Učenicima mora biti jasno zašto je za konstrukciju ma kog četverougla neophodno pet elemenata, a za kvadrat samo jedan.
- Dokazati osnovna svojstva paralelograma: jednakost suprotnih stranica, jednakost suprotnih uglova, da se dijagonale polove i izvesti zaključak da ova svojstva imaju i posebni paralelogrami: pravougaonik, kvadrat i romb. Insistirati na tome da svaki učenik zna ove dokaze.
- Crtati i konstruisati različite deltoide i u različitim položajima radi pravilnog shvatanja ovog četverougla, jer sama definicija asocira na romb i kvadrat.

- Izvršiti sistematizaciju znanja o četverouglovima prikazivanjem skupa četverouglova Venovim dijagramom (koristiti grafofolije ili crteže četverouglova).
- Pomoću svakodnevnih primjera uvesti pojam obima i površine trougla i četrerougla.
- Naučiti ih da sistemom slaganja slika znaju izračunati površinu komplikovanih slika pomoću površina jednostavnijih već poznatih slika (kombinacije trouglova, pravougaonika i sl.).

6. Tema - Vektori

Uvesti pojam vektora na "prirodan" način, sa puno primjera (koristite i pojmove iz fizike i sl.). Posebnu pažnju obratiti na odnos dva vektora (kolinearnost, jednakost, upoređivanje po intenzitetu) i povezivati to sa fizikalnim procesima.

- Na primjeru usmjerene duži objasniti pojam vektora i njegove karakteristike (pravac, smjer i intenzitet). Za prirodnije shvatanje pojma vektora koristiti primjere iz fizike.
- Obratiti posebnu pažnju na odnose dva vektora (kolinearni - leže na paralelnim pravima, upoređivati ih po intenzitetu, obratiti pažnju na promjenu smjera vektora i sl.). Posebno definisati i objasniti jednakost dva vektora.
- Grafički uvesti operaciju sabiranja dva vektora i pokazati osobine te operacije.
- Grafički uvesti operaciju množenja vektora i skalara (skalare uzimati iz skupa prirodnih brojeva) i pokazati osobine.
- Navesti neke konkretnе primjere i zadatke iz fizike koji se rješavaju pomoću vektora, uz korištenje uvedenih relacija i operacija.

Ocenjivanje

Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati, vodeći računa o individualnim mogućnostima, sposobnostima i sklonostima.

U skladu s tim, ocenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama, procedurama i instrumentima. Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocijenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. Pored tradicionalnog pristupa ocenjivanju potrebno je pratiti i ocjenjivati: kreativnu razradu nekog zadatka, rad na projektu, učenički doprinos za vrijeme grupnog rada, specifične komunikativne i radne vještine, uključujući i kolegijalno (međusobno) ocenjivanje i samoocenjivanje i dr. U svakom polugodištu radi se po jedna školska pisana zadaća.

Prilagođavanje programa

Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja, procesa, proizvoda i sredine učenja, ovisno od osobnosti potreba učenika određene populacije, odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. Individualno prilagođeni program, kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik Matematike i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda, uz korištenje potrebne ekspertize i učeće roditelja.

OSMI RAZRED

Programski sadržaj matematike za osmi razred koncipiran je kao logičan nastavak nastave matematike iz ranijih razreda, utvrđuje i proširuje do sada stečena znanja i vještine. U prvoj temi proširuju se do sada stečeno znanje o brojevima i osnovnim računskim operacijama sa njima. Naime, uvodi se izračunavanje procenta broja, pojam kvadratnog broja, pojam iracionalnog i realnog broja. U drugoj temi stiču se znanje o Pitagorinoj teoremi i njenim primjenama. U trećoj temi formiraju se pojmovi vezani za koordinatni sistem i funkcije direktnе i obrnute proporcionalnosti. U četvrtoj temi učenici se upoznaju sa pojmom stepena i operacijama sa njima, a ova znanja proširuju do pojma polinoma i računanja sa polinomima.

Naredne dvije teme obnavljaju i produbljuju znanja iz oblasti geometrije i daju nove spoznaje o uglovima, trouglu, četverouglu, kružnicu i krugu. Proširuju se osnovna znanja o međusobnim odnosima tih pojmljova u ravni i stiču nova znanja o osnovnim konstruktivnim problemima i zadacima. Također, uvodi se pojam broja π i na osnovu njega definišu se pojmovi obima i površine kruga i upoznaju se formule za njihovo izračunavanje.

Programski sadržaji tematskih cjelina

1. Realni brojevi

- Kvadrat cijelih i racionalnih brojeva.
- Rješenje jednačine $x^2 = a$ ($a > 0$).
- Kvadratni korijen racionalnog broja.
- Iracionalni brojevi. Realni brojevi i brojevna prava.
- Uređenost u skupu realnih brojeva.
- Jednakost $\sqrt{a^2} = |a|$
- Približne vrijednosti realnog broja.
- Osnovne računske operacije sa realnim brojevima i njihova svojstva.

2. Pitagorina teorema i njena primjena

- Pitagorina teorema. Obrat Pitagorine teoreme.
- Primjena Pitagorine teoreme na kvadrat, pravougaonik, jednakokraki / jednakoststranični trougao, romb, trapez i krug.
- Konstrukcija tačaka na brojevnoj pravoj koje odgovaraju iracionalnim brojevima.
- Primjena Pitagorine teoreme u konstruktivnim zadacima.

3. Proporcionalnost. Funkcija direktnie i obrnute proporcionalnosti

- Mjerenje duži. Samjerljive i nesamjerljive duži.
- Razmjera duži. Proporcionalne duži.
- Dijeljenje duži na dijelove jednakih dužina.
- Talesova teorema i njena primjena.
- Pravougli koordinatni sistem u ravni.
- Proporcionalne veličine. Proporcija i njena svojstva.
- Funkcija direktnie i obrnute proporcionalnosti.
- Primjena direktnie i obrnute proporcionalnosti.
- Procentni račun. Interesni (kamatni) račun.

4. Cijeli racionalni izrazi

- Stepen čiji je izložilac prirodan broj.
- Operacije sa stepenima – množenje i dijeljenje stepena jednakih osnova.
- Stepen proizvoda, količnika i stepena.
- Konstante i promjenljive.
- Cijeli racionalni izrazi. Brojna vrijednost racionalnog algebarskog izraza.
- Cjeline racionalne funkcije – polinomi.
- Osnovne računske operacije sa monomima.
- Sabiranje, oduzimanje i množenje polinoma.
- Kvadrat binoma.
- Razlika kvadrata.
- Rastavljanje polinoma na faktore.
- Rješavanje jednačine oblika $ax^2 + bx = 0, x^2 - a = 0$,
- Rješavanje nejednačine oblika $a \geq 0$ i $x^2 \pm 2xy + y^2 = 0$.

5. Mnogougao (Poligon)

- Mnogougao. Podjela mnogouglova.
- Zbir unutrašnjih i zbir vanjskih uglova mnogougla.
- Broj dijagonala mnogougla.
- Pravilni mnogougao i njemu karakteristični trougao.
- Konstrukcije pravilnih mnogouglova.
- Površina mnogougla.

6. Kružnica i krug

- Dijelovi kružnice i dijelovi kruga.
- Omjer obima kruga i prečnika kruga – broj π .
- Dužina kružnog luka. Površina kruga.
- Površina kružnog prstena i kružnog isječka.

Ishodi učenja po programskim sadržajima

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Naćini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Realni brojevi.	<p>Prepoznati cijele i racionalne brojeve i odrediti njihov položaj na brojnoj pravoj</p> <p>Definiranje pojma iracionalnog broja i potrebe proširivanja skupa racionalnih brojeva u skup realnih brojeva.</p> <p>Identificiranje da je tek sada moguće obostrano – jednoznačno pridruživanje između realnih brojeva i tačaka brojevne prave.</p> <p>Primjeniti pravila za izvođenje računskih operacija i rješavanju izraza sa realnim brojevima</p> <p>Primjeniti osnovna svojstva računskih operacija na izračunavanje vrijednosti algebarskih izraza</p>	<p>Pokazati spremnost ocijeniti omogućnosti primjene Pitagorine teoreme uočavanjem ovisnosti između elemenata geometrijske figure.</p> <p>Održati efikasnost u korištenju indukcije, dedukcije i analogije prilikom zaključivanja i dolaska do uopštavanja intuitivnim putem</p>	<p>Pokazuje brigu za čitanje i razumijevanje matematičkih tekstova i simbolike.</p> <p>Zastupa precizno formulisanje pojmova.</p> <p>Inicira razvijanje sposobnosti za posmatranje i zapažanje</p> <p>Odabire funkcionalno posmatranje i rasuđivanje.</p>	
2. Pitagorina teorema i njena primjena	<p>Analizirati značenje Pitagorine teoreme i obrnute teoreme.</p> <p>Primjenjivati Pitagorinu teoremu u zadacima o trouglu, četverougлу, šestouglu i krugu</p>	<p>Odraditi zadatke konkretnom primjenom Pitagorine teoreme u zadacima o trouglu, četverougлу, šestouglu i krugu.</p> <p>Stečena znanja sprovesti u konkretnim praktičnim primjerima na nastavi Tjelesnog odgoja, Tehničke kulture... (izračunavanjem nepoznatih rastojanja...)</p>	<p>Želi izvoditi i formulisati zaključke</p> <p>Zastupa razvijanje istraživačkog duha i osjećaja zadovoljstva poslije riješenih zadataka.</p> <p>Inicira primjenu matematičkog znanja na razne probleme iz svog okruženja.</p> <p>Želi precizno i spretno koristiti geometrijski pribor.</p>	
3. Proporcionalnost. Funkcija direktne i obrnute proporcionalnosti	<p>Navesti primjere i predstavljati/prikazati na različite načine (uključujući i sliku, skicu, zapisivanje simbolima) značenje i primjenu Talesove teoreme.</p> <p>Ilustrirati primjerima primjenu i značaj primjene Talesove teoreme u jednačinama i nejednačinama u određivanju proporcionalnih veličina</p> <p>Objasniti potrebu primjene Dekartove ideje pridruživanja uređenih parova realnih brojeva tačkama ravni</p>	<p>Primjenjivat će Talesovu teoremu u rješavanju računskih i konstruktivnih zadataka.</p> <p>Grafički interpretirati funkcije kada su domena i kodomena skupovi realnih brojeva.</p> <p>Pokazati kroz praktične primjere primjenu pravila i postupaka.</p> <p>Izvoditi i formulisati zaključke.</p> <p>Mijenjati tekstualne zadatke u jednačine</p>	<p>Obavezuje se identifikovati podatke potrebne dase riješi problem</p> <p>Inicira postupke rješavanja matematičkih zadataka različitih nivoa, složenosti, strukture</p>	<p>Traži i koristi uslove izražene algebarskim jezikom koji postoje između poznatih i nepoznatih veličina.</p> <p>Želi razvijati smisao za saradnju u procesu učenja</p>
4. Cijeli racionalni izrazi	<p>Objasniti pojam stepena i pravila o računskim radnjama sa stepenima i polinomima</p> <p>Primjeniti pravila o računskim radnjama sa stepenima i polinomima</p>	<p>Izvršavati operacije sa stepenima i polinomima na nivou automatizma</p>	<p>Inicira razvijanje istrajnosti, strpljenja, discipliniranosti, preciznosti u pismenom i usmenom izražavanju.</p>	

	<p>kod izvođenja identičnih transformacija polinoma.</p> <p>Kombinirati znanja o djeljivosti sa identičnim transformacijama polinoma pri rješavanju lakoših zadataka iz teorije brojeva.</p>	Daje primjer kako se izražavati matematičkim jezikom pismeno i usmeno
5. Mnogougao (Poligon)	<p>Prodiskutirati o trouglu i četverouglu do mnogougla</p> <p>Objasniti i ilustrirati pojedine mnogouglove, pravilne mnogouglove i njihove karakteristične trouglove.</p> <p>Riješiti zadatke u kojima je zadano izračunati zbir unutrašnjih uglova i broj dijagonala n-tougla.</p> <p>Primjeniti obrasce o izračunavanju površine trougla i četverouglja na izračunavanje površine mnogougla uopće</p>	<p>Odabire planski pristup problemima i njihovom rješavanju</p> <p>Pokazati spremnost u dokazivanju jednostavnijih tvrdnji i rješavanju praktičnih zadataka primjenom tvrdnji o četverouglu</p> <p>Automatski odraditi konstrukcije četverouglove primjenom osnovnih konstrukcija četverouglja</p> <p>Rješavati zadatke primjenom obrazaca za obim i površinu nekih četverouglova i pravilnog šestougla</p>
6. Kružnica i krug	<p>Primjeniti znanja o krugu i kružnici i njihovim dijelovima.</p> <p>Objasniti stalnost omjera obima i prečnika kruga i prevesti pojam iracionalnog broja π.</p> <p>Dati primjer i primjeniti obazac za računanje obima i površine kruga.</p>	<p>Uvažavati zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika,</p> <p>Prepoznati primjenu matematičkog mišljenja u životu savremenog čovjeka.</p> <p>precizno i spretno koristiti geometrijski pribor.</p> <p>Samostalno sticati znanje primjenom didaktičkog materijala</p>
	<p>Interpretirati definiciju kružnice i kruga i pouzdano selektirati njihove dijelove.</p> <p>Automatski odraditi izračunavanje obima kruga iz njegovog prečnika i obrnuto.</p> <p>Pokazati spremnost izraziti površinu kruga brojem π (uz poluprečnik) ili računanjem doći do približne decimalnim brojem iskazane vrijednosti.</p>	<p>Daje primjer sposobnosti uočavanja zavisnosti u različitim matematičkim sadržajima.</p> <p>Inicira sastavljanje matematičkih zadataka različite složenosti i strukture.</p> <p>Želi razumjeti razlike u sposobnostima i predznanju drugih,</p>

SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Programski sadržaji	Odgojno-obrazovni ciljevi		
	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Realni brojevi			
- Kvadriranje cijelih brojeva. Kvadrat racionalnog broja. - Rješenje jednačine $x^2 = a$ ($a > 0$). - Kvadratni korijen racionalnog broja. - Iracionalni brojevi. - Realni brojevi. - Brojevna prava. - Uređenost u skupu realnih brojeva. - Jednakost $\sqrt{a^2} = a $. - Približne vrijednosti realnog broja. - Osnovne računske operacije u skupu realnih brojeva i njihova svojstva.	Definiraju pojam kvadrata i kvadratnog korijena, racionalnog broja i aritmetičkog kvadratnog korijena. Diskutiraju potrebu proširivanja skupa racionalnih brojeva. Daju primjer za skup iracionalnih i skup realnih brojeva. Ilustriraju pridruživanje realnih brojeva tačkama brojevne prave. Upoređuju dva realna broja. Identificiraju da za računanje sa realnim brojevima vrijede svi osnovni zakoni računanja sa racionalnim brojevima. Primjenjuju osnovna svojstva operacija u izračunavanju vrijednosti algebarskih izraza.	Sprovode približna procjenjivanja kod izračunavanja kvadrata i kvadratnih korijena. Rješavaju praktične zadatke primjenom kvadratnog korijena. Pokazuju spremnost, rješavanjem geometrijskih zadataka, da prihvate iracionalne brojeve kao realne (kao merni broj stranice kvadrata i slično...) U praktičnom računanju mijenjaju iracionalne brojeve približnim racionalnim vrijednostima u decimalnom zapisu (sa konačnim brojem decimala, odnosno sa određenom tačnošću) i sprovode operacije sa iracionalnim brojevima isto kao sa racionalnim brojevima.	Usvajaju navike korištenja pomoćnih sredstava za računanje (tablice kvadrata i kvadratnog korijena i džepni računar) Iniciraju razvoj intuitivnog mišljenja. Zastupaju primjenu misaone operacije identifikacije i apstrakcije.
2. Pitagorina teorema i njena primjena			
Pitagorina teorema (formulacija i dokaz). - Obrat Pitagorine teoreme. - Primjena Pitagorine teoreme na kvadrat i pravougaonik, jednakokraki i jednakoststranični trougao, romb, jednakokraki i pravougli trapez. i krug. - Konstrukcija tačaka na brojevnoj pravoj koje odgovaraju iracionalnim brojevima. - Primjena Pitagorine teoreme u konstruktivnim zadacima.	Definiraju Pitagorinu teoremu (izrek i smisao) i iznesu dokaz te obrat Pitagorine teoreme. Primjenjuju Pitagorinu teoremu kod izračunavanja geometrijskih figura u kojima se pojavljuje pravougli trougao. Rješavaju praktične probleme primjenom Pitagorine teoreme. Ilustriraju konstruktivno određivanje tačaka brojevne prave koje odgovaraju iracionalnim brojevima. Primjenjuju Pitagorinu teoremu u jednostavnijim konstruktivnim zadacima.	Interpretiraju funkcionalne ovisnosti među elementima geometrijskih figura. Poboljšavaju efikasnost primjene usvojenih pojmove i teoreme u rješavanju zadataka. U raznovrsnim praktičnim zadacima demonstriraju prevođenje datog teksta na matematički jezik.	Zastupaju važnost Pitagorine teoreme i njenu primjenu u mnogim granama matematike i svakodnevnom životu (Postavljanju merdevina, kosinama krova...) Zastupaju preciznosti i tačnosti u radu. Primjenom analize, i apstrakcije daju primjer za deduktivan način zaključivanja. Preferiraju ideje i istraživački duh u samostalnom radu.
3. Proporcionalnost, funkcija direktnе i obrnute proporcionalnosti			
- Mjerenje duži. Samjerljive i nesamjerljive duži - Razmjera duži. Proporcionalne duži - Dijeljenje duži na jednake dijelove i u dатoj razmjeri.	Objašnjavaju pojmove razmjere i proporcionalnosti duži i pojam samjerljivih i nesamjerljivih duži. Ilustriraju podijelu duži grafički (konstruktivno) na jednake dijelove i u dатoj razmjeri. Upotrebljavaju Talesovu teoremu, primjenjuju, na slici	Brzo i racionalno odradjuju računske operacije sa brojevima i pokazuju vezu između duži i brojeva. Pokazuju spremnost za funkcionalno posmatranje i rasudivanje učeći o funkcijama kroz nastavu aritmetike i algebре.	Podržavaju navike preciznog i urednog crtanja i spretnog korištenja pribora. Odabiru matematičko i funkcionalno mišljenje uočavanjem zavisnosti među veličinama (odnos među dimenzijama sportskih terena, geografskim kartama, crtežima iz tehničke kulture...)

<ul style="list-style-type: none"> - Talesova teorema i njena primjena. - Pravougli koordinatni sistem u ravni. Rastojanje dvije tačne. - Proporcionalne veličine. Proporcija i njena svojstva. - Funkcija direktna proporcionalnosti $y = kx$. - Funkcija obrnute proporcionalnosti $y = \frac{k}{x}$. - Primjena direktne i obrnute proporcionalnosti (srazmjeri račun, procentni račun, interesni račun, proporcionalna podjela). 	<p>kombinuju date uslove i tvrdnje.</p> <p>Detaljno analiziraju pravougli koordinatni sistem u ravni.</p> <p>Konstruiraju tačke, koje odgovaraju datim uređenim parovima i obrnuto.</p> <p>Primjenjuju pojam i osobine proporcije.</p> <p>Ilustriraju pojam funkcije, način zapisivanja funkcije i njen grafik.</p> <p>Primjenjuju funkciju direktne i obrnute proporcionalnosti na razne načine</p> <p>Rješavaju zadatke iz života i prirodnih nauka primjenom direktne i obrnute proporcionalnosti.</p>	<p>Demonstriraju razliku direktne i obrnute proporcionalnosti veličina.</p> <p>Usavršavaju dokazivanje geometrijskih tvrdnjki sa slikama, iskazima i zapisivanjem uslova.</p>	
<p>4. Cijeli racionalni izrazi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stepen čiji je izložilac prirodan broj. - Operacije sa stepenima – množenje i dijeljenje stepena jednakih osnova. - Stepen proizvoda i količnika. - Proizvod i količnik stepena jednakih izložilaca. - Stepen stepena. - Konstante i promjenljive. - Cijeli racionalni izrazi. <p>Brojevna vrijednost racionalnog algebarskog izraza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monom, binom, trinom. - Sabiranje sličnih monoma. - Sređeni oblik polinoma. Stepen polinoma. - Sabiranje polinoma. - Suprotni polinomi Razlika polinoma - Množenje monoma. Množenje polinoma monomom. - Množenje polinoma polinomom. - Kvadrat binoma. - Rastavljanje polinoma na faktore primjenom zakona distributivnosti. - Rješavanje jednačine oblika $ax^2 + bx = 0$. 	<p>Objašnjavaju pojam stepena kada je izložilac prirodan broj a osnova realan broj.</p> <p>Primjenjuju osnovne računske operacije sa stepenima i interpretiraju usvojena pravila obrnutim putem.</p> <p>Analiziraju algebarske izraze (monom, binom, trinom).</p> <p>Daju primjer sličnih monoma i predlažu polinome od datih monoma.</p> <p>Primjenjuju osnovne računske operacije sa polinomima i izračunavaju brojnu vrijednost izraza.</p> <p>Upoređuju kvadrat binoma i razliku kvadrata.</p> <p>Rješavaju rastavljanje polinoma na faktore primjenom zakona distributivnosti, (oblike kvadrata binoma, razlike kvadrata, kvadratnog trinoma koji nije kvadrat binoma).</p> <p>Rješavaju jednačine na novi način koji se zasniva na rastavljanju polinoma na faktore.</p>	<p>Poboljšavaju efikasnost u davanju objašnjenja za svaki korak u rješavanju zadataka.</p> <p>Dovode do perfekcije postupnosti u radu</p> <p>Automatski odradjuju primjenu formula za rastavljanje polinoma na faktore.</p> <p>Održavaju efikasnost u racionalnom računanju.</p> <p>Pokazuju spremnost da pri izvođenju zaključaka koriste indukciju, dedukciju i analogiju.</p>	<p>Zastupaju preglednost u pisanju i rješavanju zadataka</p> <p>Žele razviti naviku za izostavljanjem znaka za operaciju množenja između faktora monoma kao i broja 1, kad je on faktor.</p> <p>Konceptualiziraju računanje sa stepenima induktivnim putem i upoštavanjem</p> <p>Iniciraju razvoj vještine snalaženja u izboru pravilne metode kod faktorizacije polinoma.</p> <p>Preferiraju samostalan rad i samokontrolu.</p> <p>Organiziraju samostalno sticanje znanja primjenom didaktičkog materijala.</p>

- Razlika kvadrata. Rastavljanje polinoma oblika razlike kvadrata na faktore.

-Rješavanje jednačine oblika $x^2 - a = 0, a \geq 0$.

- Faktorizacija polinoma oblika $x^2 \pm 2xy + y^2$.

- Rješavanje jednačine oblika $x^2 \pm 2xy + y^2 = 0$.

5. Mnogougao (Poligon)

Mnogougao. Podjela mnogouglova.

- Zbir unutrašnjih i zbir vanjskih uglova mnogougla.

- Broj dijagonala mnogougla.

- Pravilni mnogougao i njemu karakteristični trougao.

- Konstrukcije pravilnih mnogouglova.

- Površina mnogougla.

Diskutiraju poligone i njihove podjele

Upotrebljavaju tvrdnju da je zbir vanjskih uglova svakog poligona pun ugao

Ilustriraju i konstruiraju pravilne poligone

Primjenjuju obrasce za izračunavanje

Površina, zbira unutarnjih uglova i broja dijagonala pravilnih i nepravilnih mnogouglova.

Automatski odradi praktičnu primjenu

znanja o uglovima i dijagonalama mnogougla (na sportskim terenima, nastavi Tehničke kulture...)

Demonstriraju ovisnosti među datim elementima mnogougla.

Evaluira redoslijed konstruktivnih koraka.

Dovede do perfekcije uočavanje i raspoznavanje mnogouglova u okolini

Interpretira vještinu korištenja pribora.

Zastupaju stavove o važnosti i značaju estetskih vrijednosti, harmoničnosti i pravilnosti u matematici i svakodnevnom životu.

Zastupaju stavove o značaju posmatranja, zapažanja, analize i logičkog mišljenja.

Održavaju pozitivne stavove prema učenju geometrije i ulozi geometrije u svakodnevnom životu.

6. Kružnica i krug

- Dijelovi kružnice i dijelovi kruga.

- Omjer obima kruga i prečnika kruga – broj π .

- Dužina kružnog luka.

- Površina kruga.

- Površina kružnog prstena i kružnog isječka.

Objasni razliku između kruga (površ) i kružnice (linije).

Broj π imenuje kao stalni omjer obima

kruga i prečnika kruga i na osnovu toga računa približnu vrijednost broja π

Površinu kruga objasni kao površinu π puta veću od površine kvadrata stranice r .

Interpretiraju sposobnost vizuelne

organizacije i orientacije, vizuelnog pamćenja (uspoređivanje veličina krugova i kružnica u praksi: presjeci stabala, stubova...)

Usavrše načine primjene algoritamskog rješavanja zadataka

Poboljšaju efikasnost mjerjenja i procjenjivanja, induktivnog i deduktivnog zaključivanja, identifikacije i generalizacije

Opravdavaju stavove o značaju estetskih vrijednosti, harmoničnosti i pravilnosti u matematici i svakodnevnom životu i značaju posmatranja, zapažanja, analize i logičkog mišljenja.

Preferiraju pozitivne stavove prema učenju geometrije i ulozi geometrije u svakodnevnom životu.

Međupredmetna povezanost za osmi razred

Matematika	Predmet	Nastavno područje	Kompetencije
Realni brojevi	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Jezik (čitanje i pisanje brojeva, pravila, zakonitosti, iznošenje zaključaka)	Matematička pismenost i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije:
Pitagorina teorema i njena primjena	Biologija Fizika Geografija Historija Likovna kultura Tehnička kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj	Priroda i prirodni procesi – Atmosferske padavine Primjena slaganja sila pod uglom, Rješavanje numeričkih zadataka sa primjenom realnih brojeva Izrada geografskih karata, slijepih i sa oznakama	Vođenje kućnog proračuna (budžeta), kupovanje, putovanje i slobodno vrijeme, dovođenje u vezu udaljenosti i trajanje putovanja

Proporcionalnost, funkcija direktnе i obrnute proporcionalnosti	Vrijeme i prostor (prošlost, sadašnjost i budućnost kraja - vremenska traka)	
	Linija (vrste, ritam, omjer), ugao (formacija forma, i crtanje pod uglom)	
	Crtanje skica, projekcija, grafikona, pomoću zakonitosti Pitagorine teoreme.	
	Prikaz koeficijenata čvrstine materijala	
	Igra, timski sportovi, značaj dodavanja i šutiranja lopte pod odgovarajućim uglom	
	Jezičko izražavanje	
	Odnosi između životnih sredina, reciprocitet u biljnom i životinjskom svijetu	
	Njutnovi zakoni i ostale fizičke oblasti na koje se pri izračunavanju primjenjuju realni brojevi i proporcije	
	Hemiske jednačine i ostale hemiske oblasti na koje se pri izračunavanju primjenjuju realni brojevi, procenti i proporcije	
	Orijentacija na geografskoj kartici, odnosi među formatima geografskih karata. Geografska dužina i širina kao koordinate	
Mnogougao (Poligon)	Likovna kultura	Proporcionalnost u likovima, odnos originala i reprodukciјa
	Muzička kultura	Proporcionalnost u duljini i visini tonova
	Tehnička kultura	Skica i projekcije objekata
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Tjelesne proporcije. Omjer igre i odmora.
	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Jezičko izražavanje
	Biologija	Oblik i forma mimo životnih sredina
	Fizika	Slaganje sila
	Historija	Formacije pri vojnim strategijama, vojni kamp
	Likovna kultura	Izrada aplikacija kroz sve sadržaje i različitim tehnikama
	Tehnička kultura	Skica, crtež, konstrukcija, oblici...
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Evaluacija, samokontrola, saglasnost – kolaboracija sa drugim članovima grupe, težnja za poboljšanjem

Kružnica i krug	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Oblici sportskih terena, poligona za tjelovježbe	Postavljanje pitanja o gradivu, inovacija, organizacione sposobnosti, optimizam
	Biologija	Opis enterijera i eksterijera Kruženja u prirodi	
	Fizika	Kružno i periodično kretanje	
	Hemija	Destilacija i kruženja tvari pri hemijskim procesima	
	Geografija	Orijentacija u prostoru i vremenu	
	Historija	Formacije pri vojnim strategijama, vojni kamp	
	Likovna kultura	Slikanje, crtanje	
	Muzička kultura	Harmonija i periodični tonovi	
	Tehnička kultura	Skica, crtež, konstrukcija, oblici...	
	Tjelesni i zdravstveni odgoj	Trčanje po zadatim linijama, štafeta...	

Didaktičko-metodičke napomene

1. Tema – Realni brojevi

Za razumijevanje skupa realnih brojeva potrebno je najprije ponoviti sve o skupovima prirodnih, cijelih i racionalnih brojeva i operacije sa tim brojevima. Postupno i pravilno formiranje pojmove: kvadratni korijen, aritmetički kvadratni korijen i iracionalan broj je uvjet za pravilno shvatanje realnog broja.

- Objasniti dobro pojam kvadrata racionalnog broja i pojam rješavanja kvadratne jednačine $x^2 = a$, $a \geq 0$.
- Izračunavati vrijednost kvadrata racionalnog broja (u obliku razlomka i u obliku decimalnog broja) što će pripremiti učenike za kasnije shvatanje i izračunavanje vrijednosti stepena.
- Uvesti kvadratni korijen kao način zapisivanja rješenja kvadratne jednačine, a vrijednost kvadratnog korijena kao broj koji treba kvadrirati da se dobije potkorjena veličina.
- Posebno naglašavati uzimanje pozitivne vrijednosti kvadratnog korijena kod aritmetičkog kvadratnog korijena.
- Detaljno obrazložiti jednakost $\sqrt{a^2} = |a|$ uz ponavljanje pojma apsolutne vrijednosti broja.
- Objasniti i pokazati na primjerima identitet $(\sqrt{a})^2 = a$, $a \geq 0$, tj. da se broj ne mijenja ako ga korjenjemo a zatim kvadriramo.
- Primijeniti definiciju kvadratnog korijena i relacije \leq i \geq za objašnjavanje približne vrijednosti kvadratnog korijena racionalnog broja (koristiti tablice kvadrata u udžbeniku).
- Izračunavanje približnih vrijednosti kvadratnog korijena brojeva vršiti na unaprijed određen broj decimala (pomoću tablice ili džepnog računara).
- Prije uvođenja iracionalnih brojeva navesti razloge njihovog postojanja. Svaki racionalan broj može se napisati kao decimalan broj (čisto periodičan ili mješovito periodičan). I obrnuto, svaki racionalan broj u decimalnom obliku sa konačnim ili beskonačnim brojem decimala može se napisati u obliku razlomka $\frac{a}{b}$. Sada saopćiće učenicima da ima i takvih brojeva u decimalnom obliku sa beskonačno decimala (neperiodični), koji se ne mogu napisati u obliku razlomka $\frac{a}{b}$, što znači da nisu racionalni.
- Kao primjer uzeti $\sqrt{2}$ ili u decimalnom zapisu $1,4142135\dots$ i dokazati poznatim postupkom da $\sqrt{2}$ nije racionalan broj.
- Zaključak uopćiti npr. $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, -\sqrt{8}$ itd. nisu racionalni brojevi i da se takvi brojevi koji nisu racionalni zovu iracionalni.

- Definirati iracionalan broj kao decimalan neperiodičan zapis sa beskonačno decimalom.
- Definirati skup realnih brojeva kao uniju skupova \mathbb{Q} i \mathbb{I} kada učenici usvoje da je $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$.
- Primjenjivati sadržaje iz nastavne teme. Realni brojevi u kombiniranim zadacima u cilju sistematiziranja znanja.

2. Tema – Pitagorina teorema i njena primjena

Potrebno je učenike upoznati sa: formulacijom Pitagorine teoreme – iskazom i zapisom, shvatanjem i razumijevanjem suštine Pitagorine teoreme i njenom širokom primjenom u računskim, konstruktivnim i praktičnim zadacima.

- Upoznati učenike sa Pitagorinom teoremom služeći se tzv. „egipatskim trouglom“
- Historijski se osvrnuti na „egipatski trougao“ čije su stranice 3, 4 i 5 jedinica.
- Utvrditi da će trouglovi sa stranicama 5, 12 i 13, 6, 8 i 10 isto tako biti pravougli (konstrukcijom trougla datih stranica i provjerom mjerjenjem).
- Navoditi učenike na pronaalaženje ovisnosti $3^2 + 4^2 = 5^2$, $5^2 + 12^2 = 13^2$ i $6^2 + 8^2 = 10^2$ (aritmetička interpretacija), a zatim dati informaciju o „Pitagorinim brojevima“.
- Konstruisati kvadrate nad katetama i hipotenuzom konstruisanog „egipatskog trougla“ i dati geometrijsko tumačenje Pitagorine teoreme koje se zasniva na jednakosti površina.
- Na modelu Pitagorine teoreme potvrditi da je zbir kvadrata konstruisanih nad katetama jednak kvadratu konstruisanom nad hipotenuzom.
- Geometrijski dokaz Pitagorine teoreme izvodi svaki učenik na svom modelu koji je donio (od kartona u boji kvadrata i pravouglih trouglova i njihovim sklapanjem), a nastavnik na svom modelu ili koristi višeslojnu grafofoliju. Može izvesti i strožiji dokaz uz simboličko zapisivanje.
- Iskazati bez dokaza obrnutu teoremu Pitagorinoj teoremi i utvrditi je na primjerima.
- Primjenom Pitagorine teoreme konstrukcijski određivati tačke brojevne prave kojima se pridružuju iracionalni brojevi $\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{3}, -\sqrt{3}, \sqrt{5}, -\sqrt{5}, \dots$
- Uvježbavati primjenu Pitagorine teoreme.

3. Tema– Proporcionalnost, funkcija direktne i obrnute proporcionalnosti

Pri uvođenju pojmove razmjere i proporcionalnosti duži treba koristiti prethodna znanja učenika o razmjeri, mjerenu i upoređivanju duži. Samjerljivost i nesamjerljivost duži vezati za vrijednost razmjere njihovih dužina koja je racionalan ili iracionalan broj. Kada učenici upoznaju opći pojam razmjere, uvodi se pojam proporcije a zatim proporcionalnost duži. Talesovu teoremu o proporcionalnosti odsječaka koje paralelne prave grade na kracima ugla treba dokazati i dobro uvježbati njenu primjenu. Pojam pravilnog koordinatnog sistema treba dograditi i upoznati važnije pojmove u vezi sa funkcijom. Posebnu pažnju posvetiti funkcijama direktne i obrnute proporcionalnosti.

- Razgraničiti jasno pojmove upoređivanja duži, mjere, jedinične mjere, mjernog broja i dužine duži
- Grafički upoređivati duži i obuhvatiti dva slučaja: za koliko je jedna duž veća (manja) od druge duži i koliko puta je jedna duž veća (manja) od druge duži.
- Pojam mjere duži (duž koja se sadrži cio broj puta u dатoj duži) također formirati na primjerima.
- Uvesti mjerni broj i jediničnu duž, a zatim izvesti zaključak da se svakoj duži može pridružiti pozitivan broj.
- Pojam dužine duži izgraditi na primjerima. Na primjer, ako je $MN = 12$ cm, učenik treba znati odgovoriti na pitanje: koja je jedinična duž? Koji broj je mjerni broj? Koliko puta je duž MN veća od jedinične duži? Kolika je dužina duži MN?
- Ponoviti razmjeru dva broja (definiciju i osnovne osobine) bez obzira što su taj pojam učenici u 6 razredu upoznali i koristili u zadacima.
- Pojam samjerljivosti i nesamjerljivosti duži definirati pomoću vrijednosti razmjere duži.
- Na primjeru razmjere dijagonale i stranice kvadrata koja je $\sqrt{2}$ tj. iracionalan broj primijeniti definiciju i izvesti tačan zaključak.
- Definirati proporcionalne duži i ukazati da osnovne osobine proporcije za brojeve vrijede iz duži
- Uvesti pojam pravouglog koordinatnog sistema prikazivanjem podataka sa dvije veličine (npr. promjena vremena i temperature). Objasnitи pojmove: koordinatni početak, jedinična duž, apscisna osa, ordinatna osa a zatim definirati pravougli koordinatni sistem.
- Ponoviti prikazivanje funkcija grafom, tablicom i formulom a zatim definirati funkciju.
- Obratiti pažnju na grafičko predstavljanje funkcija. Učenici treba da shvate da grafik funkcije čini skup svih tačaka dobivenih tako da se za svaki broj $X \in \mathbb{R}$ može po formuli izračunati vrijednost funkcije $Y \in \mathbb{R}$, i da svakom uređenom paru (X, Y) odgovara samo jedna tačka koordinatne ravni.

- Navesti više primjera direktno proporcionalnih veličina pa na osnovu jednakosti omjera (razmjera) definisati proporciju i njene osobine.
- Pojam procenta kao specijalni slučaj razlomka koji su učenici upoznali u 6 razredu proširiti i rješavati zadatke procentnog računa proporcijom.
- Uvesti pojmove iz kamatnog računa i rješavati probleme koristeći svojstva direktno proporcionalnih veličina.

4. Tema – Cijeli racionalni izrazi

Ova tematska cjelina realizira se prvo daljom izgradnjom pojma stepena koji su učenici već upoznali u temi realni brojevi. Poslije toga se prelazi na upoznavanje pojma racionalnog izraza i izračunavanje brojne vrijednosti. Među racionalnim izrazima posebno su značajni polinomi. Identične transformacije polinoma mogu se uspješno vršiti uz dobro poznavanje sadržaja o stepenima, kao i svojstava računskih operacija.

- Pojam stepena obraditi postupno. Navoditi primjere tako da se za bazu uzimaju prirodni, cijeli, racionalni i iracionalni brojevi, nakon čega izvršiti uopštavanje.
- Za određivanje vrijednosti stepena koristiti obrnut proces – predstavljanje stepena u obliku proizvoda jednakih faktora.
- Kod operacija sa stepenima svako pojedinačno pravilo uvježbavati na dovoljnem broju raznovrsnih zadataka.
- Proširiti pojam izraza koji je uveden u skupu racionalnih brojeva na skup realnih brojeva i uvesti naziv algebarski izraz.
- Računske operacije sa monomima i polinomima (u srednjem obliku) vršiti na osnovu poznatih zakona računanja sa brojevima.
- Poslije uvježbavanja pojedinih formula dati njihovo geometrijsko tumačenje pomoću odgovarajućih slika, čime se učenici očigledno uvjeravaju u istinitost tvrdjenja.
- Postupno raditi rastavljanje polinoma na faktore jer je dosta teško za učenike. Na primjer, polinom prilagoditi obliku usvojene formule pa ga onda rastaviti na faktore. $(4x^2 - 25y^2 = (2x)^2 - (5y)^2)$. $8x^3 + 27y^3 = (2x)^3 + (3y)^3$ itd.).
- Racionalno računati primjenjujući formulu za razliku kvadrata na čisto brojevne izraze ($7,29^2 - 2,71^2$).
- Rastavljanje polinoma na faktore primjenjivati pri rješavanju jednačina datih oblika.

5. Tema – Mnogougao poligon

Ovom tematskom cjelinom proširiti, produbiti i sistematizovati će se ranije stečena znanja o trouglu i četverouglu.

- Mnogougao uvesti, induktivnom metodom uopćavanjem i sistematizacijom ranije naučenih pojmoveva o trouglu i četverouglu. Svaki učenik nekim od metoda treba se uvjeriti da je zbir vanjskih uglova svakog mnogougla pun ugao.
- Formula, pravilo računanja broja dijagonala mnogougla treba koristiti i kod rješavanja nekih logičko kombinatornih zadataka. Na primjer: Koliko se različitih pravih može povući kroz deset tačaka od kojih tri nisu kolinearne ...
- Na osnovu naučenih znanja računanja površine trougla, posebno jednakokrakog, uvoditi učenike u strategije izračunavanja površina mnogougla uopće. Naročito je korisno povezivanje konstruisanja pravilnih poligona i računanje obima i površina istih.

6. Tema – Kružnica i krug

Nakon što se ponove prošire i kompletiraju znanja o krugu i kružnici i dijelovima istih, pristupa se izuzetno važnom problemu izgradnji pojma broja π . U procesu formiranja broja π obavezno na početku koristiti eksperiment, mjerjenje i dijeljenje brojeva (obima i prečnika). Nakon toga proučavaju se omjeri obima i prečnika pravilnih poligona upisanih i opisanih krugu. Broj π svojim nastankom upućuje učenika na način izračunavanja obima kruga.

- Do formule za računanje površine kruga treba doći eksperimentalnim putem. Aproksimativnom transformacijom površi kruga u površ pravougaonika. Polazište za izvođenje formule za površinu kruga može biti i formula za površinu kružnog isječka posmatranog kao trougao sa osnovicom l i visinom r. Formuli za površinu kruga treba dati geometrijsko značenje (površina π puta veća od površine kvadrata stranice r, ili površina jednakova površini pravougaonika čije su stranice πr i r).

Ocjenvivanje

Ocjenvivanjem treba utvrditi u kojoj mjeri su učenici usvojili pređeno gradivo i stekli matematičke vještine i radne navike i kako stečena znanja umiju primjenjivati u rješavanju praktičnih zadataka. Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i vrednovati njihova znanja, vodeći računa o individualnim mogućnostima, sposobnostima i sklonostima.

U skladu s tim, vrednovanje treba da bude zasnovano na različitim metodama, procedurama i instrumentima. Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga dok on izvodi zadani aktivnosti. Pored tradicionalnog pristupa vrednovanju, potrebno je pratiti i procjenjivati: kreativnost učenika prilikom rješavanja zadataka, rad učenika na projektima, učenički doprinos za vrijeme grupnog rada, specifične komunikativne i radne vještine, uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr. Osim navedenog, prilikom utvrđivanja ocjene iz matematike treba vrednovati i neke druge komponente: trud i zalaganje učenika, motive i interes, sklonosti i sposobnosti, objektivne uvjete za rad.

U svakom polugodištu radi se najmanje jedna školska pisana zadaća sa analizom i ispravkom.

Prilagođavanje programa

Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja, procesa, proizvoda i sredine učenja, zavisno od osobnosti potreba učenika određene populacije, odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. Individualno prilagođeni program, kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik MATEMATIKE i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda, uz korištenje potrebne ekspertize (zdravstvenih i socijalnih radnika) i učešće roditelja.

DEVETI RAZRED

Programski sadržaj Matematike za deveti razred koncipiran je kao logičan nastavak nastave Matematike iz osmog razreda i ranijih razreda, tako da utvrđuje i proširuje do sada stekena znanja i vještine. U prvom dijelu učenici se upoznaju sa pojmom razlomljenog racionalnog izraza kroz utvrđivanje računskih radnji sa polinomima i njihovu primjenu. Druga tema utvrđuje i proširuje ranije stekena znanja o odnosima tačke, prave i ravni i spoznaju o konkretnim primjerima u svakodnevnom okruženju u kojima se ovi odnosi pojavljuju i primjenjuju. U trećoj temi proširuju se znanja o direktnoj i obrnutoj proporcionalnosti kroz grafički prikaz i uvođi se pojam linearne funkcije. U četvrtoj i petoj temi rješavaju se linearne jednačine i sistemi linearnih jednačina i osposobljavaju učenici za njihove primjene. Šesta tema daje učenicima spoznaju o tijelima u prostoru i osnovnim proračunima vezanim za geometrijska tijela.

Programski sadržaji tematskih cjelina

1. Tema - Razlomljeni racionalni izrazi

- Definiranost razlomljenog racionalnog izraza, računske radnje sa razlomljenim racionalnim izrazima.

2. Tema – Tačka, prava i ravan

- Međusobni odnos tačke i prave. Međusobni odnos tačke i ravni.
- Određenost prave. Određenost ravni. Međusobni odnos dvije prave.
- Međusobni odnos prave i ravni. Međusobni odnos dvije ravni. Diedar.

3. Tema – Grafici funkcije direktnе i obrnute proporcionalnosti. Linearna funkcija

- Pravougli koordinatni sistem u ravni. Rastojanje između dvije tačke.
- Grafik funkcije direktnе i obrnute proporcionalnosti.
- Linearna funkcija, eksplicitni i implicitni oblik.
- Grafik linearne funkcije. Nula i tok linearne funkcije.

4. Tema – Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom .

- Pojam linearne jednačine. Jednakosti i jednačina. Ekvivalentne jednačine.
- Grafičko i algebarsko rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom.
- Linearne nejednačine- osnovni pojmovi. Ekvivalentne nejednačine. Algebarsko rješavanje linearnih nejednačina sa konstantnim koeficijentom.

5. Tema – Sistem linearnih jednačina sa dvije nepoznate

- Pojam linearne jednačina sa dvije nepoznate i njena rješenja. Grafički prikaz rješenja sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. Ekvivalentni sistem linearnih jednačina. Rješavanje sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate grafičkom i algebarskom metodom (metodom supstitucije i metodom suprotnih koeficijenata).
- Primjena sistema od dvije linearne sa dvije nepoznate.

6. Tema – Geometrijska tijela

- Rogalj. Polieder. Prizma, piramida, valjak (cilindar), kupa (stožac, konus), lopta (kugla). Vrste, elementi, presjeci, mreže, površine i zapremine nekih geometrijskih tijela.
- Primjena Pitagorine teoreme na geometrijska tijela.

Ishodi učenja po programskim sadržajima

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Sposobnosti	Načini učenja	Vrijednosti, stavovi, ponašanje
1. Razlomljeni racionalni izrazi	<p>Objasniti osnovne pojmove o razlomljenim racionalnim izrazima, definiranosti, obliku, računskim radnjama</p> <p>Primijeniti osnovna svojstva računskih operacija na rješavanje razlomljenih racionalnih izraza</p>	<p>Izvršiti provjeru je li racinalni izraz definiran i je li moguće pojednostaviti jedan ili više izraza pomoću računskih radnji</p> <p>Kompletirati sa pouzdanjem razlomljeni racionalni izraz i izvršiti njegovo svođenje na najjednostavniji oblik</p>	<p>Pokazati spremnost za čitanje i razumijevanje matematičkih tekstova i simbolike, precizno formuliranje pojmljiva.</p> <p>Inicirati posmatranje i zapažanje</p> <p>Dati primjer funkcionalne ovisnosti u raznim oblastima i prikazivati ih na različite načine</p>	
2. Tačka, prava i ravan	<p>Analizirati osnovne geometrijske pojmove (tačka, prava, ravan), određenost prave i ravni, kao i pojmove: paralelne prave, mimoilazne prave, prava paralelna sa ravnim, prava normalna na ravan.</p> <p>Opisati pojmove: definicija, stav, aksioma i teorema.</p> <p>Prodiskutirati o međusobnim odnosima tačke i prave, tačke i ravnim, dvije prave i dvije ravni.</p>	<p>Odraditi konkretne zadatke s ciljem da ocijeni je li prava određena sa dvije različite tačke, a ravan sa tri nekolinearne tačke.</p> <p>Na modelu kvadra pokazat će međusobni položaj prave i ravni, odraditi će sistematski prebrojavanje sviju pravih određenih datim tačkama koje su paralelne, odnosno koje nisu paralelne sa datom ravnim.</p> <p>Ocijenit će na modelu kvadra je li zadana prava normalna na ravan ili nije, jesu li zadane ravni normalne ili nisu, automatski će prebrojavati prave određene datim tačkama, koje su normalne na datu ravan.</p>	<p>Braniti i formulisati zaključke</p> <p>Održati istraživački duh i osjećaj zadovoljstva poslije riješenih zadataka.</p> <p>Dati primjer primjene matematičkog znanja na razne probleme iz svog okruženja.</p> <p>Preferirati precizno i spretno korištenje geometrijskoga pribora.</p> <p>Održati kritički pristup rezultatima svoga rada</p>	
3. Grafici funkcije direktne i obrnute proporcionalnosti. Linearna funkcija	<p>Navesti primjere i ilustrirati na različite načine (uključujući i sliku, skicu, zapisivanje simbolima) značenje i primjenu značenja nagiba prave i odsječka na y osi i njihovu geometrijsku interpretaciju.</p> <p>Kategoriziraju jednačine odnosno nejednačine kao uslove izražene algebarskim jezikom koji postoji između poznatih i nepoznatih veličina</p>	<p>Napraviti grafički prikaz funkcije kada su domena i kodomena skupovi realnih brojeva.</p> <p>Ocijenit će rast ili pad linearne funkcije prema nagibu prave.</p> <p>Pokazati kroz praktične primjere primjenu pravila i postupaka u računanju i grafičkom predstavljanju funkcija.</p> <p>Mijenjati tekstualne zadatke u numerički oblik</p>	<p>Klasificirati podatke potrebne da se riješi problem</p> <p>Opravdati postupke rješavanja matematičkih zadataka različitih nivoa, složenosti, strukture</p> <p>Pretpostaviti uslove izražene algebarskim jezikom koji postoje između poznatih i nepoznatih veličina.</p> <p>Podržati potrebu za saradnjom u procesu učenja</p>	

4. Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom. Cijeli racionalni izrazi	Prevesti će datu jednačinu (nejednačinu) u njoj ekvivalentnu jednačinu (nejednačinu) najprostijeg oblika. Primjenjivat će linearne jednačine i sisteme linearnih jednačina sa dvije nepoznate u rješavanju raznih problema iz života i raznih oblasti nauke (geometrije, fizike, hemije).	Grafičkom metodom odraditi će jednačine koje imaju jedinstveno rješenje, koje nemaju rješenje i one jednačine koje imaju beskonačno mnogo rješenja.	Dati primjer za primjenu usvojenog matematičkog znanja u prirodnim naukama i tehniци. Organizirati uspješno korištenje raznih izvora znanja.
5. Sistem linearnih jednačina sa dvije nepoznate	Prodiskutirati o mogućim oblicima sistema i načinima njihovog rješavanja Objasniti i ilustrirati pojedine slučajevе postojanja ili ne postojanja sistema Riješiti zadatke u kojima je zadan sistem koji ima rješenja. Primijeniti će stečeno matematičko znanje na razne probleme iz svog okruženja i zadatke problemskog tipa.	Održati efikasnost u rješavanju sistema zadanoг u eksplicitnom i implicitnom obliku, kao i rješavanju praktičnih tekstualnih zadataka iz svakodnevnog života. Napredovati sa sigurnošću u rješavanju zadataka primjenom obrazaca za obim i površinu nekih četverouglova (obimu i površini sportskih terena, radnih prostorija, gradilišta...)	Podržati zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika, Pokazati spremnost prepoznavati primjenu matematičkog mišljenja u životu savremenog čovjeka. Preferirati precizno i spretno korištenje geometrijskoga pribora. Samostalno sticati znanje primjenom didaktičkog materijala Inicirati uočavanje zavisnosti u različitim matematičkim sadržajima.
6. Geometrijska tijela	Primijeniti raspoložive (i dobijene) informacije o rogljastim i oblim geometrijskim tijelima Prodiskutirati će opće i pojedinačne formule za površinu i zapreminu geometrijskih tijela i primjenjivati ih u praktičnim zadacima	Selektirati geometrijska tijela na objektima u svom okruženju. Automatski odraditi izračunavanje površina i zapremina tijela u svom okruženju (zgrade, kuće, krovovi...) primjenom općih i pojedinačnih formula za površinu i zapreminu geometrijskih tijela primijene u rješavanju praktičnih zadataka	Pokazati spremnost za razvijanje istraživačkog duha i osjećaja zadovoljstva poslije rješenih zadataka, te razvijanje smisla za simetriju, harmoniju, preciznost, jasnoću.

SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Odgojno-obrazovni ciljevi

Programski sadržaji	Znanje	Načini učenja	
	Sposobnosti	Vrijednosti, stavovi, ponašanje	
1. Razlomjeni racionalni izrazi - Pojam razlomjenog racionalnog izraza, definiranost - Računske radnje sa razlomjenim racionalnim izrazima: sabiranje i oduzimanje, množenje i dijeljenje - Svojstva računskih radnji sa racionalnim izrazima	Identificiraju razlomljeni racionalni izraz Objašnjavaju definiranost izraza Primjenjuju pravila za izvođenje računskih radnji sa razlomjenim racionalnim izrazima	Demonstriraju postupke provjere definiranosti, te sabiranja i oduzimanja, množenja i dijeljenja razlomljenih racionalnih izraza Izvrše usporedbu istih računskih radnji sa razlomcima	Zastupaju značaj pažljivog, analitičkog promatranja, primjene stečenog znanja o računskim radnjama, svojstvima računskih radnji na brojne skupove, razlomcima Izraze sposobnost uočavanja i umijeće logičkog zaključivanja
2. Tačka, prava, ravan	Definiraju osnovne geometrijske pojmove .	Demonstriraju sposobnost prostornog posmatranja i pravilnog uočavanja	Crtanjem iniciraju poboljšanje prostorne predstave.

<ul style="list-style-type: none"> - Međusobni odnos tačke i prave. Određenost prave. - Međusobni odnos tačke i ravni. Određenost ravni. - Prava u ravni Međusobni odnos dvije prave. - Međusobni odnos prave i ravni. Normala na ravan. Rastojanje tačke i ravni. - Međusobni odnos dvije ravni. Rastojanje između dvije paralelne ravni. - Diedar. 	<p>Parafraziraju osnovne stavove (aksiome) i teoreme o određenosti prave i ravni .</p> <p>Prodiskutiraju i primjene međusobne odnose tačaka, pravih i ravni u prostoru .</p> <p>Objašnjavaju pojam diedra, ugla diedra i okomitost ravni.</p>	<p>uzajamnih odnosa geometrijskih elemenata.</p> <p>Pokažu spremnost deduktivnog zaključivanja pri primjeni teorema u zadacima.</p>	<p>Preferiraju samostalno posmatranje i proučavanje geometrijskih činjenica.</p> <p>Podržavaju razvoj logičkog rasuđivanja upotrebom nekih aksioma i teorema.</p>
<h3>3. Grafici funkcije direktnie obrnute proporcionalnosti linearne funkcija</h3> <ul style="list-style-type: none"> - Pravougli koordinatni sistem u ravni. Rastojanje dvije tačke. - Grafik funkcije direkne proporcionalnosti $y = kx$. - Linearna funkcija oblika $y = kx + n$. Eksplisitni i implicitni oblik. - Grafik linearne funkcije. - Parametri k i n i njihovo geometrijsko značenje. - Nula funkcije. - Tok funkcije. - Grafik funkcije obrnute proporcionalnosti 	<p>Diskutiraju pravougli koordinatni sistem u ravni.</p> <p>Daju primjer određivanja tačaka koje odgovaraju datim uređenim parovima i obrnuto.</p> <p>Ilustriraju formulu za udaljenost tačaka u ravni.</p> <p>Upoređuju načine zapisivanja funkcija, daju primjer izračunavanja vrijednosti funkcije.</p> <p>Ilustriraju da je funkcija direktne proporcionalnosti linearna funkcija.</p> <p>Analiziraju crteže grafika upoznatih funkcija i u njima lociraju potrebne/ zadane podatke.</p> <p>Upotrebljavaju nul tačku zadane linearne funkcije grafički i računski.</p>	<p>Kompletiraju sa pouzdanjem vještina snalaženja razumijevajući ideju višestruke primjene koordinatnog sistema u ravni (koordinate položaja broda na otvorenom moru, aviona u zraku, geografske koordinate gradova...)</p> <p>Napreduju sa sigurnošću u razlikovanju eksplisitnog i implicitnog oblika linearne funkcije.</p> <p>Demonstriraju linearnu funkciju formulom, tabelom i njenim grafikom – pravom.</p>	<p>Primjenom grafičkih ilustracija dati primjer funkcionalnog mišljenja, tj. prepostaviti pojam funkcionalne ovisnosti veličina.</p> <p>Usvajaju linearnu funkciju kao model pomoću kojeg se mogu predstavljati različite situacije i procesi.</p> <p>Preferiraju vještinu brzog i spretnog crtanja.</p>
<h3>4. Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom</h3> <ul style="list-style-type: none"> - Linearne jednačine, osnovni pojmovi. - Grafičko rješavanje linearnih jednačina. - Ekvivalentne jednačine. - Algebarsko rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. - Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. - Linearne nejednačine, osnovni pojmovi. - Ekvivalentne nejednačine. - Algebarsko rješavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom. 	<p>Iznose osnovna svojstva jednakosti i nejednakosti.</p> <p>Rješavaju linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom svodeći ih na ekvivalentne jednačine, odnosno jednačine prostijeg oblika.</p> <p>Ilustriraju i primjenjuju postupak rješavanja jednačine i nejednačine i provjere rješenja.</p> <p>Analiziraju ekvivalentnosti jednačina i nejedančina.</p> <p>Primjenjuju jednačine i nejednačine u rješavanju problemskih zadataka.</p>	<p>Ocenjuju sposobnost razumijevanja i analiziranja problemskih zadataka.</p> <p>Interpretiraju rješavanje zadataka iz života, geometrije, fizike, hemije.</p> <p>Odlučuju se za samokontrolu pri rješavanju zadataka u cilju izgrađivanja samostalnog načina mišljenja.</p>	<p>Žele tekstualne zadatke koji se rješavaju pomoću jednačina prevesti u odgovarajuće jednačine.</p> <p>Održavaju naviku za preciznost u radu, preglednost i urednost u rješavanju zadataka.</p> <p>Preferiraju matematičko mišljenje analogijom, induktivnim i deduktivnim zaključivanjem.</p> <p>Usvajaju značaj primjene stecenog znanja o jednačinama.</p>

5. Sistem linearnih jednačina sa dvije nepoznate	Diskutiraju pojam sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate i pojam rješenje sistema.	Održavaju efikasnost pri logičkom povezivanju podataka u konkretnim zadacima.	Traže način da sistemski i pregledno ispisuju pronađene veze koje postoje među veličinama u datom zadatku.
- Linearna jednačina sa dvije nepoznate- pojam i njena rješenja. Grafički prikaz rješenja.	Primjenjuju osnovna pravila zamjenjivanja jednog sistema u njemu ekvivalentan, jednostavniji sistem	Održavaju efikasnost pri izvođenju ispravnih zaključaka.	Preferiraju naviku pravilnog potpisivanja jednačine jednu ispod druge, kao i odgovarajućih članova.
- Sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate.	Analiziraju suštinu grafičke metode da se obje jednačine sistema prikažu kao prave u koordinatnom sistemu, kao i nedostatak ove metode jer daje samo približno rješenje sistema.	Dovode do perfekcije sposobnost da tekstualne zadatke izraze matematičkim jezikom.	Obavezuju se na samostalno učenje korištenjem udžbenika i poluprogramiranog materijala.
Postojanje rješenja i geometrijski prikaz mogućih slučajeva.	Rješavaju sisteme linearnih jednačina navedenim algebraskim metodama.		
Ekvivalentni sistemi linearnih jednačina.	Ilustriraju probleme u kojima treba odrediti dvije nepoznate veličine i da postavljeni sistem od dvije linearne jednačine ima jedinstveno rješenje		
- Grafička metoda rješavanja sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate.	Iznose da je korisno provjeriti dobiveno rješenje u tekstu zadatka.		
- Ovisnost rješenja sistema linearnih jednačina od odnosa koeficijenata sistema.			
- Rješenje sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate metodom suprotnih koeficijenata.			
- Primjena sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate.			
6. Geometrijska tijela			
- Roglj. Polieder.	Objašnjavaju pojam roglja, pojam geometrijskog tijela i pojam poliedra.	Interpretiraju sposobnost uočavanja prostornih odnosa.	Odabiru pregledno i pravilno zapisivanje zadataka i rješenja zadatka.
- Prizma: pojam, vrste, elementi i presjeci prizme. Mreža prizme. Površina prizme, kvadra i kocke.	Iznose definiciju prizme i piramide.	Evaluiraju načine kako od očiglednog opažanja doći do apstrakcije.	Daju primjere za spremnost, preciznost i tačnost u radu i crtanju.
- Zapremina prizme. Zapremina kvadra i kocke.	Diskutiraju i opisuju prizme i piramide (pravilne, nepravilne, prave, kose).	Ocenjuju ispravnost načina donošenja zaključaka (naročito deduktivnog).	Zastupaju da je korištenje općih formula za površinu i zapreminu pogodnije i da dovodi brže do rezultata.
- Površina i zapremina pravilne četverostrane, trostrane, šestostrane prizme.	Lociraju pojmove: baza (osnova), bočne strane, osnovna i bočna ivica, visina, visina bočne strane (apotema), presjek prizme i piramide i skiciraju ih	Interpretiraju praktičnu primjenu stečenog znanja.	Održavaju matematičko mišljenje primjenom misaonih operacija, generalizacije i analogije.
- Piramida: pojam, vrste, elementi i presjeci piramide.	Daju primjer nastanka cilindrične i konusne površi, zatim pravog valjka i prave kupe	Uočavaju geometrijska tijela u objektima i predmetima iz svog okruženja (zgrade, krovovi...)	Pokazuju brigu za samoučenje.
- Mreža i površina piramide. Površina pravilne četverostrane piramide.	Definiraju valjak, kupu, sferu i loptu.		
- Zapremina piramide. Zapremina pravilne četverostrane piramide.	Opisuju prav i kosi valjak, pravu i kosu kupu		
- Površina i zapremina pravilne trostrane i šestostrane piramide.	Lociraju osni presjek valjka, osni presjek kupe, zatim veliki loptin krug		
- Valjak: nastanak, elementi, vrste i presjeci.	Primjenjuju opće formule priizračunavanju		
- Mreža i površina valjka.			
- Zapremina valjka.			

- Kupa, konusna površina, elementi, vrste, presjeci površina i zapremina navedenih tijela.
- Mreža i površina kupe Primjenom Pitagorine teoreme i datih elemenata za konkretno geometrijsko tijelo, skicira i rješava računskim putem ostale bitne elemente toga tijela.
- Zapremina kupe.
- Sfera i lopta. Presjeci i dijelovi lopte.
- Površina lopte
- Zapremina lopte.
- Primjena Pitagorine teoreme na razne problema koji se mogu postaviti za navedena geometrijska tijela.

Međupredmetna povezanost, deveti razred

Matematika	Predmet	Nastavno područje	Kompetencije
Razlomljeni racionalni izrazi		Slušanje, govor (govor, razgovor, dogovor), objašnjenja uočavanje prostornih odnosa opisivanjem	Samopouzdanje, samokontrola, fleksibilnost u prihvatanju promjena, komunikacija „oči u oči“, stvaranje veza, savjesnost, izdvajanje bitnog od nebitnog, istraživanje
Tačka, prava, ravan	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Fizika Hemija Likovna kultura Muzička kultura Tehnička kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj	Klatno kao fizička tačka, linijsko predstavljanje prelamanja svjetlosti Molekularni prikaz supstanci Pozicioniranje početnih tačaka kod crtanja i skiciranja Muzičke igre. Pjevanje i sviranje sekvenci, snalaženje u notnom zapisu na linijama Proračuni u skicama i odnos među elementima skica Formiranje i povezivanje ekipa, po različitim načinima ovisnosti. Skiciranje sportskih terena i pozicija	
Grafici funkcije direktne i obrnute proporcionalnosti linearna funkcija	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Biologija Fizika Hemija Geografija Historija Likovna kultura Tehnička kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj	Sadržaji po direktnom posmatranju. Sadržaji iz mašte i proživljene realnosti. Funkcionalna ovisnost živih bića o životnoj sredini Grafičko predstavljanje ovisnosti i promjena među fizičkim veličinama. Grafičko predstavljanje ovisnosti i promjena među hemijskim veličinama. Geografske karte i pozicioniranje zadanih geografskih destinacija Međuovisnost uzroka i posljedica Funkcionalnost boja (modeliranje, rad sa kolaž	Matematička pismenost i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije: Vođenje kućnog proračuna (budžeta), kupovanje, putovanje i slobodno vrijeme, dovođenje u vezu udaljenosti i trajanja putovanja.
Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom			

Geometrijska tijela	papirom, tušem, crtanje, bojenje...)
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	Crtanje skica na milimetarskom papiru i pravljenje maketa
Biologija	Ovisnost uspjeha o kondicionalnoj spremnosti
Fizika	Opis i usporedba predmeta i oblika
Hemija	Oblici organa, transportnih posuda, akvarija i drugih vještačkih životnih sredina
Geografija	Putanje molekula, oblici fizičkih tijela i pomagala, posude, menzure, kotlovi, prese, prizma...
Historija	Oblikovanje supstance u hemijskim procesima, grijanju, hlađenju, topljenju...
Likovna kultura	Nebeska tijela, planetariji...
Muzička kultura	Oblici oružja i oruđa kroz historiju
Tehnička kultura	Crtež- prelazak sa apstraktnog na konkretno, usvojiti pojam prave i krive linije. Modeliranje od plastičnih masa, žice, vune, papira
Tjelesni i zdravstveni odgoj	Igre loptom u zatvorenim i otvorenim terenima

Didaktičko-metodičke napomene

1. Tema Razlomljeni racionalni izrazi

Postojeće spoznaje o polinomima, računskim radnjama sa njima, rastavljanju na faktore doraditi, sistematizirati, koristeći ranije stečeno znanje o razlomcima, povezati i uvesti učenike u pojam razlomljenog racionalnog izraza, te na istim osnovama objasniti mogućnosti i način primjene računskih radnji sa razlomljenim racionalnim izrazima

2. Tema Tačka, prava, ravan

U ovoj temi treba uvažavati didaktičke principe: očiglednost i postupnost i početi izlaganje od konkretnog ka apstraktnom. Koristiti oglede koji nisu ilustracija gotovih zaključaka, nego sredstvo za njihovo donošenje.

3. Tema Grafici funkcije direktnе i obrnute proporcionalnosti. Linearna funkcija

Pojam pravouglog koordinatnog sistema treba dograditi i sve znanje o funkcijama koje su učenici ranije stekli sada treba sistematizirati i uvesti definiciju funkcije.

- Uvesti pojam pravouglog koordinatnog sistema prikazivanjem podataka sa dvije veličine (npr. promjena vremena i temperature). Objasniti pojmove: koordinatni početak, jedinična duž, apscisna osa, ordinatna osa a zatim definirati pravougli koordinatni sistem.
- Ponoviti prikazivanje funkcija grafom, tablicom, i formulom a zatim definirati funkciju.
- Posebnu pažnju обратити на sastavljanje tablica a naročito na sastavljanje jednačina funkcionalnih zavisnosti dviju veličina.
- Linearnu funkciju $y = kx + n$ obraditi na primjerima iz života, geometrije i prirodnih nauka. Za parametre k i n uzimati i racionalne brojeve. Kada je potrebno za crtanje grafika koristiti milimetarski papir.
- Obratiti pažnju na grafičko predstavljanje funkcije. Učenici treba da shvate da grafik funkcije čini skup svih tačaka dobivenih tako da se za svaki broj $x \in \mathbb{R}$ može po formuli izračunati vrijednost funkcije $y \in \mathbb{R}$ i da svakom uređenom paru (x,y) odgovara samo jedna tačka koordinatne ravni.

- U prvim primjerima nastavnik sam daje odgovarajuće jedinice na koordinatnim osama a zatim učenici sami biraju jedinice prema potrebama zadatka.
- Kada se učenici na primjerima uvjere da je grafik linearne funkcije prava – konstrukcijom grafika sa više tačaka, preći na konstrukciju grafika pomoću dvije proizvoljne tačke a zatim skrenuti pažnju da je najbolje izabrati presječne tačke prave sa koordinatnim osama.
- Pokazati da se grafik linearne funkcije $y = kx + n$ može dobiti i na taj način da se nacrtava grafik funkcije direktnе proporcionalnosti $y = kx$ a zatim kroz tačku $T(0, n)$ povuče se prava paralelna tom grafiku.
- Preko više primjera pokazati da linearna funkcija $y = kx + n$ raste kad x raste ako je $k > 0$, a opada kad x raste ako je $k < 0$.
- Dajući proizvoljne vrijednosti argumentu x uzeti i vrijednost $x = -n/k$ koja predstavlja nulu (nulište) funkcije. Određivati nulu funkcije računski (rješavati jednačinu $kx + n = 0$) i grafički (pomoću dva uređena para u koordinatnom sistemu nacrtati grafik funkcije $y = kx + n$).
- Tok linearne funkcije predstavljati simbolički tablicama: (a) za $k > 0$; (b) za $k < 0$.

4. Tema Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom

Sistematsko izučavanje jednačina obrađuje se poslije linearne funkcije i njenog grafičkog predstavljanja kako bi se uz rješavanje linearne jednačine uporedno vršila geometrijska interpretacija rješenja. Algebarsko rješavanje linearnih jednačina treba vršiti na osnovu osobina jednakosti realnih brojeva. Za rješavanje linearnih nejednačina koristiti osobine relacije nejednakosti u skupu R .

- Opisati jednakost kao najširi pojam a zatim definirati identitet i na kraju jednačinu.
- Ponoviti osnovne osobine jednačina a zatim uvesti pojam ekvivalentnih jednačina.
- Znanje o jednačinama produbiti i utvrditi primjenom "matematičke vase".
- Tek tada preći na rješavanje jednačina novom metodom.
- Za koeficijente uz nepoznatu uzimati realne brojeve, a za nepoznate uzimati oznake: $y, m, n, t, u, \text{itd}$. jer to učenike navodi na opšte matematičko promišljanje.
- Obraditi primjere za rješavanje jednačina sa zagradama, razlomcima, algebarskim razlomcima, dvojnim razlomcima, promjenljivim koeficijentom koji ne treba da budu komplikirani niti sa prevelikim brojem članova.
- Navesti i jednačine u kojima se rješavanje svodi na objašnjenje izraza $a/0$, $a \neq 0$ i $0/0$ i objasniti diskusiju jednačine.
- Postavljati probleme koji odgovaraju uzrastu učenika sa raznovrsnom tematikom (iz odnosa među brojevima, problemi o radu, problemi procentnog računa, problemi iz geometrije i na kraju problemi iz fizike).
- Objasniti šta znači riješiti nejednačinu (rijesiti nejednačinu znači odrediti granice u kojima leže vrijednosti nepoznate koje zadovoljavaju zadalu nejednačinu) i da rješenje nejednačine ne daje konačnu određenu vrijednost nepoznate (rješenje nejednačine određuje interval u kome "leže" tražene vrijednosti nepoznate).
- Zapisivati rješenja nejednačina na više načina (računski, na brojevnoj pravoj, u intervalu).

5. Tema Sistem linearnih jednačina sa dvije nepoznate

Uvesti prvo pojam algebarske jednačina sa dvije nepoznate i dati njenu geometrijsku prezentaciju. Postepeno uvesti pojam sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznate, posmatrajući dvije prave u ravni koje se sijeku. Od očiglednog geometrijskog presjeka dvije prave napraviti algebarski sistem.

- Posebno obratiti pažnju na postojanje rješenja sistema (jedno rješenje, beskonačno mnogo rješenja, nema rješenja) i dati geometrijsku prezentaciju svih slučajeva.
- Postepeno izložiti metode za rješavanje sistema, od jednostavnijih ka težim, uz stalno poticanje razmišljanja o egzistenciji rješenja. Što je češće moguće davati geometrijske prezentacije i sistema i rješenja.
- U završnoj prezentaciji teme navoditi problemske zadatke koji se u načelu svode na sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. Poticati učenike da posebno izoštire razmišljanje, kako dati problem preformulisati u matematički model. Rješavanjem matematičkog modela (u ovom slučaju sistema), tražiti analizu i tumačenje rješenja izvornog problema.

6. Tema Geometrijska tijela

Postanak i osobine pojedinih geometrijskih tijela i njihovo skiciranje treba obraditi uporedno. Izvesti prvo opće formule za izračunavanje površine i zapremine rogljastih geometrijskih tijela a zatim ih primjenjivati na pojedine prizme i piramide (trostranu, četverostranu, šestostranu) čime dobivaju svoj odgovarajući poseban oblik. Uporedno sa izvedenim formulama vrši se rješavanje računskih zadataka i njihova primjena.

- Objasniti pojam roglja i njegove elemente – ilustrirati slikom i pokazati na modelu trostrane piramide.
- Pojam geometrijskog tijela, pojam poliedra, elementi poliedra, broj strana poliedra, nazivi i mreža poliedra (objasniti i pokazati modele kocke i trostrane piramide).
- Podsetiti učenike na oblike prizmi i piramida. Postanak rogljastih tijela demonstrirati pokretnim modelima.
- Pokazati učenicima kako se dolazi do modela prizme i piramide za čiju izradu od papira je potrebna mreža (pomoću gotovog modela praviti sliku mreže na papiru).
- Crtati mreže svih prizmi i piramida. Obraditi svaku prizmu i piramidu pojedinačno i detaljno.
- Pokazati kako nastaje zarubljena piramida.
- Učenici prave modele tijela, a bolje modele nastavnik ostavlja jer mu mogu poslužiti kao nastavno sredstvo.
- Podsetiti učenike na predmete oblika valjka, kupe i lopte iz svoje okoline. Objasniti i demonstrirati nastanak oblih tijela rotacijom ravnih figura (valjak nastaje rotacijom za 360° pravougaonika oko jedne njegove stranice, kupa nastaje obrtanjem za 360° pravouglog trougla oko jedne njegove katete kao ose ili jednakokrakog trougla oko njegove ose simetrije, a lopta nastaje obrtanjem kruga oko jednog njegovog prečnika ili polukruga od žice (kartona) također oko prečnika).
- Pokazati kako nastaje zarubljena kupa.
- Naglasiti da je svaki presjek lopte sa ravni krug, a presjek sfere sa ravni kružnica. Takve kružnice na globusu su ekvator i meridijani.
- Kod konstrukcije mreže valjka objasniti konstrukciju duži $r\Pi$, a kod mreže kupe objasniti konstrukciju kružnog isječka.
- Za izvođenje formula za površinu tijela koristiti mreže tijela.
- Objasniti kako se određuje (mjeri) zapremina tijela i ponoviti jedinice za zapreminu.
- Prvo podsjetiti učenike na izračunavanje zapremine kvadra (slaganjem i prebrojavanjem jedinica zapremine u datom kvadru), a zatim odrediti zapreminu proizvoljne prizme (za prvi slučaj uzeti da je baza prizme pravougli trougao, pa je dopunit ido kvadra – dopuna je prizma podudarna datoj prizmi).
- Potrebno je odmah objasniti vezu između mase i zapremine kako bi se mogli rješavati praktični zadaci.
- Zapreminu piramide, valjka i kupe utvrditi ogledom. Koristiti šuplje modele tijela: prizme i piramide jednakih baza i jednakih visina. valjka poluprečnika baze r , visine H i kvadra sa ivicama r , $r\Pi$, H . valjka i kupe jednakih baza i jednakih visina. Puniti ove modele vodom ili sitnim pijeskom i utvrditi odnos zapremina ovih tijela.
- Za konkretna geometrijska tijela, davati samo određene podatke, koji nisu dovoljni za računavanje površine ili zapremine, a da učenici korištenjem Pitagorine teoreme, izračunaju ostale potrebne elemente (npr. Za kupu dati izvodnicu i visinu, a da učenici izračunaju poluprečnik baze, pa potom izračunaju zapreminu ili površinu).

Metodološke napomene uz 3. trijаду

Didaktičko-metodološko strukturiranje Nastavnog plana i programa u 3. trijadi

Nastavni plan i program (NPP) za 3. trijаду devetogodišnje osnovne škole sačinjen je prema temeljnim principima oblikovanja NPP-a i elementima kurikularne teorije, što su prvenstveno njegova fleksibilnost i otvorenost prema svim dometima i postignućima odgojno-obrazovnog i nastavnog rada, te inkluzivnost, integriranost i naučna kompatibilnost sa evropskim odgojno-obrazovnim i prosvjetnim paradigmama.

Kao i za prethodne dvije trijade, programski sadržaji nastavnih predmeta u 3. trijadi određeni su prema opće usvojenim kriterijima:

- a) svrha, ciljevi i zadaci nastavnoga predmeta (obrazovni, odgojni, psihofunkcionalni, jezičkokumunikacijski),
- b) sadržaj, predmet i specifični ishodi učenja unutar konkretnih nastavnih predmeta.

Prilikom didaktičko-metodičkog strukturiranja NPP-a u 3. trijadi vodilo se računa o svim elementima kvalitetnog i funkcionalnog programiranja, a to su, prije svega, poznavanje učenika i njihovih kognitivnih, emocionalnih i psiholoških sposobnosti.

Osnovni cilj svih nastavnih programa u 3. trijadi jeste njihova usmjerenost ka učenicima i uvođenje didaktičko-metodičke strategije koja podrazumijeva svu potrebnu stručnu pomoć nastavnicima u realizaciji nastavnih programa (izbor adekvatnih oblika, metoda, sredstava, pomagala i medija nastavnog rada).

Dakle, osnovna intencija u didaktičko-metodičkom strukturiranju NPP-a u 3. trijadi bila je usmjerena ka akcentiranju kognitivnih, emocionalnih i intelektualnih predispozicija učenika (7, 8. i 9. razreda) i svih aktivnosti koje će kod učenika poticati stvaralačko, kritičko, partnersko i integrirano učenje, čime se stvaraju neophodni uslovi za stvaranje cjelovitog odgojno-obrazovnog rada i principa savremene škole.

Provođenje NPP-a u 3. trijadi

Predviđeni NPP u 3. trijadi trebao bi se provoditi prema specifičnim kriterijima didaktičko-metodičke organizacije nastave u sistemu devetogodišnje osnovne škole i prema didaktičkoj strategiji koja maksimalno respektira principe školskog rada kao što su:

- individualno i diferencirano učenje,
- učenje usmjereno ka učeniku kao osnovnom subjektu nastavnog procesa,
- orijentacija na polifunkcionalnu strategiju učenja i sticanja znanja,
- podrška kvalitetnom procesu učenja zasnovanog na didaktički funkcionalnim oblicima, metodama, sredstvima i medijima nastavnog rada,
- insistiranje na partnerskim odnosima u relaciji nastavnik-učenik-škola-porodica.

Profil i stručna spremna nastavnika matematike

Nastavu predmeta matematika od I do V razreda mogu izvoditi lica koja su završila:

- Nastavnički fakultet/pedagošku akademiju, odsjek za razrednu nastavu, sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja dodiplomskog studija u četverogodišnjem trajanju (240 ECTS) i stečenim stručnim zvanjem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
- Nastavnički fakultet/pedagošku akademiju, odsjek za razrednu nastavu, sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja dodiplomskog studija u trogodišnjem trajanju (180 ECTS) i stečenim stručnim zvanjem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
- Nastavnički fakultet/pedagošku akademiju, odsjek za razrednu nastavu, sa završenim studijem u dvogodišnjem trajanju (VI stepen stručne spreme) i stečenim stručnim zvanjem nastavnik razredne nastave;
- Nastavnički fakultet/ pedagošku akademiju, odsjek za razrednu nastavu, sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim studijem (VII stepen stručne spreme) i stečenim stručnim zvanjem profesor razredne nastave.

Nastavu predmeta matematika od VI do IX razreda mogu izvoditi lica koja su završila:

- Nastavnički fakultet/ pedagošku akademiju, odsjek za matematiku, sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim studijem (VII stepen stručne spreme) i stečenim stručnim zvanjem profesor matematike ili drugim stručnim zvanjem gdje je matematika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
- Nastavnički fakultet/ pedagošku akademiju, odsjek za matematiku, sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja dodiplomskog studija u četverogodišnjem trajanju (240 ECTS) i stečenim stručnim zvanjem bachelor matematike ili drugim stručnim zvanjem gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
- Nastavnički fakultet/ pedagošku akademiju, odsjek za matematiku, sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja dodiplomskog studija u trogodišnjem trajanju (180 ECTS) i stečenim stručnim zvanjem bachelor matematike ili drugim stručnim zvanjem gdje je matematika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
- Nastavnički fakultet/ pedagošku akademiju, odsjek za matematiku, sa završenim dvogodišnjim dodiplomskim studijem (VI stepen stručne spreme) i stečenim stručnim zvanjem nastavnik matematike ili drugim stručnim zvanjem gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.

Članovi Komisije za izradu NPP za matematičko područje

Na osnovu Rješenja Ministarstva obrazovanja, naule/znanosti, kulture i sporta/športa TK broj: ministar obrazovanja je imenovao Komisiju za izradu NPP za jezičko područje od I-IX razreda osnovne škole, a na osnovu rješenja PZTK Tuzla broj 21/1-38001006/13 od. 17.01. 2013. godine Pedagoškog zavoda TK – Tuzla.

- | | |
|---|--|
| 1. dr.sc. Hariz Agić, savjetnik za obrazovanje | Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona - Tuzla |
| 2. Senada Burgić, prof. matematike | Gimnazija, Lukavac |
| 3. Mara Ostojić, nastavnik matematike | OŠ "Solina", Tuzla |
| 4. Begajeta Hamzić, nastavnik matematike | OŠ "Pazar" Tuzla |
| 5. Džana Gojačić –Pezerović, prof. razredne nastave | OŠ "Novi Grad", Tuzla |
| 6. Alma Škrobić, prof. razredne nastave | OŠ "Solina", Tuzla |
| 7. Amir Mehmedović, prof. razredne nastave | OŠ "Humci" , Čelić |

